

GLAS

LIST SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA

IZLAZI SVAKOG DANA OSIM NEDJELJE

PŠENICOM ZASIJANO
1.047.000 HEKTARA

Oranice kraće od programa

BEOGRAD, 14. novembra (Tanjug) — Prema posljednjim podacima iz republike i pokrajina u cijeloj zemlji je dosad pšenicom posijano 1.047.000 hektara, što je 71,6 odsto od programom previdenih 1.461.000 hektara.

Berba kukuruza, čiji se rod procjenjuje na oko 10 miliona tona, dosad obavljena na 2.252.000 hektara. Na ovih 93,3 odsto kukuruznih njiva dosad je obrano oko 9,3 miliona tona.

Otkup je veoma usporen tako da je od ratara zasad preuzeto tek nešto više od milion tona. Osnovni razlozi su u nesnažici novca za otkup i visokim kamataima na zalihe koje mnoge kombinate, fabrike stočne hrane kao i direkcije za rezerve odvraćaju od lagerovanja većih količina kukuruza.

NA TREĆEM SAVEZNOM TAKMIČENJU OBUĆARA JUGOSLAVIJE U BEOGRADU

Priznanja radnicima „Bosne”

● Pored osvojenog drugog mesta u ekipnom takmičenju, Banjalučani Đuro Pajić i Kerim Abdulahović osvojili i pojedinačna priznanja u takmičenju 154 obućara iz cijele zemlje

BANJALUKA, 14. novembra — Sa nedavno održanog Trećeg saveznog radno-proizvodnog takmičenja radnika u industriji obuće takmičari iz Tvornice obuće „Bosna”, pored lijepih utisaka i novih iskustava, ponijeli su i vrijedna priznanja kao još jednu potvrdu stalnog uspona u kvalitetu koji ovaj kolektiv bilježi zadnjih godina.

Pored osvojenog drugog mesta u sastavu ekipa Bosne i Hercegovine u izradi ženske

cipele, Banjalučani su osvojili i dva pojedinačna priznanja — drugo i treće mjesto u montaži, odnosno spajanju gornjih i donjih dijelova. Drugo mjesto u ovoj disciplini pripalo je Đuri Pajiću, a treće Kerimu Abdulahoviću, tehnolozima u Radnoj zajednici za razvoj.

— Među 154 takmičara iz svih republika i pokrajina, koji su se takmičili u pet disciplina, nastupila je ekipa Bosne i Hercegovine od 14 članova, od kojih je pet Banjalučana, a ostalo

su predstavnici takođe poznatih proizvođača obuće u Republici — Tvornice obuće iz Dervente, „Aide“ iz Tuzle, „Fortune“ iz Gračanice i travničkog „Borca“ — kaže Marko Laštro, kapiten ekipa BiH i predsjednik ovogodišnjeg žirija, inače tehnički rukovodilac OOOUR-a proizvodnje donjih dijelova obuće u TO „Bosna“.

N.S.F.

HLJEBA BEZ MOTIKE

NOVA SPORTSKA DISCIPLINA
U ZAHVATANJU DOHOTKA UDRUŽENOG RADA

● Radnici su sve manje raspoloženi da prihvate novu „modu“ koju proturaju fudbalski klubovi — da im se dodatnim stopama izdvajaju pune kase bez dna ● Bihaćko „Jedinstvo“ ponudilo je ovaj „hit“ i radnicima svoje komune: da li će biti prihvaci?

Strana 4.

OD DANAS U PODNE PONOVO SAOBRAĆAJ BANJALUČKOM ULICOM MARŠALA TITA



Ugodnije i bezbjednije

BANJALUKA, 14. novembar — Sutra u 12 sati ponovno se otvara za saobraćaj dionica Ulice maršala Tita od „poprečne veze“ (prvi Titov drum) do Narodnog pozorišta Bosanske krajine. Izvodčima radova, radnicima OOOUR-a „Put“, preostalo je još da danas u sutradan podne izvrše markiranje — ucrtavanje saobraćajne signalizacije. Na ovom dijelu ceste radovi su započeli trećeg oktobra ove godine, a za veće popravku pet stolna metara dugacke dionice utrošeno je oko 50 miliona dinara. Likupno u obie faze — ranjena i ekskonstrukcija Ulice Mlađen Četađića i sada popravljena dionica Ulice maršala Tita, završeno je više od 1200 metara puta, a to je koštalo 110 miliona dinara.

Radovi su obavljeni relativno brzo, a u „Putu“ tvrde i kvalitetno. Pored tog što obje ove ulice imaju veliki značaj za nesmetano odvijanje saobraćaja, predstavljaju mnogim putnicima strancima prvi kontakt i svojevrsno ogledalo grada. Tim veća je bila zainteresiranost Banjalučana za njihov što skoriji „oboravak“. Kamera našeg foto-reportera danas je zabilježila trenutke kada upravo završenom dionicom Ulice maršala Tita još bezbrzno šetaju pješaci. Od sutra, ovamo se ponovo vraćaju privremeno olijerani automobili.

D. R.
Snimio R. OSTOJIĆ

ODBOR ZA PRIPREMU 13. KONGRESA SKJ

Jasni pravci akcije

BEOGRAD, 14. novembra (Tanjug) — Rezolucije za 13. kongres SKJ morale bi jasno i konkretno da trasiraju glavne pravce akcije Saveza komunista, sa ambicijom da se već u toku njihovih priprema, kroz partijsku ras-

pravu, učine značajni napori u mijenjanju svijesti i stanja u pojedinim oblastima društvenog života. To je nužno da bi se na Kongres izašlo ne samo sa jasno utvrđenim zadacima, nego i sa konkretnim rezultatima. Koncept prvih verzija rezolucija za 13. kongres SKJ, uglavnom, zadovoljava ove zahtjeve, rečeno je na današnjoj sjednici Odbora za pripremu 13. kongresa SKJ.

NOVA SPORTSKA DISCIPLINA
U ZAHVATANJU DOHOTKA UDRUŽENOG RADA

● Radnici su sve manje raspoloženi da prihvate novu „modu“ koju proturaju fudbalski klubovi — da im se dodatnim stopama izdvajaju pune kase bez dna ● Bihaćko „Jedinstvo“ ponudilo je ovaj „hit“ i radnicima svoje komune: da li će biti prihvaci?

Strana 4.

SPEKTAKULARNI OBRT U POSLJEDNJOJ ŠPIJUNSKOJ AFERI SSSR—SAD

Kako je pobjegao Jurčenko?

MOSKVA, 14. novembar (Tanjug) — Neiskustvo i mladost američkog policajca Toma Huna su glavni „krivci“ što je sovjetski diplomat Vitalij Jurčenko uspio da iz dobro čuvane vile kraj Vašingtona pobegne u sovjetsku ambasadu u ovom gradu.

Na današnjoj konferenciji za štampu u Moskvi, Jurčenko je objasnio pred više stotina domaćih i stranih novinara da je svog neiskusnog čuvara nagovorio da ručaju u francuskom restoranu pošto je prethodno, iz jedne radnje, uspio da telefonira sovjetskoj ambasadi i da nagovisti svoje bekjkstvo. Jurčenko je iz restorana utekao svom čuvaru, i to u pravcu suprotnom od sovjetske ambasade jer je — kako je danas rekao — znao da će se potjerati za njim usred srediti na puteve koji vode ambasadi.

Strana 7.

ZBOG ČEGA RADNICI BANJALUČKOG OOOUR-a TAS NE ŽELE DA POSLUJU U ISTOJ RADNOJ ORGANIZACIJI S TVORNICOM STROJEVA I UREDAJA IZ KOTOR-VAROŠA

Bojazan od neuspjeha?

● TAS je bio nosilac investicije za izgradnju kotorvaroške Tvornice, a sada radnici, nakon referendumu ne prihvataju da posluju zajedno u okviru „Jelšingradove“ Radne organizacije „Mašinogradnja“ ● Nedovoljna informisanost, strah i nepovjerenje ● Prije referendumu nisu održani partijski sastanci

Strana 4.

SOCIJALNO-KLASNA STRUKTURA SAVEZA KOMUNISTA: SRBAC

Aktivirati active

Gledano po brojnosti može se zaključiti da u Srbcu djeluje snažna opštinska organizacija Saveza komunista. U prilog tome govori i podatak da na području opštine, koja broji oko 23 hiljade stanovnika, djeluje 2486 članova SK organizovanih u 80 osnovnih organizacija. Međutim, kad se posmatra struktura članstva, vidljivo je da ni ovdje nije obezbijedena radnička većina. Jer, od ukupnog broja članova samo je 744 radnika iz neposredne proizvodnje, što je nešto više od 29 posto. Indira Milovanović, sekretar Predsjedništva OK SK Srbac, o tome kaže:

— Sigurno je da bi radnika iz neposredne proizvodnje moralo biti više u Savezu komunista, pogotovo kad se zna da zahvaljujući ubrzanjem privrednom razvoju posljednjih godina u ovoj opštini tek stasava radnička klasa. Rezultatima prijema radnika u članstvo SK ne možemo biti zadovoljni, jer je od početka ove godine u Savez komunista primljeno samo 9 članova neposrednih prizvodača. Zato u predizbornim aktivnostima, koje su u toku, nastojimo da osnovne partiske organizacije ovo pitanje sa punom

ozbiljnošću i odgovornošću stave nadnevni red.

Podaci Opštinskog komiteta SK Srbac potvrđuju da prijemu radnika i zemljoradnika u Savez komunista u ovoj godini nije poklonjeno dovoljno pažnje. Od 80 ukupno primljenih članova polovina su učenici srednjih škola, a partijske knjižice dobilo je samo 9 radnika i 9 zemljoradnika.

Srbачka opština raspolaže izuzetno povoljnim uslovima za razvoj poljoprivrede, pa se s obzirom na to osjeća i velika potreba za djelovanjem komunista — individualnih poljoprivrednih proizvodača. Može se reći da su u tom pogledu postignuti dobri rezultati, jer skoro u svakom selu djeluje Osnovna organizacija SK, a 482 zemljoradnika-člana SK čine 19,39 posto ukupnog partijskog članstva u opštini, što je znatno iznad prosjeka u SK BiH i SKJ.

U okviru opštinske organizacije SK formirani su aktivi komunista-radnika iz neposredne proizvodnje i individualnih poljoprivrednih proizvodača. Međutim, njihov rad i djelovanje skoro se ne osjećaju.

— Nedavno je Predsjedništvo Opštinskog komiteta SK analiziralo rad aktiva i došlo je do ocjene da njihovim djelovanjem ne možemo biti zadovoljni. S druge strane, potreba za uključivanjem aktiva u rješavanje raznovrsnih pitanja u Industrijskoj, a posebno u poljoprivrednoj proizvodnji na selu postaja sve izraženije, pa će se buduće morati mnogo više pažnje poslati na rad, aktiva — kaže Indira Milovanović.

U narednom periodu — prema rječima sekretara Predsjedništva OK SK — osnovne partijske organizacije moraće posvetiti mnogo više pažnje i svom omasovljenju i idejnoj diferencijaciji. Jer, od početka ove godine od ukupno 80 samo je 15 osnovnih organizacija stavljala na dnevni red prijem novih članova, a od idejno-političkih mjera izrečene su tri opomene i dvije posljednje opomene. Sa evidencije je brisan 8 članova, isključen i samovoljnog napuštanja Saveza komunista nije bilo.

Sutra: Laktašić

Ž. ŠARIĆ

IZDAVAČI, BIBLIOTEKARI I...

KNJIGA — LUKSUZNA ROBA

Knjiga je sve skupija, pa se sve teže prodaje. U bibliotekama kažu da se sve teže i kupuje. Sredstva koja su samo prije nekoliko godina bila dostupna za 2.000 knjiga sada jedva mogu biti dovoljna za 500, što je nedovoljno i za obnovu bibliotečkog fonda. A s obzirom na situaciju u društvu, posebno u kulturi, a shodno tome u SIZ-u Izdavačke i bibliotečke djelatnosti, dodatna sredstva ne treba ni očekivati.

Izdavači se tuže da cijene haranje, visoke kamate i uslove poslovanja, što rezultuje smanjenju proizvodnje knjige, niskim tiražima i, prema tome, skupoj knjizi, koja zato i ne dolazi do čitaoca; znači biva nepročitana, a najskupljajena

knjiga koja ostane u skladištu izdavača.

Nalzgled ništa se ne može učiniti da se okolnosti izmijene. Stiče se, najzad, i utisak da će u dogledno vrijeme ovo društvo ostati bez knjiga, bez stručne literature, a na drugoj strani se govor o uvođenju kompjuterne školsku nastavu. Ovaj paradoks dopunjava i najnovijakretanjau jugosportu sa posebnim akcentom na nove tendencije, što provjajavaju uvozom igrača iz inostranstva za hokej na ledu.

Ako stanje u jugoslovenskom izdavaštvu i bibliotekarstvu poredimo sa onim u razvijenijim zemljama, zemljama sa visokim standardom, onda je situacija po nas poražavajuća. Naime, dok se u inostranstvu oko 50

odsto, a negdje i cijelih 60 odsto, izdavačke produkcije automatski otkupljuje u bibliotečki fond, u Jugoslaviji je to od 2 do 5 odsto. Sve ostalo se prodaje pojedinačnom kupcu, tako da je izdavač принуден da ide na komercijalna izdanja koja često nemaju bitne veze sa razvojem kulture, a pogotovo onim što nazivamo „samoupravljeni koncept kulture“.

Sumirajući rečeno da se zajednički izdavači i bibliotekari, budući da im je zadatak isti, jednostavno moraju jedni drugima pomoći. Druge nema, jer čak i mnogo bogatije nacije ne mogu sebi dozvoliti da im se ove dvije veoma važne djelatnosti ponašaju kao konkurenți, a u najboljem slučaju kao poslovni

partneri, što je čest slučaj u nas. Zajednički posao od opštike koristi zajednički se i planira i u njega se zajednički i ulaze. Društvo trenutno nema sredstava za ulaganje. Preostaje jedino da se iskoriste i unutranje rezerve i mogući potencijali.

U društvu koje se sprema za ulazak u 21. stoljeće i za treću tehnološku eru ne smije se dozvoliti nizak ni obrazovni ni kulturni nivo. Stara maksima da je nepisemo društvo zaostalo društvo i da će se više zaostajati i dalje je na snazi. Na potezuje značilni kulturni potencijal koji naša zemlja ima, jer zajedništvo više nije samo potreba — ono je imperativ.

N.GUZIJAN

REKLIM
RASKORAK

Mi nerijetko nemamo samo raskorak između normativnog i stvarnog, već i između načelnih opredjeljenja i konkretnih rješenja. Iako je u kritičkoj analizi učinjen izvjestan napredak, ona će vjerovatno mnoge razočarati jer su očekivanja bila znatno veća. Analiza, nažalost, nosi snažan pečat rada komisije na njoj: konsenzusa. Unjue, dakle, ušlo samo ono od čega se došlo jednoglasno. Nije teško pretpostaviti da ona ne sadrži i mnogo toga značajnog.

dr Najdan PAŠIĆ

OČITE RAZLIKE

Normalno je bilo pretpostaviti da će se kritička analiza političkog sistema osloniti na Dugoročni program ekonomske stabilizacije, proširito vođenja na politički sistem i ponuditi im odgovarajuće promjene. Međutim, kritička analiza je ponovo obradivala bitna pitanja ekonomskog sistema, i to ne sva, a rezultati su — očiterazlike između dugoročnog programa i kritičke analize.

Kiro GLIGOROV

Predsjednik Poslovodnog odbora
NIGRO „Glas“ Edhem Čizmić

Urednici Redakcijski kolegi: Mirko Krajna, (banjalučka bronika) Emile Krkić, (popodnevni desk) Toma Marić, (sport), Mihalj Miljanović (Bosanska krajina), Arif Šaćić (tehnička redakcija), Sabira Piragić (desk), Nada Pavačić (kulturna), Nebaša Radmanović (direktor i odgovorni urednik), Fadil Smajlić (bronika), Dragiša Spremo (Nedjeljni Glas).

Novinski savjet lista „Glas“ Ivan Andrićić, Nušret Barać (predsjednik) Edhem Čizmić, Mihalj Čerkaš, Jovo Kerkez, Radivoj Kuzmanović, Predrag Lazarević, Đorđe Matović, Isidro Mehdić, Branko Pivalević, Nebaša Radmanović, Grgača, Ragedžić, Nebojša Trifunović, Prasja Vardić.

O IZVOZU BEZ KVORUMA

Na svim nivoima smo se izjasnili, i to prihvatali, da je jedna od bitnijih stavki svih stabilizacionih planova plasman robe domaće proizvodnje na svjetsko tržište. Pogotovo na ono gdje se plaća čvrstom konvertibilnom valutom. Tako smo se dogovorili, ali u praksi to nikako i da realizujemo. Ne samo da ne izvozimo koliko je u planovima zacrtano, već uvozimo više nego što se može pokriti izvozom.

Ni ova godina se ne razlikuje od prethodnih. Planovi izvoza se ne realizuju. O tome je raspravljano na bezbroj foruma ove godine, ali teško da se mogu naći optimalna rješenja. I što se godina bliži kraju, traže se dodatni napor da bi se kolikotoliko plasiralo na svjetskoj pijaci, da bar pokrijemo ono što smo ove godine kupili na tržištu gdje je platežno sredstvo dolar.

Analizirajući stanje u sferi izvoza u Bosni i Hercegovini u Privrednoj komori BiH konstatovan je da se moraju učiniti dodatni napor i kako bi se povećao plasman na svjetskom tržištu. Ali, to se dešava u teškom trenutku, jer je složena energetska situacija u zemlji, a ni Željeznica nema dovoljno vagona koja može staviti na raspolaženje za transport robe preko granice. Da bi se koliko je to moguće pravazila trenutna situacija i stvarno realizovalo ono što je dogovoren o izvozu, preporučeno je svim osnovnim privrednim komorama da organizuju zajednički sastanak svih zainteresovanih u ovom lancu. Tako je

osnovna privredna komora Banjaluka zakazala sastanak izvoznika i predstavnici Željeznicu. Njih devet. Nišu došli oni čiji su proizvodi namijenjeni svjetskom tržistu. A oni su trebali da budu najbrojniji. Međutim, niko od proizvodača nije došao. Ali, baš niko.

Da li je potrebno trošiti riječi? Treba li otvoreno postaviti pitanje čija je brig izvoz?

Na ovom skupu trebali su da se dogovore kako u ovo krizno vrijeme obezbijediti potrebnu energiju, iako nemaju dovoljno, i kako im stavlja na raspolaženje što više vagona, jer je zanimljivo velik potražnja. Dva ključna problema trebalo je riješiti. Moždabioni biliriješeni i dasu proizvodači došli. Zato se, spravom, može i tražiti odgovor — ima li udruženi rad robe za svjetsku pijacu, gdje dolazi do izražaja konkurenčija kvaliteta robe i cijena. Ili je po srijedi nešto sasvim drugo — domaće tržište je povoljnije za sticanje dohotka, jer se na njemu cijene formiraju presavijanjem tabaka i traženjem poskupljenja. A možda će upravo slab plasman na svjetskom tržištu nekome dobro poslužiti kao paravan za loše poslovanje tokom godine.

Ratko MARIĆ

„GLAS“ List Socijalističkog saveza radnog naroda

Opštine osnivač: Banjaluka, Bosanska Gradiška, Čelinc, Kotor-Varoš, Laktasi, Prajavor, Skender-Vakuf, i Srbac.

Izdaje i štampa NIGRO „Glas“ Banjaluka, Ulica AVNOJ-a 93.

2. STRANA

GRAĐEVINARI IZMEĐU TEŠKOCΑ I PLANOVΑ

Ipak se kreće

I pored toga što je investiciona potrošnja svedena na najmanju mjeru, te što su građevinski radovi (o materijalu dase i ne govor) znatno poskupljeni, ipak građevinari banjalučke regije, organizacije iz GIK-a „Kozara“, nisu posve bez posla. Ovo i unatoč činjenici da nemali broj tih organizacija po devetomjesecnom obraćunu iskazuju poslovne gubitke. Tako, pored ostalog, građevinari jajačke „Plive“ građestambenu zgradu od 54 stana i izgradu osnovne škole u naselju Voljak. Banjalučki građevinari grade objekte nove željezničke stanice na Predgradu, nove fabrike TAS „Jelšingrad“ i dovršavaju stambene zgrade u nekoliko naselja sa više od 170 stanova. Prnjavorški „Gradip“ podiže novu stambenu zgradu sa 14 stanova i poslovni prostor „Jugobanke“, dovršava građevinske radove na objektu za potrebe „Jelšingrada“, a ključi građevinari započeli su gradnju stanova u naselju Luke gdje se do 1990. godine prevedi gradnja 300 novih stanova.

Ovo susamo neka od brojnih gradilišta koja angažuju mašine i radnike građevinskih organizacija GIK-a „Kozara“. Vrijednost radova je velika. Tako gradnja objekata nove željezničke stanice i kompleksa „Palasa“ u prvoj fazi doseže dvije milijarde dinara, zgrade osnovne škole na Voljaku 75 miliona, prnjavorških stanova i poslovног prostora ekspoziture „Jugobanke“ 130 miliona, a objekta „Jelšingrada“ u Prnjavoru 400 miliona dinara. Sve su ovo cifre koje kazuju da građevinari angažuju nemala materijalna sredstva u svoju „proizvodnju“.

I pored ovoga, kažemo, znatan broj organizacija „Kozare“ iskazao je gubitke: „Gradnja“ od 129, „Krajina“ 126, ZIRO „Prvi maj“ od 98,7 i „Gradevinar“ od 44 miliona dinara. Pored još jednog broja „gubitaka“, tu su i organizacije sa izvanrednim poslovnim rezultatima u prvih devet mjeseci, kao što su GRO „Mrakovica“ Prijedor, „Gradip“, Prnjavor, IGM, „Jedinstvo“, „Vrbas“ iz Laktasi i drugi. Dakle, i pored zaista teške situacije po građevinarstvu, sjednestrane negativnog, a s druge strane pozitivnog poslovanja organizacije GIK-a „Kozara“ u devetomjesecu, u građevinarstvu banjalučke regije — ipak se kreće. Nemali broj gradilišta ukazuje da su ta kretanja veoma dobra. O izvoznom poslovanju da se i ne govor.

R. PRERADOVIĆ

DELEGATI I MANDATI



Milan ALAŠEVIĆ

Prvi broj „Glas“ izlazio je kao organ NOP-a za Bosansku krajinu u Župici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Pošlo je oslobođenja „Glas“ izlazi u Banjaluci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od IX 1953. izlazi kao organ SSRN pod imenom „Banjalučke novine“, a od 29. novembra 1955. pod imenom „Krajiske novine“. Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Ukazom Predsjedništva SFRJ od 19. jula 1968. „Glas“ je odlikovan Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

GLAS, petak, 15. novembar 1985.

UDRUŽIVANJE SREDSTAVA ZA
BOSANSKOGRAĐIŠKO
ZDRAVSTVO

VRIJEME PROLAZI — OPREMA POSKUPLJUJE

● Predviđeno da se do kraja marta 1986. godine ukupno uđruži 70 miliona dinara

BOSANSKA GRADISKA. 14. novembra - Samoupravni sporazum o nepovratnom udruživanju sredstava za jačanje materijalnog položaja zdravstvenih ustanova u okviru bosanskohercegovačkog Medicinskog centra sve više nailazi na razumijevanje i podršku radnih ljudi i građana.

Za potpisivanje tog Sporazuma već se izjednalo petnaestak radnih kolektiva, a među njima je i RO „Metal“ u Bosanskoj Gradišci, koja će za zdravstvenu zaštitu dati najviše novca - šest miliona dinara. Takođe, izdvajanje sredstava za ovu oblast prihvatali su zaposleni u „Levitinim“ osnovnim organizacijama udruženog rada „Prehrana“ i „Protenika“, zatim u „Radnikovoj“ Tvornicu furniranog namještaja, OOUR-u „Šaran“, Opštinskom vijeću Saveza sindikata, Mašinskom servisu „Nova Topola“ i drugim kolektivima. Predviđeno je da se do kraja marta 1986. godine, za zdravstvenu zaštitu na ovom području udruži ukupno 70 miliona dinara. Međutim, u bosanskohercegovačkoj RO „Medicinski centar“ podsjećaju da vrijeme prolazi, a medicinska oprema poskupljuje. Zato je potrebno da se ovaj samoupravni sporazum prihvati i potpiše što prije, a najkasnije do kraja godine.

V.S.

PREDIZBORNE I IZBORNE AKTIVNOSTI
U BOSANSKOM NOVOM

Komitet, pa uopšteno

● Izveštaj o četvoragodišnjem radu krcat uviđenim formulacijama

BOSANSKI NOVI - Na posljednjoj sjednici Predsjedništva Opštinskog komiteta Saveza komunista Bosanski Novi razmatran je izveštaj o radu Opštinskog komiteta od aprila 1982. do septembra ove godine. Ocenjeno je da je Opštinski komitet Saveza komunista ispunio svoju društveno-političku ulogu i da izveštaj nije čak ni obuhvatio sve aktivnosti u posljednje četiri godine. Opravданje za to nalazi se u činjenici da su partijske organizacije u više navrata informisane o radu OKSK. Međutim, bilo je opravdanih primjedbi da je izveštaj dosta nekonkretnan, uopšten. I zaista, materijal obiluje formulacijama kao što su: „jedan broj osnovnih organizacija Saveza komunista“, najveći broj OOSK,

„često“, „ponekad“, „neki“ - dakle formulacijama koje isključuju potpuno uvid u rad Komiteta i cijelokupnu situaciju u partijskoj organizaciji na području opštine... Tako se, na primjer, kaže da je Opštinski komitet utvrdio da se „jedan broj“ njegovih članova neodgovorno ponaša prema svojim obavezama: neredovno prisustvuje sjednicama Komiteta i neredovno odlazi u osnovne organizacije za koje su bili zaduženi zbog čega je „jedan broj“ pozvan.

Ovaj izveštaj će se razmatrati 18. novembra, na narednoj sjednici Opštinskog komiteta Saveza komunista Bosanski Novi, a zatim o njemu treba da se izjasne osnovne partijske organizacije. Nadajmo se da će u osnovnim organizacijama Saveza komunista izveštaji biti konkretniji, kako je i traženo od strane OKSK.

F.K.

PRED IZBORE U BORAČKOJ ORGANIZACIJI

Vrijeme povećane budnosti

● Borci žele dati puni doprinos u predstojećim promjenama odnosa u društvu

Izborna aktivnost u boračkim organizacijama iz 16 krajiskih komuna praktično je počela jučerašnjim savjetovanjem sa predsjednicima i sekretarima opštinskih odbora SUBNOR-a na kojem je vodena rasprava o pitanjima naznačenim u izbornim dokumentima i njihovom sprovođenju.

Na savjetovanju u Banjaluci prihvaćen je prijedlog odluka u vezi sa izborima, pošto je već usvojen program aktivnosti, a nije bilo primjedbi na prijedlog Republičkog odbora o statutarnej izmjeni o mandatu predsjednika i sekretara opštinskih organizacija i udruženja boraca, kojim se predviđa da umjesto dosadašnjih godinu dana, obavljanje ovih funkcija traje dvije godine, uz mogućnost još jednog obnavljanja. Taj prijedlog, napomenuto je, ne važi za predsjednike i sekretare republičkih organa SUBNOR-a, koji bi se na ovim funkcijama nalazili po godinu dana.

O eventualnim izmjenama jednogodišnjih mandata u republičkim organima moglo bi biti riječi samo ako taj prijedlog potekne od strane Savezognog odbora SUBNOR-a, a do toga kako se ocjenjuje, neće doći.

Za deseti Kongres SUBNOR-a Jugoslavije, koji bi trebalo da se održi do 10. juna iduće godine, oko 920.000 boraca Jugoslavije birače po jednog delegata na svih 4.500 članova, pa će tako 102.222 člana SUBNOR-a BiH izabrat 23 delegata za kongrese, na kojem bi trebalo da uz 289 delegiranih članova i gostiju prisustvuje oko 350 učesnika.

U složenim uslovima privredavanja i teškoj ekonomskoj situaciji u zemlji, borci vide izlaz u povećanoj aktivnosti svih subjekata društva na poštivanju dogovorenog, odnosno na što bržem mijenjanju svijesti u izravnanju svakodnevnih zadataka svih činilaca društva, a posebno smatraju, poučeni

iskustvima iz težih situacija u prošlosti, da kroz dosljedno sprovodenje programa i dogovorenog rješenja vidjeti svjetliju perspektivu u bližoj budućnosti.

Sadašnja situacija zahtijeva povećanu budnost svih članova boračke organizacije u predstojećim aktivnostima oko izbora, jer uz prava kadrovska rješenja, naročito u SSRN i kroz delegatski sistem, borci mogu i moraju da ostvare puni doprinos u predstojećim promjenama odnosa u društvu.

I prilikom posljednjih nacionalističkih ispadova u nekim gradovima, zatim oglašavanja reakcionarnog dijela klera, unutrašnjih i vanjskih neprijatelja, te buđenja raznih memoarskih i pisaca istorije sa pozicijama građanske desnice, primjećeno je na jučerašnjem skupu, borci u zemlji, prvi su i najkonkretnije reagovali na ove pojave uperene protiv tekovina revolucije.

D.K.

MRKONJIĆ—GRAD: NAKON TRODNEVNE OBUSTAVE RADA

Gradjevinci nastavili rad

● U ovom trenutku ohrabruje da radnici „Gradnje“ vjeruju u sebe i svoj rad

MRKONJIĆ—GRAD, 14. novembra - Nakon trodnevne obustave rada jutros je svih 650 radnika mrkonjićev GRO „Gradnja“ bilo na svojim radnim mjestima. Još juče uobičajenu djelatnost počelo je obavljati 150 radnika u mehaničkoj radionici i voznom parku, a nakon jučerašnjeg zbora radnika na radilištu Tvornice gornjih dijelova obuće, počelo je raditi preostalih 100 građevinara.

Zboru na gradilištu Tvornice gornjih dijelova obuće prisustvovali su i građevinari sa radilišta objekta u Brešinom Potoku,

predstavnici svih društveno-političkih struktura opštine, te predstavnik SOUR-a GIK „Kozara“ iz Banjaluke Raif Žerić. U višečasovnoj diskusiji raspravljalo se o tome kako prevazići teško stanje. Kao što smo već pisali, nizak lični dohodak sa prosjekom od 19.525 dinara i činjenica da je ovaj kolektiviza devet mjeseci ove godine već zabilježio gubitak od oko 130 miliona dinara, prelio je čašu žutiči i izazvao obustavu rada. Brine i podatak da su gubici zabilježeni na radilištima u Iraku, da nije obezbijedena građevinska

operativa za iduću godinu, da za sada nema mogućnosti za povećanje plata, a prijeti opasnost da i onako niski lični dohodci budu umanjeni za 20 odsto. Ipak, koliko se moglo čuti na ovom skupu što posebno hrabri, najznačajnije je da radnici vjeruju u sebe i svoj rad. Treba im, dakle, dobra organizacija poslova. Sami će u cilju svog boljeg sutra, tražiti neradnike i krvice koji su kolektiv doveli u zaista nezavidnu situaciju.

L. STUPAR

PRIJEM U SKUPŠTINI OPŠTINE BANJALUKA ZA REKTORE BOSANSKOHERCEGOVAČKIH UNIVERZITETA



Kriza obrazovanja

BANJALUKA, 14. novembra - Predsjednik Skupštine opštine Banjalukski Dušan Glamočak je danas primio rektore i prorektore bosanskohercegovačkih univerziteta koji su u Banjaluci prisustvovali sjednici Predsjedništva Zajednice univerziteta BiH. Razgovor najviših predstavnika republičkog visokog obrazovanja i društveno-političkih organizacija Banjaluke, neminovno je skrenuo

na materijalni položaj obrazovanja u cijelini. Sagovornici su se složili da djelatnosti svrstane u „zajedničku potrošnju“ trpe krizu iz koje se izlaze nevidni ni u rezolucijama za sljedeću godinu, a da bi rješenja moralistički što prije, jer je kvalitet vaspitno-obrazovnog rada i sudbina novih generacija učenika i studenata u pitanju.

S.S.

INFORMISANJE

Predstoji dosta posla

BANJALUKA, 14. novembra - Programski savjet Radio-Banjalukski i Novinski savjetista „Glas“ obavili su dobro svoju funkciju u proteklom periodu, mada se još uvijek mora dosta pogurati da se uspostavi veza između delegata u ovim savjetima i njihove delegatske baze, što za sada ne postoji.

To bi sažeto bila jedna od osnovnih poruka sa sastanka Sekretarijata Sekcije Opštinske konferencije SSRN Banjaluka za informisanje i delegati Programskog savjeta Radio-Banjalukski i Novinskog savjeta „Glasa“.

Ujedno, po ko zna koji put, naglašen je veoma težak materijalni položaj ova dva glasila, pa kad je riječ o osnivačima opštinskim konferencijama SSRN na terenu, istaknuto je da se obaveze prema ovim glasilima ne izvršavaju i da nema čvrstih veza između osnivača, savjeta ovih glasila i organizacija udruženog rada. Pomoći u rješavanju ovih pitanja trebalo bi i druge i organe Meduopštinske konferencije SSRN Banjaluka.

Danas je uvedena i rasprava o radu i aktivnostima Osnovne organizacije udruženih novinara Banjaluka i rečeno da su u posljednjoj godini dana postignuti vidni rezultati i da novinarska organizacija u Banjaluci ima punu podršku u Sekciji za informisanje i organima Opštinske konferencije SSRN Banjaluka.

J.S.I.

PRNJAVOR

Neumorni amateri

PRNJAVOR 14. novembra - U okviru brojnih sadržaja posvećenih obilježavanju 25-godišnjice Narodnog univerziteta „Duro Pučki Stari“ u velikoj sali Domakulture održanje cijelovečernj koncert kulturno-umjetničkih društava „Taras Ševčenko“ i „Novak Pivačević“ i polaznika muzičke škole iz Prnjavora. Amateri su se još jednom predstavili u izvanrednom izdanju, sa bogatim i dobro uvježbanim repertoarom, što je nekoliko stotina gledalaca u prepuno dvoranu moglo nagraditi čestim aplauzom. Do kraja mjeseca Dom kulture organizuje još nekoliko prigodnih sastajaja, a već u subotu će se održati „Veče omalačinskog radija“, koje realizuje redakcija omalačinskog programa Radio-Prnjavora.

B.R.

ZBOG ČEGA RADNICI BANJALUČKOG OOUR-a TAS NE ŽELE DA POSLUJU U ISTOJ RADNOJ ORGANIZACIJI S TVORNICOM STROJEVA I UREĐAJA IZ KOTOR-VAROŠA

Bojazan od neuspjeha?

Kad se dijete rodi, mora se i ljuditi. Tako je bilo odvajkada i tako bi trebalo da bude i ubuduce.

Zaposleni u „Jelšingradovoj“ Osnovnoj organizaciji udruženog rada, TAS-u, međutim, ne misle tako. To su i praktično dokazali. Bili su nosioci investicija za izgradnju nove Tvornice strojeva i uređaja u Kotor-Varošu i sada kad je počela proizvodnja i kad bi trebalo odlučiti kako dase ovaj novi radni kolektiv samoupravno organizuje odbijaju da posluju s njima u okviru iste Radne organizacije „Mašinogradnja“. Naime, na dva referenduma (u julu i novembru) nije obezbijedena potrebnava većinaz organizovanje kotorvaroške Tvornice kao osnovne organizacije udruženog rada u sastavu RO „Mašinogradnja“.

Prema važećim propisima i zaposleni u druga dva OOUR-a, Tvornici gradičkih mašina u Bosanskoj Gradišći i Tvornici dizalica u Prnjavoru, moraju se licnim izjašnjavanjem odrediti kako organizovati Tvornicu u Kotor-Varošu. Oni su to već uradili na prvom referendumu.

Ideja o gradnji tvornice u Kotor-Varošu zvanično je objelodanjena još 1976. godine, kamen temeljac položen 1981., probna proizvodnja počela prošle godine. Ukupno je uloženo oko miliardu dinara iz raznih izvora. Za devet mjeseci ovaj novi kapacitet je imao vrijednost proizvodnje 367 miliona, a ostatak dohotka 800 hiljada dinara.

DVA REFERENDUMA

Tvornica alatnih strojeva iz Banjaluke za novoizgrađeni kapacitet bila je nosilac cijelokupne investicije. Dala je dio prizvodnog programa, obezbijedila tehničko-tehnološku dokumentaciju, obučila veliki broj novih radnika, upućivala svojestrucnjake, obezbijedila tržiste za gotove proizvode. I kad se očekivalo da je odlučivanje o samoupravnoj sudbini kotorvaroških metalaca samo puka formalnosti, nastaje zavrzlama o kojoj niko nije ni razmišljaо.

U julu na referendumu nema potrebne većine koja omogućuje

● **TAS je bio nosilac investicije za izgradnju kotorvaroške Tvornice, a sada radnici ni nakon dva referendumu ne prihvataju da posluju u okviru Radne organizacije „Jelšingradove“ RO „Mašinogradnja“ ● Nedovoljna informisanost, strah i nepovjerenje ● Prije referendumu nisu održani partijski sastanci**

da se Tvornica u Kotor-Varošu organizuje kao osnovna organizacija udruženog rada i posluje u sastavu Jelšingradove RO „Mašinogradnja“.

—Referendum je bio organizovan u prvoj polovini jula, uvrijeme godišnjih odmora, pa jedan broj radnika objektivno nije mogao glasati. Uz to smo procijenili da radnicima nije bilo dovoljno jasno za šta glasaju. Lično mislim da se boje bilo kakvih odluka u vrijeme odmora, jer se obično misli da se tako želi nešto „protutri“ — kaže Ranko Kraljčić, član Komisije za provođenje referendumu.

U novembru (ponedjeljak 11.) na referendumu od 1509 radnika izlazi 1142. Protiv glasa 410, a - za 720. Dakle, nedostaje tridesetak glasova pa da se kotorvaroška tvornica organizuje kao OOUR i posluje u sastavu RO „Mašinogradnja“.

—Mislim da su i ovoga puta radnici bili nedovoljno informirani što je suština svega. Uz to dio razloga vjerovatno leži i u sve većoj opštoj pasivizaciji radnika. Bilo je i nekih tehničkih propusta — kaže Vjekoslav Golubović, direktor OOUR-a TAS.

I Milovan Bundalo, predsjednik Sindikata, **Suad Filipović**, predsjednik Akcione konferencije SK i Rade Šukalović, predsjednik Radničkog savjeta TAS-a misle da i ovoga puta nije bilo jasno za šta treba glasati i da postoji strah da će Tvornica u Kotor-Varošu slabo poslovati, pa da će ih TAS morati izvlačiti.

ŠTA KAŽU RADNICI

Istovremeno Bundalo naglašava da su prije referendumu održani sastanci svih sindikalnih grupa. Ipak, začuduje da prije referendumu nisu održani sastanci osnovnih organizacija Saveza

kommunista, a ovdje su četiri.

Razgovarali smo s velikim brojem zaposlenih u proizvodnjoj halli banjalučkog TAS-a. Referendum je i ovdje tema o kojoj se priča. Naš utisak je da su radnici znali o čemu se radi, ali da postoji izvestan strah od neuspjeha nove Tvornice u kojoj još nije stala radna snaga, koja bi razmisljala kao radnička klasa u banjalučkoj tvornici.

—Udružuju se i oni koji nisu srodnici, pa zašto i mi ne bismo poslovali u okviru iste radne organizacije. Mislim da se ne treba plašiti da će Tvornica u Kotor-Varošu loše poslovati — kaže **Smađo Đumišić**, VKV radnik jedan od najstarijih u Tvornici alatnih strojeva.

—Mnogi nisu shvatili o čemu se radi, a ima nepovjerenja prema svemu novom. Valjda je to i rezultat ovog teškog vremena — kaže VKV radnik **Drago Lagundžija**.

Možda je najjasniji od svih koji nisu glasali i koji su bili protiv bio **Muharem Hadžlić**:

—Nisam glasao, a i da sam glasao bio bih protiv. Bio sam u Kotor-Varošu na montaži strojeva i uređaja i imam utisak da mnogi zaposleni tamo nisu zainteresovani za proizvodnju. Uglavnom pričaju o radovima na svojim poljoprivrednim imanjima. Ja mislim da bi mi, ako se oni organizuju u okviru naše radne organizacije, morali pokrивati njihov loš rad.

Različiti su odgovori, a najčešće se помињe strah od lošeg poslovanja kotorvaroške tvornice. Uz to se ističe da su ovo teška vremena za sve pasumintimi nepovjerenje, utice na razmišljanje i ponašanje. Bilo bi dobro postaviti pitanje: da li prave informacije stižu do radnih ljudi i kako i koliko ih oni prihvataju.

Branislav BOŽIĆ

IZBORNA AKTIVNOST U SINDIKATU

Kako okupiti članove

● **U službi opšte medicine, hitne pomoći, patronažnoj i higijensko-epidemiološkoj službi Doma zdravlja Kliničko-bolničkog centra Banjaluka, specifičnost posla otječava okupljanje članova sindikata ● Kako ostvariti uticaj u odlučivanju i obezbijediti jedinstvo u akciji - samo su neka pitanja koja su u središtu interesovanja osnovne organizacije sindikata**

Malobrojno prisustvo članstva na izbornom sastanku u jednoj od četiri OOSS Doma zdravlja u Banjaluci, koja objedinjava službu opšte medicine, službu hitne pomoći, patronažnu i higijensko-epidemiološku službu, te vozni park, kad i činjenicu da ljudi ovdje nerado prihvataju zaduženja u sindikatu, sami po sebi dovoljno govore da sindikat u ovoj sredini još ne zauzima mjesto i ulogu koja mu pripada. Razlozi su brojni, počevši od onih organizacione prirode, pa do problema koji proizilaze iz neizgradenosti metoda i sadržaja rada osnovne organizacije Sindikata.

Na ovu činjenicu ukazuje i Slavica Berić, dosadašnji predsjednik OOSS, ističući da je u protekle dvije godine celokupna aktivnost vođenja uglavnom na nivou izvršnog odbora. Međutim, ova radna sredina donekle je specifična, a to pomjeri i gotovo svi učesnici u diskusiji, po tome što se uvekjavlja problem kad treba okupiti ljudi. To jednim dijelom prizilazi iz same organizacije, ali ima nezainteresovanosti, pasivnosti, a ponedje i zatvaranja unutar manjih organizacionih cjelina.

Heterogenost osnovne organizacije sindikata koja okuplja članstvo iz nekoliko različitih službi, razbacanost, a u nekim slučevima i odsječenost pojedinih ambulantnih opšte medicine, rad patronažne službe vezan pretežno za teren, a u hitnoj službi rad pod posebnim režimom, sve su to ozbiljne, ali ne i neprestimose prepreke za bolji rad i sindikalno okupljanje — ističe **Spomenka Milošević**, predsjednik Konferencije osnovnih organizacija Saveza sindikata Doma zdravlja. Međutim, ona smatra da se aktivnijim radom i sindikalnim grupama, gdje i treba u najvećoj mjeri da se ostvaruje uticaj sindikata, ipak moglo učini mnogo više.

Ovako stanje pogodovalo je na određen način da u nekim situacijama prevlada izvjesna opuštenost i nezainteresovanost sindikalnog članstva koje nije ujek bilo ni dovoljno informisano da bi moglo ostvariti svoj puni uticaj u odlučivanju. Zato se i moglo desiti, i pored toga što se Sindikat na tom planu dosta angažovao, da prilikom rasprave o izmjenama i dopunama normativnih akata, ne budu usvojeni neki bitni stavovi radnika. Tako su, na primjer, u samoupravnim

sporazum o raspodjeli dohotka na nivoj RO ugrađena neka rješenje koja ne idu na ruku većini zaposlenih, jer remete raspone u nagradivanju. Stoga se i u izvještaju o radu u prethodnom periodu konstatiše da su opravdane primjedbe radnika da sindikat i druge subjektivne snage nisu učinili dovoljno za afirmaciju i ostvarenje principa na građivanja prema rezultatima rada.

Teškoće u odlučivanju javljaju se često i zbog neredovnog prisustvovanja zborovima radnika, kao i neaktivnosti jednog broja sindikalnih aktivista (članovi izvršnog odbora), pa su neke radne jedinice, kao što su ambulante u Krupi na Vrbasu, Han Kolima i Stričićima, bile gotovo potpuno odsječene od akcija sindikata. Kad je riječ o drugim oblicima djelovanja, ističe se da je Sindikat manje ili više bio uključen učitavničkim akcijama. Međunjima zaslubiće da se posebno pomene učešće pet ambulanti Doma zdravlja u takmičkoj vježbi „Kozara '85“, koje su, pored ostalog, u potpunosti sprovele zadatke sindikata u vanrednim prilikama.

U provođenju socijalne politike i zaštite standarda radnika, gotovo je nepodjeljeno mišljenje da su zbog neorganizovanosti, nedostatka inicijative i jedinstvenog djelovanja, izostale i pojedine akcije, kao što su, na primjer, obilasci i posjeti radnicima koji su duže vremena na bolovanju, o čemu je govorio **Hatemina Kurbegović**, viša medicinska sestra u službi hitne pomoći. Mada, kako ističe ljekar **Salih Karabegović**, aktivnost sindikata nikako ne treba, kako se to često čini, svrstati samo na dimenziju zaštite standarda radnika. U raspravama u Sindikatu više i češće bi trebalo da budu u pozornosti pitanja iz okvira poslovanja, discipline na radnom mjestu.

Umjese su i konstatacije da neke akcije nisu uspjele zbog nerazumijevanja ili otpora i nedovoljnog angažovanja odgovornih pojedinaca.

Ono što u ovom momentu zabrinjava, i o čemu bi u narednom periodu moralio da se vodi više računa, jeste slab odziv u akciji. To se potvrđuje i ovom prilikom — kaže Šefka Jokša sekretar OOSK. U radu sindikata izostalo je već angažovanje članova Saveza komunita. Sto zaslubiće da nas nemili događaji opomenu, mi radimo na tome da do njih ni ne dođe.

N. STANOJEVIĆ FAJKOVIC

UZ JUBILEJ BOSANSKOGRADIŠKOG „STANDARA“

Kvalitet otvara tržište

U bosanskoigradiškom „Standardu“, koji će uskoro obilježiti četvrt vijeka postojanja, zabilježeni su pozitivni rezultati razvojne i seoskeg poslovanja. Ukupan prihod od preko miliardu dinara je u okviru plana, a dohodak je veći za 30 procenata. Akumulacija iznosi 63 miliona dinara, od čega je 44 miliona izdvojeno za proširenje materijalne osnove rada, što je za šest puta više nego u istom periodu prethodne godine. U rezervni fond izdvojeno je 13 miliona, dok je za zajedničku potrošnju namijenjeno šest miliona dinara. Inače, za 77 odsto su počevani licići dohoci pa u prosjeku iznose 30 hiljada dinara.

I pored dohrih poslovnih rezultata, u „Standardu“ koji djeluje u okviru sarajevskog „Unisa“ i dalje ima teškoća sa snabdijevanjem repromaterijalima, naročito iz uvoza. Zbog toga je ukupna proizvodnja za deset mjeseci u manjem poduzeću, naročito kod nekih vrsta elektro i sanitarni opreme. Desetomjesečna realizacija iznosi miliardu i 400 miliona dinara, što je 85 odsto od ovogodišnjeg plana.

Značajno je naglasiti da u ovom kolektivu sa 572 zaposlena radnika učala došta napora kako bi ojačala radna i tehničko-socijalna disciplina. Zajednički ističe i to da rezultati kluba ne ovise samo o tome koliko novaca ima. Zato je na sek-

NOVA „SPORTSKA DISCIPLINA“ U ZAHVATANJU DOHOTKA UDRUŽENOG RADA

Do kraja ove godine oko 18 hiljada zaposlenih u bihaćkoj opštini izjasniće se da li prihvataju prijedlog da iz svog dohotka izdvajaju 0,3 posto za finansiranje fudbalskog kluba „Jedinstvo“. Rasprava o ovom prijedlogu pokrenula je sekciju za sport i fizičku kulturu Opštinske konferencije Socijalističkog saveza, podstaknute teškim finansijskim stanjem u klubu i nezavidnim položajem na tablici druge savezne lige.

Na javnoj raspravi je i alternativni prijedlog: da se po istoj stopi izdvajaju sredstva za dobrobitnog finansiranje vrhunskog sporta u ovom opštini. Do Nove godine biće jasno da li su radni ljudi uopšte spremni ovaj korak. Slične akcije u nekim drugim sredinama u našoj republici već su okončane negativnim odgovorom radnika.

Teška privredna situacija i sve ugroženiji standard građana ne ide na ruku povećanim prohtjevima koji stižu iz sportskih klubova. Do-

danne stopi izdvajanja i nisu ništa drugo do na mala vrata uvedeni veći izdaci za sport.

—Prilike u klubu „Jedinstvo“ a posebno njegovo slabo mjesto u ovogodišnjem takmičenju temeljito je razmotrila sekcija za sport i fizičku kulturu. Poslijе se rasprave proizašao je i ovaj prijedlog. Stalno se imalo na umu da u našoj opštini ima oko 70 sportskih klubova, da se fudbal ni po čemu ne može izdvojiti, a tako pak obezbjeđuje dodatna sredstva onda mu se nakraj deši da ga optuže za tehnomenadžerstvo i ilegalno prelijevanje sredstava iz udruženog rada. Da tih novaca ne bi bilo ubuduće, najbolje je da se o svemu izjasne radni ljudi.

Svestrana akcija koja je u sportu vođena u ovom sredini mogla bi upućivati na zaključak da se na terenima i u publici bilo ekscesnih pojava i ispadu. O tome, međutim, ni govora. Milan Ivančević kaže da su akcije sređivanja stanja u klubovima vođene prije svega preventivno, da se ne ostavi ni najmanja mogućnost neželjenim manifestacijama.

—Gradani Bihaća s negodovanjem prate štase

dešavaju na pojedinim našim terenima, u gradovima s dugogodišnjom sportskom tradicijom. Naš grad ne može sebi dozvoliti da mu se nešto tako desi. Zato i nastojimo da nam odnosi u klubovima budu čistti. Rekli smo otvoreno: koje sportsko društvo ne bude organizovano na samoupravnim osnovama neće moći trošiti društvena sredstva.

—Gradani Bihaća s negodovanjem prate štase

dešavaju na pojedinim našim terenima, u gradovima s dugogodišnjom sportskom tradicijom. Naš grad ne može sebi dozvoliti da mu se nešto tako desi. Zato i nastojimo da nam odnosi u klubovima budu čistti. Rekli smo otvoreno:

koje sportsko društvo ne bude organizovano na samoupravnim osnovama neće moći trošiti društvena sredstva.

—Gradani Bihaća s negodovanjem prate štase

dešavaju na pojedinim našim terenima, u gradovima s dugogodišnjom sportskom tradicijom. Naš grad ne može sebi dozvoliti da mu se nešto tako desi. Zato i nastojimo da nam odnosi u klubovima budu čistti. Rekli smo otvoreno:

koje sportsko društvo ne bude organizovano na samoupravnim osnovama neće moći trošiti društvena sredstva.

—Gradani Bihaća s negodovanjem prate štase

dešavaju na pojedinim našim terenima, u gradovima s dugogodišnjom sportskom tradicijom. Naš grad ne može sebi dozvoliti da mu se nešto tako desi. Zato i nastojimo da nam odnosi u klubovima budu čistti. Rekli smo otvoreno:

koje sportsko društvo ne bude organizovano na samoupravnim osnovama neće moći trošiti društvena sredstva.

—Gradani Bihaća s

BOLJA SNABDJEVENOST NAFTnim DERIVATIMA

Benzina i za četvrtu

● Do otežanog uvoza sirovog petroleja došlo je zbog usporenog priliva konvertibilnog novca na poseban račun kod Narodne banke Jugoslavije

BEOGRAD, 14. novembra (Tanjug) - Sirove naftne u ovom trenutku imaju dovoljno. Znači, rafinerije su u pogonu i nastavljaju isporuku tečnih goriva za tržiste. Međutim, ako je snabdjevenost u nekom kraju zemlje omanjena, onda je zatajila distribuciju, ističu u Saveznom komitetu za energetiku i industriju. Poreducene su sve mjeruči čiji je cilj da se osiguraju potrebne količine derivata za poljoprivrednu, odnosno sjetvu, drumski i gradski saobraćaj itd. Pre dvije nedelje ponegde je došlo do prekida u snabdijevanju benzonom, ali su poremećaji brzo otklonjeni.

U ovom i narednom mjesecu biće uvezeno 2,2 miliona tona sirovog petroleja. Sa naših naftotonskih polja očekuje se 690.000 tona. Znači, na raspaganju će stajati 2.890.000 tona sirove nafta.

Ove godine biće uvezeno sirove naftne blizu 10 miliona tona. U stvari, koliko i lave. Naši na-

ftosni izvori osiguraće nešto veću proizvodnju od planirane za 1985. godinu. Uz do sada uvezene količine derivata, postoje izgleda da se sastavi krajem. Do otežanog uvoza sirovog petroleja, po dinamici i količinama, došlo je zbog usporenog priliva konvertibilnog novca na poseban račun kod Narodne banke Jugoslavije. Osigurano je manje od 50 odstotka potrebnih deviza. Zašto je do toga došlo, pokazate detaljnija analiza. Za sada bi se moglo kazati da je bilo manje ili više spremnih izbjegavanja kada je reč o izdvajajući određenog procenta deviza otvarenog od izvoza za ovu svrhu. Iako je propisima predviđeno 16, jedva da je obezbijedeno 7,8 odsto. Računa se, s obzirom na dosledniju primjenu propisa, da će ovakvih teškoča biti manje što će omogućiti i ravnomerniji uvoz, a zatim i preradu sirove nafta, samim tim i bolje snabdijevanje tečnim gorivima.

SJEDNICA SAVJETA MEMORIJALNOG CENTRA „JOSIP BROZ TITO“

Program u središtu

BEOGRAD, 14. novembra - U Beogradu je danas održana sjednica Savjeta Memorijalnog centra „Josip Broz Tito“. Članovi Savjeta su posebnu pažnju posvetili programu rada Memorijalnog centra „Josip Broz Tito“ za 1986. godinu, kao i završnim pripremama Izložbe „Tito i socijalistička revolucija“, koja će biti otvorena krajem novembra ove godine u Beogradu.

Savjet se upoznao sa aktivnostima Memorijalnog centra u vezi sa organizovanjem naučnog skupa „Tito i mlađi u borbi za novi bolji svijet“, koji će se održati 5.-16. decembra ove godine u Političkoj školi „Josip Broz Tito“ u Kumrovcu.

DOPRINOS JUGOSLOVENSKE ISELJENIKA POBLEDIO NOR-a

Veliko interesovanje

● Simpozijum će se održati u Sarajevu od 19. do 21. novembra

SARAJEVO, 14. novembra - U okviru obilježavanja 40-godišnjice oslobodenja Jugoslavije i pobede nad fašizmom. Koordinacioni odbor Matice iseljenika Jugoslavije od 19. do 21. novembra organizuje u Sarajevu simpozijum o jugoslovenskim iseljenicima u drugom svjetskom ratu i njihovom doprinisu narodnooslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji.

Domačin tog skupa je Matica iseljenika Bosne i Hercegovine.

Simpozijum bi trebalo da doprinese sagledavanju doprinosu naših iseljenika narodnooslobodilačkoj borbi u Jugoslaviji, kao i njihovog doprinosa borbi antifašističke koalicije u drugom svjetskom ratu - izjavio je za Tanjug predsednik Matice iseljenika SR BiH i član Savjeta Republike Osman Dikić, napominjući da ova tema u nas još nije cijelovito razmatrana.

Održavanje simpozijuma izazvalo je veliko zanimanje javnih, stručnih i naučnih radnika u svim našim republikama i pokrajinama koji se bave proučavanjem ove problematike.

Organizacioni odbor simpozijuma odlučio je da se na njemu obrede tri grupe srodnih tema. To su razvoj antifašističkog pokreta u jugoslovenskom iseljeništvu i sazrijevanje uslova za njegovo opredjeljivanje u drugom svjetskom ratu, zatim jugoslovensko iseljeništvo u drugom svjetskom ratu i stvaranje nove Jugoslavije, organizovanje materijalne pomoći Jugoslaviji i povratak u rodni kraj.

SJEDNICA KOMISIJE CK SK BiH ZA PREDSTAVKE I ŽALBE

Povjerenje radnih ljudi

SARAJEVO, 14. novembra - Broj predstavki koje radni ljudi i građani upućuju Komisiji Centralnog komiteta Saveza komunista Bosne i Hercegovine za prijedloge, predstavke i žalbe, nije se značajnije promjenio u odnosu na raniji period, ali su problemi na koje se ukazuje sve složeniji i zahtijevaju još veće angažovanje Saveza komunista na njihovom rješavanju-izvještava Tanjug.

Ovo je istaknuto na današnjoj sjednici Komisije CK SK BiH za prijedloge, predstavke i žalbe, na

PRED NAUČNI SKUP „TITO O JEDINSTVU SKJ“

Izuzetno zanimljiva tema

● Skup će okupiti oko sto marksista iz svih republika i pokrajina

SARAJEVO, 14. novembra (Tanjug) - „Trajna aktualnost Titove konцепције revolucionarne avantgarde - Tito o jedinstvu u SKJ“ tema je jugoslovenskog naučnog skupa koji će se održati 20. i 21. novembra na Igrmanu kod Sarajeva. Organizator ovog značajnog naučnog skupa posvećenog razmišljanju na Titov način su Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka „Veljko Vlahović“, Marksistički studijski centar Gradske komitete „Đuro Pucar - Stari“ i Udruženje za političke nauke Bosne i Hercegovine.

Organizatori tog skupa naglasili su nadanašnjoj konferencijskoj skupini da će on okupiti više od 100 marksista iz svih naših republika i

pokrajina, a već je i pristiglo 15 saopštenja ovoj danas veoma aktualnoj temi.

Kako se očekuje, skup će otvoriti predsjednik Savjeta Marksističkog studijskog centra Gradske konferencije Ivan Brigić, a uvodnu riječ imaće dr Stojan Tomicić.

Nakon ovog skupa održao bi se i „okrugli sto“ o ovoj temi koji bi kroz uži krug učesnika pokušao nešto dublje osmislioti ovu problematiku. Objave rasprave znatno bi trebalo da doprinesu osmišljavanju projekta „Titova konceptacija partije“ koji priprema Marksistički studijski centar Gradske komitete u saradnji sa mnogobrojnim marksistima iz naše zemlje.

SAVJETOVANJE O SLUŽBI TRAŽENJA

Mnogi traže pomoć

● Veoma značajnu službu Crvenog krsta u našoj zemlji nema više od sto opština a među gotovo 13 hiljada mjesnih zajednica podatke o nestalima vodi tek tri odsto

rica „čitavu zemlju“, istakao je sekretar Predsjedništva Skupštine Crvenog krsta Jugoslavije Branko Golović.

Konstatovan je da Službu traženja nema više od sto opština, a među gotovo 13 hiljada mjesnih zajednica u zemlji, podatke o nestalima vodi tek tri odsto. Veze sa međunarodnim agencijama i nacionalnim društvima Crvenog krsta i Crvenog poljmeseca u svijetu ocijenjene su kao dobre.

Sutra će, u nastavku savjetovanja, biti riječ o boljem normativnom regulisanju službe, naročito u vanrednim uslovima

JUGOSLOVENSKI TURIZAM NA STRANOM TRŽIŠTU

Skuplji od Španaca

● Turistički radnici misle da pritisci ne bi trebalo popustiti, jer bi snižavanje cijena za turiste iz Velike Britanije sigurno pokrenulo lavinu sličnih zahtjeva iz drugih zemalja

ZAGREB, 14. novembra (Tanjug) - Nema razloga za snižavanje cijena naše turističke ponude na međunarodnom tržištu za narednu sezonu, stav je mnogobrojnih skupova naših turističkih radnika na kojima je proteklih dana odmjeravana opravdanost zahtjeva vodeće britanske turističke agencije „Thompson“ za snižavanje cijena za to tržište.

Takvi „pritisci“ najava su veoma oštре međunarodne turističke konkurenčije. U narednoj sezoni iako su cijene „skočile“ uodnosno na ovogodišnje, naša turistička ponuda, posebno vanpansionskih dalje je prilično jeftinja konkurenta. Međutim, izuzetno niske cijene što ih je ponudila Španija, koju su za narednu sezunu čak i niže od ovogodišnjih učinile su da naša ponuda na međunarodnom tržištu bude manje primamljiva. Primjerice, naši paket-aranžmani su sada za britansko tržište, za oko devet posto skuplji nego španjolski!

No, turistički radnici su mišljenja da pritisci ne bi trebalo popustiti, jer bi snižavanje cijena za turiste iz Velike Britanije zasigurno pokrenulo lavinu sličnih zahtjeva iz drugih zemalja, posebno SR Njemačke, Austrije i Italije - iz kojih nam dolazi najviše gostiju.

Izvjesno je, međutim, da će od sada biti neophodno još budnije pratiti sva kretanja na međunarodnoj turističkoj pijaci. Tim priješto se ne zna tačno kakve će korake poduzeti ostali naši glavni turistički konkurenti - Grčka, Italija, a u novije vrijeme i Tunis.

Zato je veoma dobro što su pripreme za narednu sezonu širom zemlje shvaćene ozbiljnije nego dosad i što su uveliko počele. Uz pravovremeno donošenje odgovarajućih mjera ekonomske politike, neophodno je pripremne aktivnosti usmjeriti ka izgradnji jedinstvene i što moguće kvalitetnije i raznovrsnije turističke ponude. Uporedno, valjas provoditi i dalekoefikasniju i agresivniju turističku propagandu prema inozemstvu.

SKUPŠTINI JUGOSLAVIJE DOSTAVLJEN PRIJEDLOG ZAKONA O LIJEKOVIMA

Čaj bez reklame

SARAJEVO, 14. novembra (Tanjug) - Čajevi i mješavine čajeva biće uskoro uvršćeni u pomoćna lijekovita sredstva pa, sljedstveno tome, zabranite senjihovoreklamiranje. Ovo proizlazi iz prijedloga zakona ostavljanju u promet lijekova, upravo dostavljenog delegatima Skupštine Jugoslavije. Sada je već izvjesno da će ovaj propis biti donesen do kraja godine.

Premda prijedlogu zakona, pomoćna lijekovita sredstva doveće se, u mnogo čemu, u istu ravan sa lijekovima. To, kao i kaznene odredbe, saobraćene inflatornim kretanjima u zemlji, predstavljaju i njegove najvažnije novine.

Precizirani su, pored zabrane reklamiranja, i uslovi pod kojima će se ubuduće pomoćna lijekovita sredstva stavljati u promet. Biće uvedena i obaveza laboratorijskih ispitivanja i vršenja kontrole, kao što se postupa i sa lijekovima.

Predlaža se zakona svrsta je u pomoćna lijekovita sredstva i zavojni materijal, sredstva za šivenje rana, zatim sredstva za konzerviranje i protetiku u zubarstvu, medicinski pribor za jednokratnu upotrebu kako što su igle, spricevi, pribor za transfuziju, infuziju i dijalizu itd.

Mada su važećim zakonom o prometu lijekova propisani i uslovi za stavljanje lijekova u promet i sankcije za povredu tih odredaba, ovog puta to je još više precizirano. Pogotovo u slučaju kada se u prometu nalazi lijek kojem je istekao rok upotrebe.

Drugim riječima, ako se takav lijek nađe u prometu, „krstice“ se kao - privredni prestup. A za takav prestup predviđa se, recimo, novčana kazna od 250 hiljada do 10 miliona dinara.

UOČI SUSRETA REGAN- GORBAČOV

Susret između američkog predsjednika i sovjetskog lidera Amerikanci, pa i ovdašnja štampa, često vide kao dvoboju na obali Ženevskog jezera za koji se Regan priprema uz pomoć mnogih saradnika

VAŠINGTON, 14. novembra - Predsjednik Regan pripremaju za susret na Mihailom Gorbacovom na način na koji se priprema bokserske kategorije zasvjetki šampionat" - napisala je prije neki dan Meri Mekgori, ugledni hroničar "Vašington post". Te riječi, van svake sumnje, upečatljivo odslikavaju atmosferu sa kojom se očekuje "dvoboju" na Ženevskom jezeru.

Teško da se ikada ranije sa toliko groznicave neizvjesnosti i inavjajčkih strasti očekivao susret na vrhu kao ovaj od iduće nedelje. Tome je podosta doprinio i sam Gorbacov svojom "ofanzivom šarma" i ne- sumnjivim smislim i za propagandno vojenje, što se smatralo jakom stranom američkog predsjednika, ovde još odavanu nazivanim "velikim komunikatorom". Sada, kada se pokazalo da i na "drugoj strani" imaju čovjeka vještice riječi, Amerikanci nastoje da Regana pripreme za sva moguća iznenade. Naročito ona neprijatna, koja su takode moguća.

Regan je o tome razgovarao i sa grupom kongresmenima iz obje strane. "Mislim da smo ga uvjerili-rekao je lider republikanaca u Senatu Robert Dole, da može računati na našu punupodršku da ne ide sam u Ženevu"

"Starli" i "mladi"

Dol je obavijestio novinare daje predsjedniku rekao i to da je možda tačno da je Gor-

Obaranje ruku u Ženevi

bačov svoj "domaći zadatak" dobro uradio i da je izvjesno da je on moderan i otresit političar, kako o njemu pričaju "očevici", ali da on, američki predsjednik, mora imati u vidu da Gorbacov, ipak, nije čovjek od tri metra i da mu on, šef Bijele kuće, u svakom meču „može oboriti ruku na sto".

Kao da je riječ o ragbi utakmici, ili o pravom starinskom dvoboju na obali Ženevskog jezera, američka javnost ispraća u Evropu svog predsjednika sa uvjerenjem da mu 20 godina mladi Gorbacov, uz svu vještinu i lukavost, neće „oboriti ruku" za Ženevskim stolom.

DESETI POSLJE RATA

BEOGRAD, 14. novembra - Za 52 godine američko-sovjetskih diplomatskih odnosa, lideri dviju zemalja sastali su se u licu ukupno 13 puta. Za vrijeme drugog svjetskog rata, sovjetski voda Staljin se tri puta sastao sa američkim predsjednicima britanskim premijerima - u Teheranu i Jalti sa Ruzveltom i Čerčilom, a u Potođaru sa Trumanom i Atklim. Prvi poslijeratni susret voda četiri velike sila - SSSR, SAD, Velika Britanija i Francuska - održen je u julu 1955. u Ženevi, radi sporazuma o Njemačkoj. Tada su Nikita Hruščov i Džaj Alženauer imali poseban kratak susret.

Tokom tri decenije poslje loga, vode dviju zemalja su se sastala devet puta - tri puta na teritoriju SSSR, tri puta u SAD-u i tri puta na neutralnom terenu.

To „sjedanje" za sto lidera dvije supersile na koje se čeka već šest godina, zakazano je za utorak, ali Regan sa svojom ogromnom "ekspedicijom" kreće za Ženevsku u subotu, tri dana ranije. On to sigurno čini na prijedlog svojih lječnika savjetnika da bi u tri dana njegov organizam lakše prebrodio vremensku razliku od 6 sati i privikao se klimi na Ženevskom jezeru. Sa 75 godina i poslije ljetosne serije operacija od raka ustomaku, njemu je takva aklimatizacija potrebna.

Sam scenario samita se već je poznat. Regan i Gorbacov sjedaju za sto u utorak prije podne. Prva sjednica trebalo bi da traje dva sata. Poslije podne u planu su još najmanje dva sata razgovora, a uveče Regan prireduje večeru gdje će opet biti zajedno sa Gorbacovom još oko dva sata. U srijedu se taj scenario ponavlja, samo s razlikom što će na večeri Regan biti u gostima kod Gorbacova.

Dvanaest sati dijaloga

Dakle, dvojica sagovornika će biti udijaljeno oko 12 sati. Istina, dosta toga vremenaće oduzeti prevodioci, ali će ga ostati dovoljno da i njih dvojica kažu jedan drugom šta imaju.

No, ako to ne bude dovoljno, postoji još jedan dodatan ventil. To su onih 15-20 minuta koji su rezervisani za to da se Regan i Gorbacov sastanu „u četiri oka" i da jedan drugom kažu ono što, možda, ne bi voljeli da čuju drugi. Tom razgovoru u četiri oka prisustvovate samo dvojica prevodilaca, ali njihovo prisustvo se u takvim prilikama smatra „nepostojećim".

Predsjednik Regan, prihvatajući taj poslovni sarkastičan, ali ne i slučajan ton, rekao je kongresmenima da ima, namjeru da kaže Gorbacovu u Ženevi da mora imati u vidu da je on (Regan) prvi američki predsjednik koji je stariji od svog sovjetskog sagovornika i da, prema tome, treba da sasluša starije.

Regan je, inače, stariji od Gorbacova 21 godinu. Njemu su 75, a sovjetskom lideru 54 godine.

U meduvremenu, Regan u Bijeloj kući čita knjige i druge spise o zemljama za koje je prije dve godine jednom rekao daje „carstvo zla", gleda sovjetske filmove i konsultuje ovdašnje „kremljologe". Pri ruci mu je i poseban dokumentarni film o ličnosti Gorbacova, koji su za njega, odnosno, za Ženevu, pripremili ovdašnje nadležne institucije, po svoj prilici, uz pomoć CIA.

Odvašnja štampa i televizija koja već počinju da podižu temperaturu i da šalju prve ekipe u Ženevu, i dalje ukazuju na to da ovog puta Reganu neće biti lako, da je Gorbacov, ne samo mladi, nego i „otresit", „siguran" i „lukav" političar. „On zna šta hoće", rekao je jedan ovdašnji kongresmen, poslije povratka iz Moskve, gdje je sretovali Gorbacova.

Poneke od ovih izjava, kao da su usmjerene na to da ohrabre Regana uoči odlaska u Ženevu, u kojoj će, s Gorbacovom preko puta, sjediti za stolom najmanje osam sati a možda i nešto duže. On sam je taj razgovor, reklo bi se, shvatio veoma ozbiljno. To je njegov prvi susret sa nekim od sovjetskih lidera, mada je već pet godina u Bijeloj kući. Ali, skoro i posljednja šansa da tu, na toj sudbonosnoj vododjelnicu odnosa između dva bloka i dvije supersile, učini nešto značajnije, nešto što bi istorija mogla da zapamti.

Borislav LALIĆ

UZ POSJETU DELEGACIJE KP KINE SAVEZU KOMUNISTI JUGOSLAVIJE

Iskreno prijateljstvo

Hu Čili na polasku iz Pekinga izjavio da NR Kina želi produbljivanje odnosa sa Jugoslavijom

PEKING, 14. novembra (Tanjug) - Pred polazak u Beograd, član Politbiroa i sekretar CK KP Kine Hu Čili izjavio je dopisniku Tanjuga na pekinškom aerodromu da KP Kina želi dalje produbljavanje odnosa sa SKJ i Jugoslavijom, kao prijateljskom zemljom.

Delegacija Komunističke partije Kine koju predvodi Hu Čili stigla je danas u Beograd, na poziv Saveza komunista Jugoslavije.

„Među nama postoje odnosi puno ravnopravnosti. Oni su duboko prijateljski i iskreni. S rukovodećim kadrovima SKJ mi smo već stari prijatelji. Mada su

nam problemi različiti, mi možemo da razmjenjujemo iskustva i da to bude od obostrane koristi" - izjavio je Hu Čili.

On je dodata da će s jugoslovenskim ličnostima razgovarati o unutarnjim pitanjima Jugoslavije i Kine i o međunarodnom komunističkom i radničkom pokretu, uz napomenu da „puno očekuje od novih susreta s jugoslovenskim prijateljima".

Ovo je drugi dolazak Hu Čilija u Jugoslaviju. Prvi put, prije sedam godina, on je u svojstvu predsjednika Svekineske omladinske federacije prisutstvovao Kongresu omladine Jugoslavije. Danas je rečeno da je Jugoslavija tada na njega „ostavila dubok utisak" svojom ljepotom i nadasve „iskrenim odnosom i osjećanjima prijateljstva" prema Kini.

DIREKTOR TANJUGA KOD GENERALNOG SEKRETARA UN

PODRŠKA PULU NESVRSTANIH

UJEDINJENE NACIJE, 14. novembra - Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Peres de Kueljari primio je direktora Tanjuga Mihajla Saranovića, koji boravi u Njujorku na poziv Ujedinjenih nacija.

U razgovoru koji je tom prilikom voden, generalni sekretar je pružio punu podršku informativnoj saradnji nesvrstanih zemalja u okviru pulova novinskih agencija. On je ispoljio veliko interesovanje za razmjenu ekonomskih i poslovnih informacija unutar pulova, odnosno za djelovanje takozvanog ekopula, koji je počeo da funkcioniše prvoga septembra i u kojem već sad učestvuje gotovo pedeset agencija iz nesvrstanih zemalja.

Saranović je imao podrobne razgovore i sa predsjednikom Generalne skupštine Haimom de Pinjesom i zamjenicima generalnog sekretara za informacije Akašijem, ekonomskim i socijalnim pitanjima Jolom i drugim visokim zvaničnicima svjetske organizacije. On je takođe imao korisne susrete u Svjetskoj banci i Programu za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP).

U svim tim razgovorima je ocijenjeno da u sadašnjim nepovoljnim ekonomskim kretanjima u svijetu, dnevna razmjena ekonomskih i poslovnih informacija u pulu od 94 novinske agencije ima pravozadani značaj. O tome svjedoči i činjenica da u novom obliku saradnje nesvrstanih agencija koja je pokrenuta prije samo dva mjeseca već sada učestvuje više od polovine učesnika pulu.

BORAVAK JUGOSLOVENSKE DELEGACIJE U DR NJEMAČKOJ

NA DOBRIM OSNOVAMA

Tokom razgovora Srebrića i Štofa konstatovano da odnosi između DR Njemačke i Jugoslavije nisu opterećeni problemima i da treba da se unapreduju u svim oblastima, posebno ekonomskoj

BERLIN, 14. novembra (Tanjug) - Predsjednik Savjeta ministara Njemačke Dr Vili Stof i potpredsjednik Saveznog izvršnog vijeća Borisav Srebrić ocijenili su prilikom jučerašnjeg susreta u Berlinu da se odnosi između dvije zemlje dobro razvijaju i da postoje mogućnosti za njihovo unapređenje u svim oblastima, posebno u ekonomskoj.

Premjer Vili Stof je osobito podvukao da, poslije razgovora predsjednika Predsjedništva SFRJ Radovana Vlajkovića i predsjednika Predsjedništva CK SKJ Vidova Žarkovića i generalnog sekretara CK JSPN i predsjednika Državnog

savjeta NjDR Eriha Honekera prilikom njegove nedavne posjete Jugoslaviji, „postoji razloži da budemo optimisti". On je odnose NjDR - Jugoslavija ocijenio vrlo dobrim. Posjeta potpredsjedniku SIV-a Borisavu Srebriću Berlinu, po ocjeni Štofa, daje nove zadatke, a odnose treba unaprediti korak po korak.

Prvi ministar NjDR govorio je i o potrebi da se sačuva mir, istakavši da Njemačka DR želi da se i dalje angažuje na problemima mira, razoružanja, detanja i ukazao na potrebu das progresivne snage u svijetu učestvuju u tome. Pri tome je istakao značajnu ulogu pokreta

nesvrstanih zemalja i posebno Jugoslavije.

Tokom razgovora, sagovornici su konstativali da odnosi između NjDR i Jugoslavije nisu opterećeni problemima i da treba da se unapreduju. Posebno za to ima mogućnosti na ekonomskom planu i to kroz viši vid dugoročne saradnje, putem specijalizacije i kooperacije. Obostroano pozitivno se ocjenjuje rad planskih organa dviju zemalja, čija je finalizacija upravo u toku u Berlinu. Rezultati tih dogovora omogućuju da se sačuva uzlazni trend dosadašnjih video saradnji i ona unapređuje kroz nove, više oblike.

Jugoslvenska delegacija je danas prije podne posjetila Kombinat elektroaparata „Fridrik Ebert" u Berlin-Treptau, a po podne razgledala znamenitosti grada.

ARGENTINA POSLIJE KUPŠTINSKIH IZBORA

Rađanje pokreta, sumrak partija?

● Uprkos političkoj kampanji u kojoj su nekoliko nedjelja vodene oštreljive bitke i potrošen siljan novac na propagandu, Argentinci su se opredijelili onako kako bi vjerovatno glasali i da nije bilo svega toga

BUENOS AIRES, 14. novembra — „Nerazumljivo apsolutno ništa. Jasam za politički pluralizam, a ovdje, međutim, izgleda, mogu da pobedjuju samo pokreti".

Tim rječima proprio je rezultate nedavnih djelimičnih skupštinskih izbora u Argentini. Od kandidata desnice za poslanika Martínesa Rajmonda. Uprkos političkoj kampanji u kojoj su nekoliko nedjelja pred izbore vodene oštreljive bitke i potrošen siljan novac na propagandu, Argentinci su se opredijelili kako bi vjerovatno glasali i da nije bilo svega toga. Postušali su, prije svega, razum i nataloženo iskustvo nacije — glasali su za umjerene političke snage od centralne vlade, kloneći se svih ekstremu. Nikakav očaravajući „zov sirena" bio kog ideološkog ekstremnog znaka nije mogao zavesti. Uhodane staze pokreta masa očigledno su im privlačnije već pola stoljeća i vjerovatno će tako biti i u budućnosti. Ta istorija političkih snaga (po mnogima neocekivano) da dobije apsolutnu većinu glasova — Alfonsin je pozivao na stvaranje nacionalnog pokreta masa, kao što su svojevremeno bili irigojenizam i peronizam.

Jedino je kod ljevice nacionalnih boja, očigledno u „intransientistima" i njenog vode Oskara Alendea našao na odziv koji, međutim, nije bio dovoljan da se ta ideja i uboliči u stvarnost. Peronisti su bili uvjereni u to da je izborna pobeda 1983. njihova, ali su se prevara, kao što i sadašnji skupštinski izbori pokazuju dalje pad prestiža. Zapravo, dok konzervativno autoritarno krilo peronizma, očigledno u partijskom rukovodstvu hustisijalisti-

vanja. Otad su nastupile česte smjene vojnih vlasti koje su zamjenjivale civile kad god se to učinilo potrebnim domaćoj argentinskoj oligarhiji u njenoj sprezi sa stranim interesima.

Godine 1946. Argentinci su se na izborima masovno izjasnili za opredjeljenja koja je nudio Juan Domingo Peron. Tako je nekadašnji „irigojenizam" radikalna smjena „peronizam". drugi veliki nacionalni pokret masa na La Plati. Njegova doktrina bila je, u nečemu, u skladu, s vremenom u kojem je nastala, ali je u stvari počivala na istim opredjeljenjima „irigojenizma" ouloži masa, socijalnoj pravdi i nezavisnosti Argentine.

Kada je stupio na političku scenu Argentine Raul Alfonsin je 1983. ponovo razvio dobro znane zastave o socijalnoj pravdi, ekonomskoj nezavisnosti i političkoj suverenosti. U predizbornoj kampanji, prije nego što će krajem oktobra te godine uspijeti (po mnogima neocekivano) da dobije apsolutnu većinu glasova — Alfonsin je pozivao na stvaranje nacionalnog pokreta masa, kao što su svojevremeno bili irigojenizam i peronizam.

Jedino je kod ljevice nacionalnih boja, očigledno u „intransientistima" i njenog vode Oskara Alendea našao na odziv koji, međutim, nije bio dovoljan da se ta ideja i uboliči u stvarnost. Peronisti su bili uvjereni u to da je izborna pobeda 1983. njihova, ali su se prevara, kao što i sadašnji skupštinski izbori pokazuju dalje pad prestiža. Zapravo, dok konzervativno autoritarno krilo peronizma, očigledno u partijskom rukovodstvu hustisijalisti-

BUENOS AIRES

OD DOPISNIKA TANJUGA

ta, naglo gubi na prestižu, drugo, umjereni peronističko krilo sa svojim vodom Antonijem Kafijerom spašava se i zahvaljujući upravo njemu, peronizam nije potpuno potonuo sa ovim izborima. A Kafijero položi od onog nekadašnjeg peronizma, kakav je bio na izvorima, dok se kasnije nije birokratizovao. Takav peronizam sasvim je prepoznatljiv u „alfonsinizu" - kako je već odmah naziv za radikalizam Alfonsinovih boja. Naravno, specifičnosti ipak postoje, isto kao što je slučaj i sa „in

SPEKTAKULARNI OBRT U POSLJEDNJOJ ŠPIJUNSKOJ AFERI SSSR — SAD

Kako je pobjegao Jurčenko?

● Na konferenciji za štampu Jurčenko ponovio raniju izjavu da su ga u Rimu silom oteli agenti CIA ● Međunarodne dimenzije „slučaja Jurčenko“ upravo pred susret Gorbačova i Regana

MOSKVA, 14. novembra — Sovjetski diplomata Vitalij Jurčenko opisao je danas detaljno kako je uspio da pobegne agentima CIA i da se domogme sovjetske ambasade u Vašingtonu.

Jurčenko je danas, na konferenciji za štampu u Moskvi, nedjelju dana poslje svog povratka u Sovjetski Savez, prvo ponovio raniju izjavu da su ga silom, u Rimu, oteli agenti CIA, da bi ga, droganom, prebacili u Sjedinjene Države. Tokom tri mjeseca — kako je rekao — njegovi „domaćini“ su pokušavali da ga pridobiju za rad protiv Sovjetskog Saveza.

Jurčenko, za koga u Sjedinjenim Državama tvrde da je sam, po vlastitoj volji, ostanao na Zapadu i da je jedan od vodećih ljudi Komiteta državne bezbjednosti SSSR (KGB), pojavi se danas pred više stotina domaćih i stranih novinara, u pratnji sovjetskih eksperata za među-

narodno pravo i profesora medicine koji ga je pregledao po povratku u SSSR.

Pravnik je potvrdio da je otmica Jurčenka akt ravan „državnog terorizma SAD“, a profesor medicine je naglasio da je Jurčenko bio podvrnut dugotrajnom djelovanju psihogenih sredstava, čije se posljedice još osjećaju.

Glavna priča koja je danas privukla pažnju jeste način na koji je Jurčenko uspio da pobegne. Ta „sretna subota“, drugog novembra — rekao je on — počela je sa nekim, po njega sretnim okolnostima. Umjesto sa trojicom ili četvoricom čuvara, ostao je svega sa svojicom u specijalnoj vili, pored Vašingtona u kojoj je bio smješten. Jurčenko kaže da je tada bio u „drugo, slobodnijoj fazi“, za razliku od prve u kojoj je neprestano bio ključan lijevkovima i injekcijama i izložen psihičkom pritisku.

Imao je, kaže sreću, da ga je u tom momentu čuvao mlad i nelskusan policijac Tom Hanon, sa kojim je pošao kolima u jednu radnju da kupi odeću za zimu. Iz radnje je Jurčenko „uspio da neprimjetno telefonirati“ sovjetskoj ambasadi u Vašingtonu i da kaže da će pokušati da pobegne. Objasnilo je da gadrže silom u Americi i zahtijevao da sva vrata na ambasadi budu otvorena.

Zatim je nagovorio čuvara da odu na ručak u jedan francuski restoran iz koga je, bez mnogo napora, uspio da pobegne. Išao je u suprotnom

pravcu od sovjetske ambasade jer je znao da će potjeri krenuti ilim putem. Tek pošto je promijenio „lični opis“ ušao je u sovjetsku ambasadu u Vašingtonu.

Time se okončao „slučaj Jurčenko“ u Americi, ali je on sada očigledno dobio neke nove, međunarodne dimenzije, značajne jer se pojavljuju upravo pred susret Gorbačova i Regana, u Ženevi.

Jurčenko, koji je na pres—konferenciji djelovao ponekad nervozno, što je profesor medicine objasnio dugotrajnim uzimanjem lijekova — opisao je susret sa direktorom CIA Keizierom, na sedmom spratu zgrade Centralne obavještajne agencije SAD. Taj susret je protekao u neobaveznom razgovoru, a Keiziger je zadrižao i na ručku. Koliko se Jurčenko sjeća, direktor CIA mu je rekao da ga smatra „počasnim članom zajedničkog tima“.

Današnja konferencija za štampu bliliaje inače „nabijena posebnim elektricitetom“. Osjećalo se nepovjerenje dobrog dijela zapadnih novinara, posebno američkih, prema priči, Jurčenkova verziji, a ništa manje je bio vidljiv i njegov odbojan stav prema novinarima iz SAD. Bilo je i polemike između sovjetskog predstavnika za štampu Lomejka, koji je rukovodio konferencijom, i nekih američkih novinara. Sve u svemu, atmosfera ne baš ohrabrujuća uočila se u Ženevi.

ALEKSANDAR NOVACIĆ

Noćni čuvar ubio službenika banke

SPLIT, 14. novembra (Tanjug) — U središtu Splita u poslovnicu zagrebačke „Privredne banke“ u Matosicevoj ulici prošle noći smrtno je stradao službenik te banke Ante Jure Zorica (34).

Iz još neobjašnjениh razloga on je oko 23.30 sati došao u poslovnicu Banke, koju je u to doba čuvar radi „Sigurnosti“ Ante Janković (28). Između njih dvojice došlo je do kratke prepiske i svade u kojoj je čuvar, „Sigurnosti“ u jednom momentu upotrijebio službeni pištolj i jednim hincem smrtno ranio Antu Zoricu. On je hitno prebačen u bolnicu, ali je nakon pola sata preminuo, dok se čuvar Ante Janković sam prijavio organima unutrašnjih poslova.

Za osumnjičenog je određen pritvor, a istragu vodi sudija Okružnog suda Velimir Pandžić.

SKOPLJE: POČELO SUĐENJE NEPRIJATELJSKOJ GRUPI

Pripremali i podmetali eksplozivne naprave

● Optuženi izazvali opasnost po životu više ljudi i oštećenje imovine, a jednoj osobi nanijeta teška tjelesna povreda

SKOPLJE, 14. novembra (Tanjug) — u Okružnom sudu u Skoplju danas je — kako je saopštio ovaj sud — počelo suđenje grupi od šest lica iz Skoplja zbog udruživanja radi neprijateljske djelatnosti. Optužnicu je podiglo okrugno javno tužilaštvo u Skoplju.

Kako što je javnот već obavijesteno, okrivljeni su: Slave Vasovski, Todor Georgiev, Slave Boškovski — penzionisani radnici organa unutrašnjih poslova u Skoplju, Nikola Sazdovski, penzionisani nastavnik, i Pandil Stefkovski, vozač auto- i športa „Vardar“ u Skoplju. Optužnica ih tereti da krivično djelo udruživanja radi neprijateljske djelatnosti po članu 136/1, u vezi s članom 114. i 125. Krivičnog zakona SFRJ. Sva ova djela kažnjava su po članu 139, stav 1, istog krivičnog zakona.

Kao šesti Jovan Kotevski, pisac i novinar Radio—Skoplja, optužen je za krivično djelo kažnivo po članu 136, stav 2, a u vezi sa članom 114. Krivičnog zakona SFRJ.

Prema optužnicu, okrivljeni su se udružili iz neprijateljskih pobuda usmjerenih na protivstavne promjene federativnog uređenja države. Za ostvarivanje ovih ciljeva, u periodu od 1970. do 1974. godine okrivljeni Vasovski, Georgiev, Boškovski, Sazdovski i Stefkovski održali su više susreta i sastanaka na kojima su se dogovorili da preduzmu akcije. U pomenutoj periodu pripremili su eksplozivne naprave i podmetnuli ih u zgradu dopisništva NIP „Politika“. U zgradu u kojoj se nalazi Francuski kulturni centar, ispred ranjeg generalnog konzulata Republike Grčke u Skoplju, ispred zgrade Islamske vjerske zajednice, na podvožnjak Bulevara Jugoslavija i ispred zgrade u kojoj je živio raniji poglavar Islamske verske zajednice. Time su izazvali opasnost po životi više lica i oštećenje imovine, a jednoj osobi nanijeta je i teška tjelesna povreda.

Optuženi Kotevski je, iz istih pobuda, pristupio ovoj neprijateljskoj grupi, prihvatajući njenu neprijateljsku aktivnost — kaže se u saopšteњu Okružnog suda u Skoplju.

NOVA AFERA U BONU

Bivši ministar pred sudom

● Egon Franke opterećen za više od 3,5 miliona maraka

BON, 14. novembra (Tanjug) — Bon baš ne može bez afera. Jedna se ne završi, druga već počinje. Onoj najspektakularnijoj, u vezi s korupcijskim „zahvatima“ industrijalca Flika, rasplet na sudu upravo daje nove, još skandaloznije dimenzije, a zemaljski sud u Bonu dobija novog „gosta“ u liku jednog bivšeg ministra.

Na optuženičku klupu u pondjeljak sjeće nekadašnji ministar za međunemачke odnose Egon Franke i njegov povjerljivi čovjek Edgar Hirt, bivši direktor u istom ministarstvu. Optužnica jest rašna sama po sebi: proneviera 5,65 miliona maraka i uništavanje odgovarajućih dokumenata.

U suštini, međutim, stvar je istražnica, jer je riječ o „najosjetljivijoj mogućoj oblasti“. Frankeu i Hirtu se, naime, nije povjeravalo da su nestali milioni „investiran u humanitarne svrhe“, i to upravo u okviru — odnosa između dviju njemačkih država.

Slučaj je pukao prije tri godine, neposredno poslije promjene vlade u Bonu. Za socijaldemokrata Franke bio je to i kraj 13 — godišnjeg ministrovanja. Tada je jedna tročlana poslanička komisija

ušla u trag milionima, ali ne i papirima koji bi pokazivali kuda su otišli.

U proljeće 1984. protiv Franke je konačno podignuta optužnica. Osnov: u 27 slučajeva su od berlinskog Karitasa vraćeni iznosi od 10.000 do 700.000 maraka, koji su toj katoličkoj organizaciji prethodno odobreni iz državnih sredstava. Hirt je proneviero još 460.000 maraka na taj način.

U SAOBRAĆAJNOM UDESU U PERUU Dvadeset dva mrtva

LIMA, 14. novembra (Tanjug) — U saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila juče u Peruu, poginula su 22 lica, a 14 lica je ranjeno. Udes se dogodio na panameričkom auto-putu, oko 880 kilometara južno od Lime, kada su se sudarila dva putnička autobusa.

Kako javlja peruanski radio, razlog nesreće je prebrza vožnja.

U nesreći je poginula i novinar peruanske televizije, Noeni Kastaneda, koja je putovala na službeni zadatku u andski grad Arekipu.

EPIDEMIJA TRIHINOZE U SREMSKOJ MITROVICISVE SE VIŠE ŠIRI

Oboljeli jeli sremsku kobasicu

● Za pomoć se обратilo 66 ljudi, koji su jeli sremsku kobasicu, kupljenu u privatnoj radnji Smilje Vukajlović

● Šta kaže poznati stručnjak dr Miodrag Rapajić

NOVI SAD, 14. novembra (Tanjug) — Epidemija trihinoze u Sremskoj Mitrovici sve se više širi, što potvrđuje i podatak da se za veoma kratko vrijeme broj oboljelih od ove zaraze udvostručio. Tamošnjem medicinskom centru do sada se za pomoć обратило 66 ljudi koji su jeli sremsku kobasicu, kupljenu u privatnoj radnji Smilje Vukajlović, ali to, po svemu sudeći, neće biti konačan spisak zaraženih niti Sremska Mitrovica jedino mjesto gdje se zaraza javila.

Na ovakav zaključak upućuje današnji razgovor novinara Tanjuga Jovana Vavića sa šefom Odjeljenja za epidemiologiju, bakterijskih i parazitarnih bolesti Institutu za zdravstvenu zaštitu u Novom Sadu dr Miodragom Rapajićem. Ovaj poznati stručnjak za trihinozu, koji se tri decenije bavi proučavanjem ove zaraze i bori protiv nje, nagojavio je danas da su sigurno na pomolu prva dva slučaja trihinoze u Novom Sadu, čiji je izvor isti. Naime, jedna studentkinja iz Sremske

Mitrovice, koja studira u Novom Sadu, donijela je sremsku kobasicu koje su jele ona i njena gazdarica. Simptomi trihinoze su nesumnjivi. Otok ispod očiju i na licu, reumatični bolesti u predjelu mišića i malaksalost. U međuvremenu se ispituju uzorci te sremske kobasicice i rezultati će biti poznati za dva dana. Javio se i jedan veterinar koji je sa svojom porodicom i prijateljem jeo, izgleda, iste kobasicice.

Primarijus dr Rapajić predočava da su se nekada u Vojvodini epidemije trihinoze javljale prosječno jedanput, ili dvaput godišnje, a u posljednje vrijeme bilježi se godišnje i po deset takvih epidemija, mahom u jesen i na proljeće. U minuloj godini, recimo, zabilježeno je čak 250 slučajeva ove zaraze.

Na pitanje otkuda ovakav porast epidemije, dr Rapajić kaže da je u posljednje vrijeme zapaženo kako se sve češće kupuju svinje najniže kategorije, stare krmčice i nerastovi, na planinskim područjima gdje

ima trihinoze. To meso se krčmi, često bez kontrole, paješansaza širenje zaraze. To se dobome, radi u privatnom aranžmanu. Meso i suhomesni proizvodi iz industrijskih klanica, međutim, se temeljito pregleda, stručno rečeno — trihinoskopira, pa su slučajevi zaraženici praktično nemogući.

Trihinozi su, prema Rapajićevim riječima, najviše izložena u Vojvodini tri područja — Fruške gore, Delibalske pješčare i Obedske bare, što su dugogodišnja istraživanja pokazala. Pitome svinje se puštaju u šumu gdje nerijetko nailaze na zaraženo meso od lisice, kune, pacova i nekih drugih životinja. Lisice su, na primjer, čak u 33 odsto slučajeva prenosnici trihinoze.

Primarijus dr Miodrag Rapajić savjetuje svima koji kupuju meso u planinskim predjelima osobito, da ga prije upotrebe za ishranu odnesu veterinaru, ili u za to određeno odjeljenje Instituta za zdravstvenu zaštitu u Novom Sadu, u slučaju da su meso jeli, a zapade simptome koji se javljaju u vidu otoka ispod očnih kapaka i na licu, osjeti veliku malaksalost i reumatični bol mišića, neophodno je da se što prije zdravstvenoj ustanovi, jer je liječenje u prvoj fazi bolesti brzo i efikasno.

LIBAN: ISTRAGA POSLIJE EKSPLOZIJE

Akt bezumnog nasilja

BEJRUΤ, 14. novembra (Tanjug) — Istražni organi libanske armije i policije nastavljaju istragu o bombaškom napadu na manastir „Sveti Đorđe“ u istočnom dijelu Bejruta u kojem su održavali sastanak najstaknutiji hrišćanski političari Libana. Tada su poginula četiri, a ranjeno je 26 lica. Pored ostalih, ranjeni su bivši libanski predsjednik i šef konzervativne „Nacionalne liberalne partije“ Kamij Šamun njegov sin Deni i Lider „Partije falange“ Eli Karame.

Listovi koji izlaze u muslimanskim, zapadnom Bejrutu osudjuju taj „akt bezumnog nasilja“ i odbacuju svaku pomisao da bi iza njega mogle stajati „nacionalne snage iz muslimanskih redova“.

Izvještaj sa izvlačenja 46. kola srećaka Poslovne zajednice lutrijskih organizacija Jugoslavije, obavljenog 14. 11. 1985. u Beogradu							
SREĆKA BROJ	DINARA	SREĆKA BROJ	DINARA	SREĆKA BROJ	DINARA	SREĆKA BROJ	DINARA
0		2		4		6	
8830	600	32	100	44	80	16	120
08960	4.000	092	200	25964	800	66	120
97791	8.000	192	400	314664	6.000	3356	2.000
27784	00.000	4452	1.000	314664	30.000	7266	1.120
3079€	30.000	53222	4.000	394274	30.000	87786	6.000
34630u	30.000	368142	30.000	442234	2.000.000	97966	10.120
						207156	1.000.000
1		3		5	</		

Besparica prijeti kvalitetu

BANJALUKA, 14 novembra — Rektori četiri bosanskohercegovačka univerziteta traže razgovor o materijalnom položaju visokog obrazovanja, koji je paš na tako niske grane da ugrožava kvalitet naucno-nastavnog procesa, u Predsedništvu SR Bosne i Hercegovine. Ovo je odlučeno na sastanku u Banjaluci održanoj sjednici Predsedništva Zajednice univerziteta BiH.

Pripreme za razgovor u republičkom rukovodstvu se moraju napraviti u roku od sedam dana, a one podrazumijevaju iscrpujuću informaciju o stanju na visokoškolskim organizacijama.

Po riječima Emira Husema, rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" iz Mostara iako su ove godine sredstva za visoko obrazovanje rasla za šezdeset odsto, lični dohodci nastavnika nisu povećani. U Mostaru, a tako je i u ostala tri univerzitetska centra, platna vrednost redovnih profesora ne teži više od 60 hiljada dinara. To, složio se rektori, najbolje kadrove odvlači sa univerziteta, ili čini da profesori u potrazi za honorarom stupaju u menadžerske odnose s privredom.

U PRNJAVORU

Zajednički Školski list

PRNJAVOR, 14. novembra — Na posljednjoj sjednici Savjeta Skupštine Mjesnezajednice Prnjavora zaključeno je da se radi šireg ispoljavanja redovnih i vannastavnih aktivnosti ocjeni mogućnost izdavanja jedinstvenog glasila učenika osnovnih škola ove opštine. Do sada su pojedine škole povremeno izdavale školske listove, ali zbog kadrovske i materijalne nedostatka to nije uvijek bilo na željenom nivou. Zbog toga je i data inicijativa da se na nivou Centra osnovnih škola počne izdavati list koji bi obuhvaćao tematiku iz svih deve osnovnih škola i područnih odjeljaja. Članovi Savjeta razmatrali su plan i program rada Dječjeg vrtića "Naša radost" koji već duže vremena radi u otežanim uslovima, prije svega zbog preopterenosti raspolaživih kapaciteta. Zbog toga je neophodno proširenje vrtića, što bi se trebalo realizovati u nadrednom srednjoročnom planu razvoja.

B.R.

DESET GODINA OD OSNIVANJA UNIVERZITETA „DURO PUCAR STAR“ U BANJALUCI (7)

Plan ambiciozan, uslovi sve teži

Početna iskustva u životu i radu članica Univerziteta, napose visokoškolskih organizacija, govorile su o unapređenju i osavremenjivanju nastave, rješavanju životnih i radnih uslova studenata i nastavnika rješavanju prostornih problema uskladivanju studija sa zahtjevima udruženog rada i rješavanju materijalnih i kadrovske teškoće ovih, ali i naučnoistraživačkih organizacija. Otud i "ugradenost" u srednjoročni plan razvoja Univerziteta, (1976-1980. godina) da se za investicije u prostorno rješenja za radiviš Školu i fakulteta i objekata studentskog standarda, te potrebe nabavke opreme, planira 336 miliona dinara. Predviđena je gradnja objekata za Pravni i Ekonomski fakultet, rekonstrukciju objekta Pedagoške akademije (budućeg pedagoškog fakulteta), dogradnja objekata tehničko-tehnoloških fakulteta i iznalaženje rješenja trajnog smještaja Više tehničke škole u Bihaću koja je tada radila u tri-četvrti.

U kadrovskom smislu, planirano je da 1980. godine Univerzitet ima 125 doktora nauka, 225 magistara i još toliko ostalih visokoškolskih obrazovnih kadrova. Da bi se popravilo kadrovsko stanje na Univerzitetu, bilo je neophodno obezbijediti, čak 278 novih stanova. Što se studentskog standarda tiče, 1975. godine u dva paviljona Domu je bilo moguće smjestiti svega 500 studenata. Planirano je da 1980. godine dvostruko više mesta u studentskim domovima koji bi trebalo da imaju sportske terene, prostor za kulturno-zabavni i umjetnički rad. Osim toga plan je predviđao da 1980. godine na krajškom Univerzitetu studira 14.000 studenata.

Planom razvoja u prvom petogodu postojanja Univerziteta predviđeno je snažnije samoupravno organizovanje, jačanje svih zajedničkih funkcija Univerziteta, počev od rada organa tih funkcija kakva su nastavno-naучna vijeća i katedre, do rektora i sekretariata. Zatranisu i inicijalni poduhvat u oblasti izdavačke djelatnosti, informisanja, uključivanja ili samostalnog organizovanja naučnih skupova. Nije se moglo zaobići na djelovanje univerzitetskih kulturno-umjetničkih, rekreativnih i sportskih društava, udruženja i organizacija studenata, a u smislu osjetnijeg prisustva studentskog stvaralaštva u cijelom gradu.

Sve ove projekcije podrazumijevale su mobilnost svih snaga na Univerzitetu, ali i podršku društvene zajednice u razrješavanju brojnih pitanja od životnog interesa za razvoj Univerziteta u cijelini. Ali, prisutne ekonomske teškoće će i te kako uticati da se neka planski predviđena rješenja problema odgode i njihovo rješavanje prenesu u drugo petogodište. Ponešto od toga, kao na primjer rješenje smještaja studenata, do danas nije ostvareno. Štaje ostvareno za četiri godine postojanja Univerziteta koji je tada, 13. decembra 1979. godine dobio ime Đure Pucara Starog?

(nastaviće se)

R. PRERADOVIĆ

● Pred odlazak na Skupštinu Zajednice univerziteta Jugoslavije, rektori i prorektori bosanskohercegovačkih univerziteta razgovarali o sve težem materijalnom položaju visokog obrazovanja

Ljubomir Berberović, rektor sarajevskog Univerziteta je istakao da rđav položaj visokog obrazovanja ne znači samo niske lične dohotke nego i sva lošija opremljenost fakulteta, manje prostora za naučni rad... Po njegovim riječima, nije potrebno da se samo primanja profesora izjednača sa onim u privredi, nego da se preciziraju me-

hanizmi sticanja dohotka u visokom obrazovanju.

Nastanku je bilo dosta riječi i o potrebi većeg uticaja univerziteta u radu Zajednice za visoko obrazovanje, ne samo kroz delegate, nego možda i osnivanjem konferencija delegacija, kako je to riješeno u druga dva nivoa obrazovanja. S.S.

KNJIŽEVNA TRIBINA DOMA KULTURE

O knjizi „Sve je zemlja“

BANJALUKA, 14. novembra — Udrženje književnika BiH — Podružnica u Banjaluci i Dom kulture organizuju u vijećnicu Domu promociju knjige "Sve je zemlja" Stevke Kozić — Preradović.

Na književnoj večeri 15. novembra sa početkom u 19 sati, opsesništvu i poetici Stevke Kozić — Preradović govorice književni kritičari Zorica Turjačanin i Miljko Šindić.

N.G.

NA KULTURNOM FORUMU U BUDIMPEŠTI

Zapaženi jugoslovenski prijedlozi

BUDIMPEŠTA, 14. novembra (Tanjug) — Kulturni forum KEB-S-a u Budimpešti ulazi u petu nedjelju rada. Tokom zasjedanja ovog jedinstvenog kulturnog skupa u Madarskoj zvanično ili nezvanično od delegacija i pojedinaca podneseno je više od 150 prijedloga.

Upravo među prijedlozima koji su dati u radnom tijelu za pitanja medusobnog upoznavanja kultura jugoslovenski predstavnik Dejan Medaković podnio je prijedlog da se pri Unesku osnuje biblioteka u kojoj bi bile sve knjige o umjetničkim spomenicima i prirodnim dragocjenostima koje su unesene u svjetsku kulturnu baštinu. Ovaj jugoslovenski predstavnik takođe je podnio prijedlog da svaka zemlja, radi boljeg upoznavanja susjeda, pride izdavanju istorije zemalja s kojima se graniči. Interesovanje je izazvao i prijedlog jugoslovenskog predstavnika Andreja Mitrovića da se pride pisani

jedne zajedničke istorije Evrope, koja bi odrazila sve ono što je taj kontinent dao svjetu tokom svoje duge istorije.

Zapaženo je bilo izlaganje jugoslovenskog predstavnika u radnom tijelu za literaturu Cirila Zlobeca koji se suočen s istupanjima konfrontiranih istočnih i zapadnih predstavnika, zažalio za unošenje u eventualni završni dokumenta niza konstruktivnih prijedloga malih i srednjih zemalja koji su lišeni elemenata nepovjerenja i sukobljavanja. Zlobec je rekao da Evropa, koja treba da zadrži i razvije svoju pluralističku kulturnu fikcioniju, ima razloga da strahuje, u ovo vrijeme najezde sateletske civilizacije, a naročito male i srednje zemlje, čijim kulturnama prijeti opasnost raspadanja i nestanka. Male zemlje, kako je izložio Zlobec, ne samo da su voljne već su ispremne i sposobne da organizuju kulturnu saradnju na raznim nivoima i u raznim pravcima.

MEĐU PISCIMA KOMUNISTIMA KOSOVA

Nimalo književni razgovori

● Sastanak Aktiva SK Društva književnika Kosova uskoro će imati treći i četvrti čin: stavove, kako prevazići krizno stanje među piscima. Prethodna dva čina, maratonski sastanak dva puta prekidan bio je svojevrstan primjer netolerancije, pomanjkanja osnovne kulture za politički dijalog i jasnog podvojenosti na nacionalnoj osnovi. Mada s mukom, polako se probija glas razuma među piscima...

PRIŠTINA, 14. oktobra (Tanjug) — Rasprave kosovskih književnika čija je kulminacija bio sastanak Aktiva SK Društva pisaca ove pokrajine ulaze u analu onih maratonskih i mučnih diskusija kakvih je u ovim prostorima od 1981. godine bilo ne baš malo, ali su oni, po dužini trajanja i po mnogo čemu drugom, nadmašili sve dosadašnje. Započet mlinjak četvrtka pa prekinut, nastavljen u utorak i nanovo prekinut, sastanak Aktiva SK Društva književnika Kosova će svoj pravi efekat dati, kako se očekuje, tek za desetak dana. Tada se, naime, očekuje da se u "trećem činu" donese stavovi, kao platforma za prevaziđanje kriznog stanja među kosovskim piscima. Završni, pak, četvrti čin ove svojevrste tragikomedije valja očekivati tamo gdje je počeo prvi: u partijskim organizacijama gdje rade pisci i gdje se prema nekim od aktera drame moraju preduzeti sankcije.

A Šta se u međuvremenu zbijalo u toj po vrlo pojednostavljenom šablonu reziranog tragikomedija? Kažemo režiranoj, jer su akteri i njihove uloge unaprijed bili poznati: s jedne strane uglavnom pisci srpske, crnogorske i muslimanske nacionalnosti, s druge — mahom albanske narodnosti, a u sredini pismo četvredesetorce kaolajmotiv, njegova odbrana ili osuda. I dok su prvi svim snagama nastojali da opravdaju taj, kako kažu, zadnji pokusaj i posljednje sredstvo da ukazuju na probleme u svojoj organizaciji i šire, na Kosovu, drugi su odbacivali i pismo i sve što je u njemu i oko njega kritički rečeno.

Redali su se govorici sa unaprijed pripremljenim besedama, kao svojevršnim vizama za prikidanje jednom ili drugom ekstremnom polu, sa puno nervoze u savi, sa neprimjernim pokušajima da se oduzme riječ jedinima a prodži govorjenje drugih. Atmosfera je pokatkad dolazila do usijanja i u više navrata prijetila prekidom, do čega je na kraju morallo i doći. Riječu, bio je to svojevrstan primer

netolerancije, pomanjkanja osnovne kulture za politički dijalog, jasnog podvojenosti na nacionalnoj osnovi i, na žalost, nerijetko javno ispoljavanje mržnje i netrpeljivosti od pojedinaca. U tom pozorištu apsorda svako je tražio legitimnost za "sviju istinu", svako je u suprotnom, taboru "produženu ruku" neprijateljskih snaga — bilo albanske i redite, bilo srpskih nacionalističkih kuhinja.

I tako unedogled — razgovor gluvih, sa niskim udarcima i totalnim nedostatkom sluha za našu sadašnju društvenu zbilju.

Ohrabruje, međutim što se i ovom prilikom probijao, mada s mukom, glas razuma među samim piscima. Takva su bila impresivno izlaganje doajena Esada Mekulija, zatim, riječi Rahmana Dedaja, Rifaata Kukaja, Ismeta Markovića, Milana Šešlje i drugih, čija su izlaganja dobivala aplaude svih prisutnih. Da li nova činjenica, kao i ona druga — da su se svi makar i verbalno zalažali za prevaziđanje nesuglasica i za više jedinstva i zajedništva među piscima — govori nešto više od onoga što se vidjelo i čulo na njihovom političkom aktivu?

Optimisti su rekli — da! Mora se, međutim, pri tom imati u vidu da problemi i loši odnosi nisu odjuče i da su već ostavili veliku tamnu mržnju na ukupne prilike u Pokrajini. Isto tako, oni nisu odraz samo "otvorenog pisma" već dugog međusobnog nepovjerenja i mikrije u tim odnosima. Neki analitičari smatraju da je sve što se sezviba u Društvu književnika Kosova odražak uprkognog stanja u ovoj pokrajini poslije 1981. pa i prije toga.

Na kraju, sa predstojećeg novog sastanka Aktiva SK Društva književnika Kosova ne treba očekivati nastavak diskusija, jer je očito da su pisci jedan drugom sve rekli. Ostaje da se vide koliko će biti ustanju da prihvate stavove za prevaziđanje kriznog stanja. To će biti ona granična linija za čije se nepoštovanje i gaženje dobija "crveni karton".

Dorde JEVTIĆ

Brodvej i Holivud

● Oduvijek se gledalo na Brodvej, a šire i sam Njujork, kao intelektualno, a Holivud kao antiintelektualno središte Amerike

Covjek koji bi se prihvatio istorije američkog šou-biznisa, morao bi prvo razriješiti pitanje beskrajno komplikovanog odnosa Brodveja i Holivuda, a od tog rješenja bi, zapravo, zaviso konačan izgled ove istorije. Teško je pronaći krucijalni problem, a još teže zahvatiti sve aspekte uz njega vezane — počev od socioloških, umjetničkih, pasve do onih džet-setovskih, tračerskih priča o snalaženju zvijezde iz jednog miljeva u drugome. Druginu pitanja ticao bi se kvalitativnog (pa kvantitativnog) određenja i prognoziranja ove saradnje (kojačešće to i nije bila). Opet, ne može se zaobići ni problem transpozicije i prilagodavanja pojedinih brodvejskih žanrova u, tek u ponećem, analogne holivudske produkcije — "off" i "off-off" ostvarenja s jedne, "B" usmjerenje s druge strane. I ove, nasumice odabrane naznake, svjedoče da budući i sistematični istoričar, makoliko bio dugovječan, ogroman dio svojih godina i radnog elena, mora posvetiti tom poslu i da, pritom, nijednog trenutka ne može biti siguran u pozitivno okončanje svog posla. Ali, kritičar pred kojim stoe dvije kartice teksta, može sebi dozvoliti stvaranje apriornih, unaprijed u praksi neprovjerjenih sudova, koji će mu poslužiti tek kao operativne čestice. Oduvijek se gledalo, ako se izuzme muzikal, žanr koji je, zbog svoje "lakoće", bez problema prešao sa istočne na Zapadnu obalu, na Brodvej, a šire i nasam Njujork, kao intelektualno i Holivud kao antiintelektualno središte Amerike. Tu zabludu je gotovo nemoguće izbiti iz internih ljudskih glava. Njujork je intelektualistički, a Holivud antiintelektualistički. Ovakva formulacija podrazumijeva pretenčioznost jednoga i nepretenci-

oznost drugoga, želju da se bude pametan pod svaku cijenu, koja (želja) na kraju rezultira dosadom i odbjenošću. (Ova ocjena, naravno, ne pretendira na sveopću promjeljivost — idiotski bi bilo reći da Holivud nikad nije bio gnijavatorski nastrojen.) Tu dolazi do prve kolizije: ono što na pozorišnim daskama djeluje zanimljivo, i što se, zbog specifičnosti imanentnih žanru.

Milera, dječje koje, doduše, nije izvorno poteklo sa brodvejskih daska, ali koje po svemu — scenaričkom oblikovanju, prostornim rješenjima, a čak i radnji smještenoj na Brodvej — direktno asociira na pozorišni komad. Izvor dramskog sukoba nalazi se u porodici koja se kao još uvek, elementarni jedinica socijalnog organizovanja, i u do-sadašnjoj praksi pokazala kao naj-

pogodniji predmet za sećiranje na "daskama". Al Pacino je dramski pisac-altruista koji pristaje da izdržava bulumentu djece svoje neodgovorne bivše žene (Tjuzdi Veld). Otuda, naravno, proizlaze beskrainje frustracije i neurotični napadi. Scenarija i režiseru tu provalaze najplića melodramска rješenja, zasnovana na, povremeno, doista duhomitom verbalnim gegovima. Ali ovi, izdvojeni, gube svaku vrijednost u funkcionalnom rješavanju filmskih problema. Potpuno je izostala bilo kakva motivacija ženskih likova koji kao da, osim pojavno, ne postoje na platnu. Na momente zanimljiva zbirka, nekoliko lijepih snimaka Njujorka (Viktor Kemper) — ovaj Brodvej na ekranu ne posjeduje ništa drugo što bi ga izdiglo iznad dletantizma, u dobroj mjeri tipičnog za ovakva djela.

Davor BEGANOVIĆ



Povodom
110-godišnjice
smrti
Svetozara Markovića
(1846-1875)

LUČONOŠA
SOCIJALIZMA
NA BALKANU

3

Piše: Adam
NINKOVIĆ

Svetozar Marković je u Petrogradu 1866 god. zapao u svojevrstan košmar društvenih kretanja i idejnih strujanja. On se brzo povezao sa naprednom studentskom omladinom i uključio čak i u ilegalne kružoke. Najači uticaj na njega izvrsili su revolucionarni demokrati, prije svih sljedbenici ideja Černiševskog. Upijajući njihove društveno-političke ideje i shvatnju, Svetozar je imao na umu i u srcu svoju Srbiju. Smatrao je da se ideje Černiševskog mogu, malteni doslovce, primijeniti na razvoj agrarnog socijalizma u Kneževini.

Zivo zagrijan za izučavanje, popularisanje i realizovanje tih ideja, Marković se u Petrogradu sve češće odlučuje za političko revolucionarno djelovanje, te zanemaruje studij tehnike. Više nego tehničku, on čita političku, filozofsku, književnu i dr. literaturu. Pri tom, stalno ima u vidu stepen razvijenosti Srbije i mogućnost njenog preobražaja u socijalizamna temeljima nauke, prosvjećivanja, obrazovanja i sl.

Mladom Markoviću nije bila dovoljna duhovna priprema za veliku političku borbu, već se uključuje i u rad srpske omladine u Rusiji u društvu „Opština“. To društvo se preko Ujedinjenje omladine srpske u Novom Sadu povezuje sa naprednom omladinom i inteligencijom u Srbiji. Svetozar u pismu Omladiništice, pored ostalog, potrebu žrtvovanja za progres svog naroda: „Onaj ko nije gotova (se) zasvaki atom svojih ubedanja žrtvuje, nek se ne zove predstnikom narodne misli.“ (SS.I, 25).

Faksimil rješenja Ministarstva prosvjete i crkvenih djele o uklanju stipendije Sv. Markoviću zbog kritike Ustava

U Petrogradu počinje publicističku djelatnost; piše članke za listove u Srbiji i Vojvodini. Nakon ljetnog ferija, 1868., i boravka u Srbiji, on — po povratku u Rusiju — sve više zanemaruje tehniku i posvećuje se publicistici. Te jeseni je napisao, pored ostalog, poznati književnokritički spis *Pevanje i mišljenje*, usmijeren protiv romantizma i idealizma u poeziji. U svom spisu Svetozar je, pored kritike srpskog pjesništva, izložio — mada implicitne — i jedan najopštiji (filozofski) stav prema životu, koji bi se uslovno mogao nazvati: realizam.

Svetozareva namjera da se posveti politici umjesto tehnicu u ovovrijeme, takođe, definitivna. O tome je, u jesen 1868., pisao Belimarkoviću: „Ti me zapitaša to znači da neću ostati duže u Rusiji. Jasam ti, čini mi se, i predegovor da ja ne mogu nikad biti inženjer. Sto sam dosad ubio 5 godina na tu struku opet je uzrok moja beskrakternost. Hteo sam po nagovoru svoje familije da „osiguram hleb“, a

ovamo sam htio da budem „politički radnik“. Kao da se politički radnik može zanimati kakvim zanatom ili da političkim radom može osigurati kakav hleb! Besmislica. Stoga sam rešio da ostanem ove godine u Rusiji, da odemnaletu na praktiku, tu bih zaradio 200 — 300 rubala, i tacu bih otkažao stipendiju i Rusima i Srbima i otišao bih u Švajcarsku da izučim dobro nemacki i francuski i da se upoznam izblizi s braćom revolucionarima (SS. I, 81).

Imajući ovo u vidu, kao i druga saznanja o Svetozarovim opredjeljenjima tokom boravka u Rusiji, može se zaključiti da je iz Rusije otišao u Švajcarsku prije svega zbog boljih uslova za teorijsko usavršavanje i političko pripremanje za revolucionarnu borbu, a ne izdravstvenih razloga, kako to navode neki autori. A zatim, Svetozar je i u Rusiji, zbog naprednog djelovanja, došao u opasnost da bude uhapšen.

Značajno je napomenuti da Marković nije mogao u Rusiji da po-

Prvi publicistički radovi

narnog žara i želje da se usavršava. U tom cilju on i dalje uči francuski i njemački jezik, čita djela Marks, Lasala, Mila, Drepera.

U Cirihu je Marković i politički vrlo aktivan, povezuje se sa srpskim daciama i studentima i vrši snažan uticaj na njih: predvodi grupu Srba koji su — kaotizm, Svetozarevi — bili protiv grupe Srba pristalica Bakunin. U sukobu Marks — Bakunin, Marković je na strani Marks-a, mada još nije bio dovoljno proučio njegove ideje — ali je osjećao njihovu revolucionarnost, progresivnost.

Cirih je bio veoma privlačan za studente iz Srbije, pogotovo nakon boravka u njemu Svetozara Markovića, Nikole Pašića i drugih poznatih omladinaca. Tako su u ovom gradu studirali brojni omladinci socijalistički orientisani: Manojlo Hrvačanin, Jovan Žujović, Pera Đorđević, Lazar Paču, Duka Mijatović, Draga Ljočić, Milica i Anka Ninković i dr.

Marković je ovdje veoma cijenjen među ruskim emigrantima, studentima, socijalistima i sl. Marta 1870. organizatori Ruske sekcije Prve internacionale predlažu Marks-a za njihovog predstavnika u Generalnom savjetu Internationale u Londonu. Marks i drugovi su to prihvatali.

Kao jedan od najuglednijih Srba u Ruskoj sekciji, Svetozar je bio delegat Internationale za Balkan. U tom svojstvu napisao je za *Narodno delo* (časopis ruskih emigranta na Zapadu) značajan članak *Politički i ekonomski položaj radničke klase u Srbiji*. Tu Marković ističe da u Srbiji prvenstveno omladina može propagirati ideje Internacionale.

I tokom boravka na Zapadu Svetozaru je u mislima i na srcu Srbija, težak život najvećeg dijela njenog naroda. Zato živo prati zbijavanja u Kneževini i ne može a da ne napadne njen Ustav i politiku Namjenskih. U poznatom članku *Naše obrame*, objavljenom u jesen 1869. godine, u listu „Zastava“ u Novom Sadu, daje načelnu kritiku Ustava Srbije i razgoličuje klasne interese liberala.

Ministar prosvjete u Srbiji, Dimitrije Matić, filozof i buržoaski ideolog, poziva ga da se izjasni dali je on pisac članka u kojem se napada srpski režim, preporučujući mu da se članak određene jer će izgubiti stipendiju. Marković ponosno izjavljuje da je autor članka i tako još jednom, sada javno, manifestuje svoju progresivnu političku usmjerenost.

Tokom boravka u Švajcarskoj, mada izuzetno aktivan u Cirihu,

● U Petrogradu počinje Svetozareva publicistička djelatnost. Tamo on sastavlja članke za listove u Srbiji i Vojvodini ● Nakon ljetnih ferija 1868., provedenih u Srbiji, povratkom u Petrograd on sve više zanemaruje tehniku i posvećuje se publicistici




Svetozar Marković za vrijeme školovanja u Petrogradu

Svetozar je stigao da ide u Lozanu. Bio je na kongresu Lige za mir i slobodu. Tu je slušao, pored ostalih, Viktora Igoa, te republikance Žila Favra i Žila Ferija.

Sve u svemu, za duhovni razvoj S. Markovića tokom 14 — mjesecnog boravka u Švajcarskoj najznačajnije je bilo izučavanje literature, posebno *Manifesta komunističke partije*, i *Kapitala* (i tom). Ova i druga djela klasička marksizma, kao i drugih socijalista, Svetozar je izučavao i individualno izjednosa s ruskim emigrantima i naprednom srpskom intelektualijom u Švajcarijskoj.

Marković nije u Švajcarskoj bio pasivni primatac marksističkih i drugih ideja, odnosno pogleda na svijet (na prirodu, ljudsko društvo i čovjek). Naš mlađi misilac i revolucionar je nova saznanja propustao — da tako kažemo — kroz filter svoje uglavnom već formirane filozofije tokom boravka u Rusiji. Taj „filter“ nije bio satkam samo od ideja ruskih revolucionarnih demokrata, već i od saznanja o potrebama srpskog društva u vrijeme prvo-bitne akumulacije kapitala. Sve ovo je naročito vidljivo iz analize članka objavljenog u *Narodnom delu*, gdje je Marković zaključio da su shvatnja Černiševskog i dr. revolucionarnih demokrata Rusije — zbog pričušnog istog stepena razvijenosti ruskog i srpskog društva — privatiljiva za Srbiju nego Markova.

U sljedećem broju:
**POČETAK
SOCIJALISTIČKE
DJELATNOSTI
U SRBIJI**



BORAVAK I AKTIVNOST U ŠVAJCARSKOJ (MART 1869 — JULI 1870)

Marković je otišao u Švajcarsku marta 1869. godine. Tamo su ga, takođe, dočekala krupna društvena zbijavanja; u Cirihu se snažalo osjećalo djelovanje Prve internationale, u Lozani se održavao kongres Lige za mir i slobodu, sazrijevali su uslovi za Parisku komunu.

Svetozar se uključio u zbijavanja svim srcem i mišlu, pun revolucionarne

„A, čitala sam... Čim je pronađem, dolazim“, reče i vrata škripnuše. Mnoga mi se želja sledi na usnama. Da je još samo trenostala, rekao bih joj riječi koje mi se, evo, zažariše na usnama:
„Volum te...“

August—Ham mni se podsmijehnu:
— Ti ćeš biti slijepi Amor a ona Venera!

Uzduhnuh, snažno napeh mješinu grudi sa željom da ga, kao gnojnu žljezdu, istisnem iz sebe.

9.

Obuzet Sestrom.

Razigrana, rasplinuta misao nosi me po krugu što ga u životu — krvlju, zlatom ljubavi — ispunjavaju Čovjek i Žena. (Kojim bih to novoslovjem, kojom niskom slova, ispisao riječi: „Čovjek“ i „Žena“?!)

Ženo, ženo, rođena iz narančine kore...

Jedne daleke, zvjezdane, rodne noći koja ne imade groznog obilježja (kao, evo, ova) uhvatih se gdje u kriju misli — prvi put zrelo, prvi put smjelo — razmišljamo ženi-Ženi. Do te blagorodne noći sve sam uboge žene prizivao i krotio, zbog toplotnih udara, ružičastih nesvjjetlica i zbog somje tijela. Ja, ko kap mlađi Dionis Lascivus, duboko urinut u podatne robinje noći i zora čekah bljesak sladostrasne munje i udar groma — žudnika, milošte od Amora, glavom i strijelom. Mojim tijelom, lukom i strijelom, naizmjenično se igraju ruke bogova — strasnika. U ozorje puštaš isciđene lezbije s užarenih oltara...

A onda se primih knjige.

I me joj ostavljam, taškam u laverintu upitnika, — vrli čitatel' će se pojgrati i prisjetiti. U knjizi nabasah na derdan riječi, na zlatnu ki-

čmu rečenice čija me krunica sušti silno i nepovratno preuze i zanese. Predah dojose svim sobom: žičem, bićem i ljubavlju. Ispojivedih joj se, isprah u njenoj leti zaborava grešne srsti munja i gromova, i zadojih senjenjem iskonskim mlijekom. Pročistih razvratnina misao njenim tamjanom Lezbije uzalud obijaše moju kuću. Ona posta moja majka, moje novomisli o ženi — Ženi i svakog jeutra obnavlja na usnama kao vrli bogoljub pješan Bogorodice Djeve. Svejstavam se njenim kadom. Počujte riječi mog jutrenja:

— Čovjek je Čovjek tek kad ga Žena učini Čovjekom!!!

Svjetlo psalmal Duša ajet! Fluorescentna kabala ljubavlji zaratustrino slovo!

Zivot jest knjiga lutanja do žene — Žene. Slasti Penelopinog poljupca osjećite samo probri. Za sinove razmetne Rečenice — Pramajke jesu mehane, uklete kuće pored puta. Han do hana! Poljubac jerima bogova i ljudi, i propast i slast.

Prije no se povučem u rođnicu Njenoga sveznačaja zasladić se rijećima, biljurjem „Šir haširima“:

„Tvoje su dojke dvije
dva laneta, bližanca, gazelinu.
Vrat je tvój kula bjelokosna.
Oči su ti ribnjaci u Hešbonu
kad vrata batrabijskih.

Nos ti je kao kula libanska
što nadzire prostor Damaska.
Na tebi glava tvoja kao Karmel
a čuperći na glavi kao grmiz
s kraljem u uvojcima tvojim...“

Teški su gospodnji puti do Žene.
Ovo je moja priča — ne podsmijevaj(te)
se:

(Nastavlja se)

ROMAN U NASTAVCIMA MILENKO STOJIĆIĆ 14

Uštapi

tanke, izvijene, duge; nos malen, oštar; usne nabubrile, meke, vlažne i vrueće (povukoh kažprstom niz usneni razrez i istog trena Deus Lascivus u meni reče: joni, primula...)

Uzdrhtah, rijeka svijesti mi se zamuti, zapješu na glavi. Sestra, i sama potkresana pa lidrvcem ploti, uze mojo ruku i skinu je svojih usana.

„Hajde, izveštu te... Osvježi se, vani je toplo, sunce grieje...“

„Ne, Sestro! Ovdje sunce grieje...
Nasmija se, raščitavši moje riječi.
„Zar upravo ne dotaknuh sunce?!“, nastavih igru.

„Moram ići...“, reče i usta.
„Sestro, zamolio bih te... Želio bih da mi ponešto pročitaš“
„Šta, Jevreme?“
„Jadi mlađoga Vertera“.



REGIONALNA LIGA — GRUPA „ZAPAD”

IZJAVE • PROGNOZE • SASTAVI



Prvi igrač jeseni: Hranimir Sojtaric, napadač BSK-a snimljen u akciji na utakmici protiv Grašova - Igra ove jeseni u velikoj formi i bice i u Bosanskom Novom najveća opasnost za gol Slobode

BOSANSKI NOVI: SLOBODA — BSK

BOSANSKI NOVI - Posljednja utakmica Slobode u jesenjem dijelu prvenstva u Regionalnoj ligi bice prava poslastica za ljubitelje fudbala u Bosanskom Novom. Novljani u goste dolazi BKS drugoplasirana ekipa koja kao i Sloboda ima 15 bodova dva manje od prvaka Bratstva iz Bosanske Krupe. U ekipo Novljana sve je mobilno, a očekuje se i rekordan broj gledalaca u ovoj sezoni. O prognozi derbija kola pitali smo Kadri Čizmića, Banjalučanina, koji je branio šest godina boje BSK-a, a sada je standardni protivnik Slobode.

- Sport je vitezko nadmetanje i ovog puta nastojaču da pomognem drugovima da dođu do pobjede. Kada bih igrao za ekipu BSK-a protiv Slobode, isto bih se počinio. Prema tome neka pobijedi ko je bolji, mada i neriješen rezultat za nas ne bi bio tragičan - kaže Čizmić.

SLOBODA: Alagić, Čizmić, Indžić, Kučuković Elezović, Kalender, Hasić, Šukalo, Bašić, Pobor, Mehkić.

BANJALUKA — Nakon neubjedljive igre u susretu sa Grašovom tim BSK-a gostuje u Bosanskom Novom gdje ga dočekuje Sloboda, koja u ovom prvenstvu igra u velikoj formi.

- Utakmice između Slobode i BSK-a uvijek su pobudjivale veliko interesovanje. Novljani u ovogodišnjem prvenstvu igraju odlično i predstavljaju jedno od najprijetnijih iznenadnika. Domačin u nedjeljni susret uživa bez najboljeg strujelca Vuleta, a mi bez povrijedenih Kneževića, Stojana Malbašića. Ali i pored tog hendiķepa vjerujem da će ljubitelji fudbala uživati. Sloboda je u ovom susret favorit, a za nas je svaki rezultat osim poraza uspjeh - kaže Davor Čatlik, golman BSK-a.

Vjerovatni sastav: Čatlik, Radojević, Stojnić, Vujić, Novković, Lazić, Kobašić, Ramić, Sojšarić, Beharčić, V. Malbašić.

Ž. T.

BOŠANSKO GRAHOVO: GRAHOVO - BRATSTVO

BOSANSKO GRAHOVO - Bratstvo nije slučajno na čelnoj poziciji. Vrlo kvalitetna ekipa, nama „gori“. Predstoji borba za svaki bod - bod koji znači mnogo. Zato je troznak najrealnija prognoza - kaže golman Grašova Jasnicić i dodaje:

- Veliki hendiķep je odsustvo Bojančića i Kardumova zbog žutih kartona.

GRAHOVO: Jasnić (Radić), Makljević, Milićević, Đukić, Vranjević, Ivetić, Lukač, Milićević, Čorak, Rosić, Damjanović.

M. A.

BOSANSKA KRUPA - Od gostovanja u Bosanskom Grašovu u redovima Bratstva mnogo očekuju što bi povoljan rezultat donio promociju jesenjeg prve-

ka.

BRATSTVO: Stojanović, Avdić, Mušić, Kaljković, Bogojević, Terzić, Pašalić, Bašić, Avdagić, Tačić, Bjeljac.

B. V.

PRIJEDOR: OFK PRIJEDOR — VRBAS

PRIJEDOR - Teško je u ovom trenutku reći da li će u nedjelju OFK Prijedor stići do bodova, ali je izvjesno da će u ekipo Vrbasa imati dostojnog protivnika, jer Jajčani u svojim redovima imaju nekoliko dobrih igrača. Trener Ante Gomborić neće moći da računa na standardnog čuvara mreže Milana Kralja, koji je protiv Borca u Bosanskoj Dubici udaljen sa terena, i svezbelog Bešića, jer je dobio drugi žuti karton.

OFK PRIJEDOR: Šanta, Muhić, Mandić, Botonjić, Lazić, Vojković, Knežević, Mavrić, Begović, Labuz, Vranjević.

ZI. D.

JAJČE - Vrbas je u nedjelju prikazao dobru igru u susretu sa Željezničarem, pa zato s dosta optimizma očekuje susret u Prijedoru.

VJEROVATNI SASTAV: Pavlović, Balešić, Hadžiosmanović, Vujić, Pezer, Kaurin, Čavka, Mađo, Jovčić, Šarić, Ženilagić.

VRNOGRAČ: MLADOST — BEREK

PRIJEDOR - Sa umjerenim optimizmom fudbaleri Berekova putuju u Vrnograč, gdje ih očekuje „probudena“ Mladost. Ovdje su svjesni težine predstojećeg okršaja, pa su se „plavi“ sa Poljane tokom nedjelje marljivo pripremali. Protiv Mladosti neće nastupiti Kaltak i Karagić, prvi mora da preleži „žuticu“, a drugi se iznenada razbolio. To je, bez sumnje, hendiķep za ovaj mladi tim, ali su Lukić i drugovi zbilj redove i potajno se nadaju uspjehu.

BEREK: Čobanović, Rizvanović, Hukanović, Crnjenović, Lukić, Bajić, Jakšić, Macura, Crnalić, Sinanović, Čavlović (Maric).

ZI. D.

PRNJAVOR: LJUBIĆ — BORAC (BD)

PRNJAVOR - Za oproštajni ovogodišnji nastup fudbalera Ljubića u Prnjavoru vlada veliko interesovanje, pogotovo što domaći imaju velike izglede da prolige docekaju na visokom drugom mjestu.

- Nismo u rezultatskom smislu ove jeseni bili gostoljubivi na našem trnerenu, jer smo svih 6 protivnika porazili. Nakon dobre prošonedjeljene igre u Sanskom Mostu, ne možemo se nadati ničemu drugom osim trijumfa, mada znamo da Dubičani u gospodarskoj mjeri znaju da iznenade - kaže pomoćni trener Ljubića Veljko Cvijetić.

LJUBIĆ: Radulović, Mehica, Cvijanović, Janković, Ihljarević, Tešnjak, Mehicić, Sinanović, Ljubojević (Jelić), Jašarević, Mešić.

B. V.

BOSANSKA DUBICA - Borac gostuje u Prnjavoru oslabljen zbog odsustva Ladarevića, ali se u tim vraca i skusni Vranjević. Predvoru utakmicu Hidajet Berběrović, trener Borca kaže:

- U zadnjem kolu nastupićemo rasterečni obaveze da „jurimo rezultat“ pošto smo planiranjem zetve bodova već ostvarili. Zato očekujem nadigravanje sa vrlo dobrim ekipom Ljubića.

SASTAV: Kličić, Vranjević II, (Hajdarević) Kuželj, Čehajić, Krupić, Petrović, Makelj, Numanspahić, Vranjević I, Logo, Adić.

S. Al.

BOSANSKA KRUPA: ŽELJEZNIČAR — LAKTAŠI

BOSANSKA KRUPA - Utakmica sa Laktasima za Krupljane predstavlja veoma značajan događaj jer je Željezničar u nezavidnom položaju. Sado Redžić, branič Željezničara kaže:

- Protiv Laktasa igramo na dva boda, i ako se budemo svi zalagali osvojitićemo poene.

ŽELJEZNIČAR: Denanović, Mažar, Redžić, Karabegović Kurtović, Petrović, Halilović, Spahić, Eljević, Rekić, Ibrahimbegović.

B. V.

LAKTAŠI - Za tim Laktasa posljednje gostovanje ove jeseni je i jedno od najtežih. Željezničar je od samog početka na začelju tabele i sigurno je da će svim snagama nastojati osvojiti bodove.

U Bosansku Krupu idemo bez bijele zastave. Bod sa ovog teškog gostovanja zasabi bio veliki uspjeh - kaže Milenko Dobraš, desno krilo Laktasa.

KANDIDATI ZA TIM: Omerbašić, Nježić, Metlar, Memišević, Opačić, Dobrasić, Lajšić, Telčić, Jovančić, Čuković, Aleksić, Vuković, Petković.

S. G.

TITOV DRVAR: BORAC (TD) — PODGRMEĆ

SANSKI MOST - Dva učastopna neuspjeha na svom terenu u susretima za Borcem iz Bosanske Dubice i Ljubicom nisu odraz trajne nego trenutne krize u redovima Podgrmeća. Osnovni uzrok su povrede nekoliko ključnih igrača - Vasiljevića, Vokčića i Omića, te odsustvo kažnjene Smajlovića, koji nisu mogli pomoći ekipi u finišu jesenjeg dijela prvenstva. Povreda i dalje prate mlađu ekipu Podgrmeća, pa je i sastav za susret sa Borcom u Titovom Drvaru još neizvještan, ali postoji mogućnost da se u timu pojave Vojković i Vasiljević, što brinu mnoga značilo za sanskog „regionalca“. Svi se ovdje radi sjećaju posljednjeg gostovanja u Titovom Drvaru i pobjede od 5:1 prizeljkujući da se nešto slično sa manjim omjerom ponovi i u nedjelju.

M. D.

ODLUKA TAKMIČARSKE KOMISIJE

BORAC (BD) - PRIJEDOR 3:0

BANJALUKA - Na sjednici Takmičarske komisije donesena je odluka da se prekinuta utakmica 12. kola Regionalne fudbalske lige između Borca (BD) i Prijedora registrira službenim rezultatom 3:0 u korist Dubičana. Podsetimo ovaj susret prekinut je u 86. minutu kod rezultata 1:1 zbog fizičkog napadana sudija Mihajlovića. Sada je na potezu Disciplinska komisija koja treba da kazni vinovnika incidenta.

Z. T.

FUDBAL

BORAC — JEDINSTVO (BČ)
NEDJELJA. 13.30 SATI

Stop za Brčake

● Zbog dva žuta kartona neće nastupiti Mataja

BANJALUKA - Prvenstvo drugoligaša polako ulazi u finiš jesenjeg dijela takmičenja. Tako se u nedjelju igraju utakmice 14 kola. Ekipa Borca domaćin je sastavu Jedinstva iz Brčkog. Ovaj meč igra se na Gradskom stadionu od 13.30 sati, a prema izvještajima iz ova tabora nastupiće sada najjači sastav. Povitim Banjalučana Milorad Bilbić uoči nadmetanja sa Brčcima ma kaže:

- Ne smijemo razmišljati ni o čemu drugom do o sigurnoj pobjedi. Znači, bodovi ostaju u Banjaluci. Postavimo veliki stop za Jedinstvo, koje je, ne smijemo zaboraviti, kvalitetan i jak protivnik. Brčaci su često na Gradskom sta-

dionu igrali dobro, tako da ćemo morati uložiti maksimum za ostvarenje cilja-odnosno pobjede.

Stručni štab Borca nema mnogo problema pri izboru najboljeg sastava. Sa izuzetkom Mataje, koji neće nastupiti zbog dva žuta kartona, i Demirovića, koji se na posljednjim treninzima žali na povredu, svi ostali prvotimci spremno dočekuju naredni meč. Najvjerojatniji sastav Borca: Kuruvović, Gajić, Vranjević, Bilbija, Malbaša (Demirović), Špica, Lupić, Nikolić, Bašić (Bešrević), Lemić, Kovačević. U kombinaciji su još Barišić, Šomić, Smajlić, Zdjelar, Durgutović, Račević.

U. PAŠALIĆ

RUDAR U TREBINJU BEZ PETORICE STANDARDNIH IGRAČA

Uspjeh i minimalan poraz

PRIJEDOR - Rudar je skupo platio gostovanje u Bosanskoj Krupi i bodove protiv Kopra u Prijedoru: na prijateljskoj utakmici sa Bratstvom (2:1 za Rudar) teže je povrijedio Branko Mamula i zasad je neizvjesno kada će biti sposobljen za igru, dok su u susretu sa Kopranima Topić i Staklić „zaradili“ drugi žuti karton. Ako se tome doda da se Bekvalac i dalje žali na povredu mišića i da su Parhamova porodična razlozi sprječili da putuje, onda nije teško zaključiti da će „zeleno - crni“ protiv Rudara nastupiti skoro bez pola tima.

Gotovo je sigurno da će trener Ivan Šangulin u nedjelju ukazati povjerenje Ceriću, Pekiji, Ćulumu, Vinku Samardžiji i Abduloviću, ali to ne znači da Rudar u grad na Trebinjici odlazi sa bijelom zastavom. Naprotiv - ovde se potajno nadaju osvajajućeg jednog boda, što bi u ovoj situaciji bilo ravno podvigu. Bez petorice standardnih igrača, za nas bi i minimalan poraz bio uspjeh - kaže Sangulin.

Očekuje se da će Rudar protiv Leotara nastupiti u ovom sastavu: Radić, Turunčić, Mršić, Ostojić, Crnalić, Cerić, Ćulum, Pekija (Abdulović), Kušljugić (Samardžija), Bežurčić, Grabo.

ZI. ĐURIĆ

U LAKTAŠIMA 23. NOVEMBRA

Revija krajiškog fudbala



Selektor: Dževad Agić, trener BSK-a

BANJALUKA - Laktaši će u subotu (23. novembra) biti domaćini najboljim fudbalerima-amaterima iz Bosanske krajine. U redovljenoj

utakmici sastajuće se „regionalac“ Laktaši i reprezentacija Regionalne lige. Prošlogodišnji susret između BSK-a i selekcije RFL završen je pobjedom tima sa Čairu od 1:0. Strijelac pobjedonosnog bio je Ramić iz jedanaesterceta.

Oduvijek su ovakvi susreti budivali veliko interesovanje. Ova je jedinstvena prilika da se vide mlađi i talentovani igrači na ovom području. Neki od fudbaleru koji su nastupali u ovim susretima danas nose dresove prvoligaških i drugoligaških klubova rekreacije Dule Tačić, trener Laktaša.

Trener BSK-a Dževad Agić, jedan od selektora, kaže:

- Odlučili smo da pozovemo igrače iz trinaest klubova. Vodili smo računa da tu budu fudbaleri koji svojom igrom i ponašanjem da će svi koji dođu na utakmicu biti zadovoljni.

Organizatori ovog zanimljivog susreta su FK „Laktaši“, Redakcija lista „Glas“ i Udrženje klubova Regionalne lige.

Z. TICA

KAZNE DISCIPLINSKE KOMISIJE MFL BANJALUKA

PAUZE ZA ISKLJUČENE

BANJALUKA - Zbog nedisciplinovanog ponašanja i kršenja propisa, Disciplinska komisija Udrženja fudbalskih klubova Međuprostinske lige Banjaluka izrekla je kazne četvorici fudbalera i jednom sportskom radniku.

Senimir Bešrević iz Obradovca i Mirsad Matrić iz Trgopradije su kažnjeni zabranom igranja na pet

● Francuzi sigurni da će se pridružiti Bugarima, Njemačka DR vjeruje u sportsku sreću, a Jugosloveni se potajno nadaju ● Da li je moć francuske reprezentacije u vidljivom opadanju? ● Mirza Kapetanović veliki i uporni optimista!

cig). Sve to govori da je snaga i moć selekcije koju je tako blistavo predvodio Platinij prije tri-četiri godine, polako ali upadljivo slabiji i da „galski pijetao“ više, čak ni na svom bunjištu, ne kukuriće, kao nekada. Toga su, imamo utisak, svjesni i sami Francuzi pa otuda naglašeno optimističke izjave treba shvatiti i kao svojevrsnu borbu protiv straha koji ih polako hvata, jer više nisu tako sigurni u izabranike A. Mišela, kao nekada.

Njena reprezentacija je odavno već otpisana! Ne samo od Francuza, Njemaca, Bugara... već i od naših poklonika fudbala. Ono što je propušteno u Sarajevu, Beogradu, Sofiji... teško da će se moći da nadoknadi na 90 minuta bitke u Parizu. No, ako prihvatišmo kao tačno da je „ranjenilav uvijek najopasniji“, ne ukazuje li nam se šansa da se ponovo, poput Soluna, Frankfurt... izvučemo „iz mrtvih“ i zadnjim trzajem načinimo kakav-takav korak ka Meksiku. „Plavi“ su se u Vrbačkoj Banji polako i danima okupljali, Miloš Milutinović nije bilion malolako, osjeća, kao i reprezentativci, da ostaje podvrške, čak i u Fudbalskom savezu Jugoslavije, mnogi kao da jedva čekaju subotu, naš „planirani poraz“ i nasilno smjenjivanje „plave čigre“ sa sadašnjeg položaja. Sve to, dakako, remeti i remeti atmosferu u jugoslovenskom taboru i zato je malo onih koji, poput Mirze Kapetanovića, vjeruju u mogućnost podviga. Međutim, fudbal je bezbroj puta dokazao svoju nepredvidljivost, pa zašto se, možemo se upitati, i na Parku prinčeva nešto tako ne bi potvrdilo?

Akonasnešto, makar i potajno, možda osokoli, to je onda igra Hajduku protiv Torina, odnosno Meca, ali nas onaj katastrofalno loš učinak Partizana čini razumijevam, vraća u fudbalsku stvarnost i ne dozvoljava da budemo optimisti, kao Mirza Kapetanović. Sve u svemu, subota će biti i kada će pasti odluke o putnicima za Meksiko.

Reprezentacija Bugarske, i pored potresa zbog slučaja Levskog i Spartaka, je odavno bezbržna, sa 11 osvojenih bodova. Na drugoj strani, Francuzi su uvjereni da će im se priključiti, istočno njemački fudbaleri očekuju pobedu protiv lidera grupe, a Jugosloveni se nadaju i misle da se može desiti fudbalsko čudo.

Tri su želje, ali se samo jedna može da ispunji.

L. PAPIC

GIMNASTIKA

PRVENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

BANJALUČANKE NAJUSPJEŠNIJE

SARAJEVO — Ženska juniorska selekcija gimnastičkog kluba Partizan I - Kosmos iz Banjaluke osvojila je prvo mjesto na republičkom prvenstvu koja je održano u Sarajevu. Sva tri prva mesta izborile su Banjalučanke Tamara Tucaković prvo mjesto, Jasna Karač drugo i Alma Katać treće mjesto. Ostale takmičarke zauzele su nešto slabije pozicije. Tako je u konkurenciji mlađih juniorki Amra Dumišić treća, a Dubravka Drča četvrta, dok je međupionirkama Sladana Marinović zauzela peto mjesto. Izvrsni rezultati plod su rada koji se provodio u Partizanu I - Kosmosu. Naime, u Badiji, malom mjestu na otoku Korčuli, Banjalučanke su tokom ljeta bile na pripremama, a Tamara Tucaković i Dubravka Drča pored togabilje su i pod nadzorom kineskog stručnjaka Ruanguoljanga. Kineski trener je posredstvom međunarodne razmjene trenera stigao u Zagreb i u malom mjestu Ruše, kraj Maribora, obučavao najperspektivnije jugoslovenke gimnastičarke. Njegovo iskustvo sigurno će pomoci bržem napretku svih sudionika njegovog seminara.

Slijedeći skup gimnastičara održaće se u Ljubljani gdje će se na okupu naći i inostранi takmičari sa željom da osvoje otvoreno međunarodno prvenstvo Ljubljane.

R. JUKIĆ

DRUGA SAVEZNA KOŠARKAŠKA LIGA — ŽENE

GOSTU — PREDNOST

BANJALUKA — Košarkašice „Rudi Čajavec“ domaćin su ekipi Elektro montaža iz Subotice, jednojodnjakvalitetnih drugoligaških ekipa, koja već godinu je nadomak prvoligaškog društva.

Podmladenu ekipu banjalučkog drugoligaša očekuje težak zadatak, susret u kome se gostu daje prednost, ali ni domaćin nije bez šansil

Susret „Rudi Čajavec“ - Elektro montaža se subotu u „Mejdunu“ započetkom u 20 sati.

E. G.

RUKOMET

BORAC — ZAGREB KROMOS, SUBOTA, 15 SATI

Banjalučani bez odmora

BANJALUKA — Rukometaši Borca već u subotu nastavljaju sa serijom non-stop utakmica. Nakon teška i važna tri odmjeravanja snaga sa Metaloplastikom (dva u KEŠ-u i jedan u prvenstvu), na redu je prvenstveni duel 10. kola. U goste Banjalučanima dolazi sastav Zagreb-Kromosa. Podsjetimo, to je ekipa koja je ove godine ušla u Prvu ligu, trenutno zauzima 12. mjesto na prvenstvenoj tabeli sa pet bodova iz devet mečeva. U sastavu Zagreb-Kromosa igra i doskorašnji prvotimac Banjalučana Darko Krsnić. Učiši subotnjeg okršaja u taboru Borca vlasti optimizam. Prvotimac Mirzet Uzeirović kaže:

— Iako su nas tri susreta sa Šapčanicima istinski izmisljena, kako psihički tako i fizički, učinili smo sve da osvojimo dva važna boda u meču sa ekipom Zagreba. Gosti su do sada osvojili malo bodova, što nije pravomjer i sa kvalitetom koji posjeduju. To je jedna dobra i ulagana ekipa, koja može iznenaditi svaki od prvoligaških sastava. Ipak, u „Boriku“ bodovi će ostati nama.

Ekipa će nastupiti u istom sastavu kao i u prethodnim mečevima. Podsjetimo, susret se igra u subotu u 15 sati, a ne u 19, kako je bilog prethodno najavljen. Do promjene termina je došlo zbog TV-prenosa Francuska-Jugoslavija koji se igra u 19 sati.

I. P.

KOŠARKA

PRVA SAVEZNA LIGA — ŽENE

Dolazi Monting

● Mladi Krajišnik i bivši višestruki prvak Monting igraju u subotu u dvorani „Borik“ sa početkom u 17 sati

BANJALUKA — Bosna, Voždovac, pa sada, u subotu Monting. Tribijuša državna prvakinja i tri prve gosta banjalučkih košarkašica. Sarajevo i Beogradane su ostale bez bodova, nijednoga momenta nisu imale priliku da se podsjeće na neke ranije godine, kada su radošne napištale „Borik“... Da li će isto snaci i Zagrepčanke?

— Računamo na pobjedu, u stvari uvjeteni smo u naš uspjeh - kategorična je Smilja Radenović, standardna prvotimka Mladog Krajišnika.

Razloga je optimizam imo dosta: „malene“ igraju sigurno, forma je u usponu, sa izuzetkom Dušica Stopajnik, sve košarkašice su na okupu, a vjeruje se da će i Dušica do subote biti spremna za okršaj.

Ipak, oprez nije nadmet „Montažerke“ su iskusna ekipa: Sanja Ožegović, Jasna Pepečnik, Marija Uzelac, Marina Mučalo... su prekaljeni borci učjevi košarkaške kvalitete niko ne sumnja. Tih čimbenika su svjesni u Mladom Krajišniku, zna se da ih očekuje težak zadatak, a pobjeda je u tom slučaju još draža.

Mladi Krajišnik i Monting igraju u subotu, u dvorani „Borik“ sa početkom u 17 sati.

E. GALIJAŠ

ZA ŠAHOVSKU KRUNU ● GARI KASPAROV ŠAMPION SVIJETA (4)

OTKAZ VIKTORU KORČNOJU

● Kada je iz Moskve stigao telegram da na turniru „Banjaluka 79“ neće učestvovati predstavnici SSSR ukoliko bude igrao Viktor Korčnoj, organizator nije imao kud, pa je otkazao Korčnoj



Tigran Petrosjan, prvak svijeta od 1963. do 1969. godine, i 16-godišnji Gari Kasparov nisu se u Banjaluci gotovo odvajali jedan od drugog

— U prvom redu, nisam mogao razgovarati ni s Karpovom ni s Korčnojem, jer sam doznao da Karpov neće igrati na turniru na kojem igra Korčnoj... Također, mislim da pozovete najprije Karpova, a tek ako on ne može i Korčnoja. Bojam se da će Rusi loše reagirati. To je barem ono što sam mogao saznati...“

Vrijeme je munjevito odlinalo, a Banjalučani još uvejk nisu bili načito koji potec treba da povuku: da li da ostani pri pozivu Korčnoju i sovjetskim šahistima ili ne.

— Organizacioni odbor je telegaramom ponovo iz Moskve zatražio odgovor na pitanje da li će Karpov i Taližiigrati u Banjaluci, jer smosnala da su oni i ostali najjači svjetski igrači odlučili da nastupe u Montrealu (Kanada), zbog mnogo većih nagrada. Iako je Karpov usmeno, za vrijeme Olimpijade u Skoplju, rekao da sigurno dolazi u Banjaluku, predomislio se i, kasnije, izabroa Montreal. Za cijelo vrijeme pregovora sa igračima, nismo imali nikakvih primjedbi! — podsjetio se Ibro Kapić, u to vrijeme direktor turnira „Banjaluka 79“. Jedino je Čehoslovak Smejkal, telefonskom razgovorom, rekao da, vjerovatno, neće moći učestvovati, ukoliko Korčnoj bude igrao. Ipak, poslije tog razgovora čehoslovacka federacija je uredno prijavila Smejkala, a i on je uradio pismeno.

Našavši se učorsakaku, Organizacioni odbor je donio odluku da svim prijavljenim šahistima uputi listu učesnika, kako u posljednji čas ne bi došlo do nesporazuma.

Dok su ova pisma „krenula“ ka Evropi, iz Moskve je stigao odgovor da će na turnir u Banjaluci učestvovati Tigran Petrosjan, velemajstor, te Gari Gari Kasparov, šahista čiji je reiting imao onu početnu cifru - 2.200 poena!

NOVA NEVOLJA

Banjalučani su se našli u čudu: otud, zašto sad taj Kasparov?! Njegov reiting srozače klasu turnira! Ko je još vidio da na ovakvoj smotri dolaze golobradi anonimusi!

Nekoliko sastanaka Sekretarijata bilo je, manje-više, posvećeno očešću Garija Kasparova. Članovi Sekretarijata su se gotovo podijelili: većina je bila da se ne prihvati prijava dječaka o kome se mnogo nije znalo. Međutim, s mnogo autoriteta i ozbilnosti, pogotovo stručnosti u svim ocjenama, velemajstor Enver Bukić se uporno zalagao da se Kasparov uvrsti u listu učesnika. Banjalučki velemajstor, koji je, izgleda, već imao priliku da se upozna s nekim partnerima koje je Kasparov odigrao, smireno ali kategorično je članove Sekretarijata uveravaju da se radi o izrazitom talentu, šahisti o kome će se čuti.

Podmladenu ekipu banjalučkog drugoligaša očekuje težak zadatak, susret u kome se gostu daje prednost, ali ni domaćin nije bez šansil

E. G.

REPUBLIČKA LIGA

PRVI PUT

BANJALUKA — Susret sa Novim Gradom je prošlost, ali još aktuelna tema razgovora u Borac - Incelu. Ipak, pažnja se potako usmjerava ka narednom protivniku, Mrakovici, sa kojom Banjalučani igraju prvi prvenstveni susret. Za sada je jedino neizvijestan nastup Željka Držića, dok su svi ostali igrači spremni za komšijski derbi.

— Dosta je bilo porazač u susretu sa Mrakovicom moramo očekivati dva boda — poručuje Husein Sočić.

Susret Borac-Incela i Mrakovice igra se u nedjelju, u dvorani „Borik“, sa početkom u 19 sati.

KONAČNO — KOMPLETNI

PRIJEDOR — Košarkaši Mrakvice neočekivano su slabo startovali u društву republičkih ligalica i jedino su ekipa bez pobjede. Prijedorčani su odlučili da zaustave seriju neuspjeha, iako su svjesni da to protiv Borac-Incela neće biti nimalo lako.

— Konačno smo kompletirali sastav: u Banjaluci će igrati i Šaša Jakovljević, a ohvarenje je i sanitiranje povrede Ilije Rončevića, pase vrata optimizam u naše redove — kaže Emir Jusufagić, prvotimac Mrakvice.

SIGURNI U POBJEDU

BIHAC — Zahvaljujući tim Kombinacije Krajine ne razmišlja mnogo o narednom protivniku, iako u dvorani „Luke“ dolazi ekipa Novoga grada, koja je do sada postigla zapažene rezultate.

— Siguran sam u naš uspjeh, koji nijednog trenutka ne smije doći u pitanje. Igramo pred našim simpatizerima i moramo potvrditi dostašne uspjehe — ističe Sima Medenica, najeklasičniji košarkaš Kombinata Krajina.

Susret se igra u dvorani „Luke“ sa početkom u 18 sati.

ŠAH

PRVENSTVO BANJALUKE ZA ŽENE

Pobjede favoritkinja

BANJALUKA — U povodu novembarskih praznika u Banjaluci je počelo tradicionalno prvenstvo za žene na kojem učestvuje 16 šahistkinja iz desetak klubova.

Turnir je svečano otvorio Fadij Sorbadžić, predsjednik Opštinskog šahovskog saveza Banjaluka. Redovna koja se igraju u prostorijama ŠK „Nikica Pavlić“ i počinju u 18 sati.

Mali podvig ostvarila je pionirka Nataša Videkanić, koja je uspjela pobijediti prvotimca Alidi Catić.

REZULTATI PVOG KOLA: Prič-Karabegović 0:1, Stojčević - Dukić 0:1, Olijača-Ruso 0:1, Gojtić - Čikić 0:1, Čilibrik-Semiz 1:0, Videkalić - Čatić 1:0, Stanivuk - Prosen 1:0, Borjanic - Grgić 0:1. N. L.

SAHOVSKI ZADA

Broj 1007
Priprema: Nikola LAKIĆ,
Šahovski majstor



Bijeli: Kg1, Dc3, Tal, Td6, Sf4, Lc4, pješaci a2, b2, f2, g2, h2 (11)

Crni: Kg8, Db6, Td8, Te8, Lc6, Sd7, pješaci a7, c5, f7, G7, h6 (11)

Bijeli vuče i dobija!

Pozicija je nastala u partiji Litvinov - Rumancev (Vilnius, 1985) u kojoj je bijeli odigrao samo jedan potez i crni je predao.

Rješenje prošlog zadatka: 1. Te4 2. De4 Dh3 3. Kg1 Lb7 4. De2 d3 i bijeli je pradao, jer slijedi Ld4 sa matiranjem.



Knežopoljka

RADNA ORGANIZACIJA TEKSTILNE INDUSTRIJE BOSANSKA DUBICA

INFORMATIVNO—POLITIČKI
PRILOG

broj

19

14. novembar
1985.

PLANIRANJE PROIZVODNJE ZA IDUĆU POSLOVNU GODINU



OOUR „Tkanina“ računa da će proizvesti osam miliona i 382 hiljade metara tkanine: Iz pogona

Svakom na uvid i ocjenu

● Sva tri OOOUR-a „Knežopoljke“ planiraju veću proizvodnju u idućoj godini, smatrajući da je ono što je zacrtano, realno i ostvarljivo. ● O projekcijama razvoja u 1986. godini kolektiv će se izjasniti 26. decembra, kada su zakazani i izbori delegata u samoupravnim organima

U poslednjem, četvrtom kvartalu ove poslovne godine Tekstilna industrija „Knežopoljka“ po tradiciji postiže i najbolje proizvodne, finansijske i druge rezultate. Radice punom parom, bez zastoja u proizvodnji, a u OOOUR-u „Predionica“ oko 600 radnika radi u četvorobriagdom sistemu. U ovoj osnovnoj organizaciji strojevi se gase samo za državne praznike. Poslije dobrih rezultata za devet mjeseci ove godine svi zaposleni radnici u „Knežopoljki“ postavili su sebi samo jedan cilj: **zadržati visoku produktivnost i visok kvalitet svojih proizvoda**, pa će skladišta i narednih godina biti prazna, kao što su i sada. A kada suskladišta prazna svi na kraju mjeseca zadovoljno traju ruke: bolji su lični dohoci.

Cetvrti kvartal je period žive proizvodne aktivnosti u društveno-političkim organizacijama. Rasprijava se, između, ostalog i o proizvodno-finansiskom planu Radne organizacije za narednu godinu. Svi radnici žele da se na vrijeme upoznaju o planskim zadacima, da bi mogli spremnije da se uključe u izvršavanje dnevnih

obaveza.

- Plan je briga svakog radnika, jer jedino tako može da znašta ga očekuje u narednoj godini. Sva tri OOOUR-a planiraju povećanje proizvodnog i finansijskog plana, smatrajući da je to realno i da će maksimalnim angažovanjem moći da ga ostvare. Prilikom ostajevanja imprerativ da se održi visoki kvalitet proizvoda — kaže predsjednik Poslovodnog odbora „Knežopoljke“ Ismet Ljubijanac.

Proizvodno-finansiski plan OOOUR-a „Predionica“ je 34 odsto veći nego za ovu godinu. Radnici ovog OOOUR-a treba da proizvedu 2.518 tonav visokokvalitetnog predmeta, a nedavno novootvoreni pogon „OE“ 812 tona kardiranog prediva.

Planira se i rast startnih ličnih dohodaka za 25 odsto. Za regres po danu godišnjeg odmora svakom radniku predviđeno je po 600 dinara. Puna putna dnevica u narednoj godini iznosiće bi 3.000 dinara, a priznavaće bi se i spavanje u hotelu „B“ kategorije do iznosa od 2.100 dinara.

OOUR „Tkanina“ u narednu poslovnu godinu ulazi sa velikim

obavezama. Smjenski raspored se mijenja tako da će i prva tri odjeljenja „Tkanina“ raditi u tri smjene. Ukupno će 900 radnika „Tkanine“ u narednoj godini proizvesti 8.382.000 metara tkanine. Od ukupne proizvodnje planirano je da se na konvertibilno tržište izveze 1,5 miliona metara tkanine, čime će se ostvariti devizni priliv od 1.430.000 hiljada dolara.

I ovde je planiran rast startnih osnova u narednoj godini za 25 odsto. Regres i putne dnevnice biće kao i u OOOUR-u „Predionica“.

„Konfekcija“, koja ima svoju ekonomsku jedinicu u Mjesnoj zajednici Slabinja, planira kompletan proizvodnju u 1986. godini usmjeriti na inostrano tržište, uključujući i ion poslove. Planira se da iz proizvodnih hala „Konfekcije“ ukupno na inostrano tržište izade 308.660 odjevnih jedinica. U ovoj osnovnoj organizaciji svi očekuju da će nakon „zagrijavanja“ u dvije godine treća godina biti prelomna i da će radnici „Konfekcije“ postizati dobre rezultate.

Izjašnjavanje radnika „Knežopoljke“ o planu za narednu godinu zakazano je za 26. decembar. Tog dana biće izabrani i delegati usamoupravne organe Radne organizacije.

POSLOVANJE ZA DEVET MJESECI

ISPUNJENA OČEKIVANJA

Prognoze o devetomjesečnom poslovanju kolektiva ispunile su se. Postignuti su dobiti proizvodno-finansiski i drugi rezultati na nivou Radne organizacije. Fondovi su puni, OOOUR „Predionica“ i „Tkanina“ ostvarili su više nego zadovoljavajuće rezultate, a OOOUR „Konfekcija“ iskazala je negativan finansijski rezultat. Svejne težine zadatka koji ih očekuje u poslednjem kvartalu, radnici „Konfekcije“ spremni su da rade sve subote i nedelje ako dinamika posla bude zahtijevala. To podrazumijeva smanjenje bolovanja, neopravdane izostanke i oslobođanje drugih slabosti koje su dovele do gubitaka. Ono što ohrabruje u ovoj osnovnoj organizaciji udruženog rada je to što nema problema oko plasmana proizvoda, jer je riječ o ugovorenoj pr-



Uspješan početak rada novog pogona „Predionice“

oizvodnji za određenog kupca.

U OOOUR-u „Predionica“ ukupno je proizvedeno 1.726 tona prediva. Najbolje proizvodne rezul-

tate radnici su postigli u februaru i maju, kada je zabilježen porast proizvodnje za 8 odsto. U poređenju sa devet mjeseci 1984. godine os-

tvarena proizvodnja je veća za 7 odsto, što čini 111 tona više visokokvalitetnog prediva.

Ukupno ostvaren prihod za devet mjeseci u ovoj osnovnoj organizaciji udruženog rada iznosi je 2.911.694 dinara i veći je za 2,3 puta nego u istom periodu prošle godine. Troškovi poslovanja su takođe veći za 2,3 odsto, a ostvareni dohodak porastao je za 2,4 puta. Troškovi poslovanja u ukupnom prihodu učestvuju sa 72 odsto a ostvareni dohodak je 28 odsto.

Rentabilnost poslovanja počela se za 41 odsto. Ukupna izdvajanja iz dohotka ili ličnih dohotaka po radniku u prosjeku su porasla za 59 odsto, dok prosječan isolače-

IZBORI U SAVEZU KOMUNISTA I SINDIKATU POVJERENJE SPOSOBNIM

Održani su predizborni sastanci u osnovnim organizacijama Saveza sindikata i osnovnim organizacijama Saveza komunista. Sumirane su dvogodišnje aktivnosti, kritički analizirana stanja u vlastitim sredinama, sačinjeni i usvojeni akcioni programi i operativni planovi za narednu aktivnost. Za predsjednike osnovnih organizacija Saveza sindikata i sekretare osnovnih organizacija SK treba da se biraju najangajovaniji, dokazani u društveno-političkoj aktivnosti. Samo takvi mogu odgovoriti odgovornijim društveno-političkim dužnostima.

Ono što je najvažnije u akcionim programima i operativnim planovima osnovnih organizacija Saveza sindikata i Saveza komunista je povećanje produktivnosti i poboljšanje kvaliteta proizvoda.

UKRATKO

DRUŽENJE SA PULJANIMA

Dvodnevnu posjetu radnicima „Knežopoljke“ učinili su dugogodišnji poslovno-tehnički partneri radnici „Tekop“ iz Pule. Puljani su prvi put posjetili ovaj najveći dubički radni kolektiv, upoznali se sa tehnologijom i procesom proizvodnje. Boravak u Bosanskoj Dubici iskoristili i za posjetu najvećoj grobnici u našoj zemlji - spomen-području Jasenovac. Obišli su još neka znamenja Kozare - Mrakovici. Uz pjesmu i igru mladi radnici iz Pule i Bosanske Dubice su se družili dva dana. Dubičani će ukratko posjetu prijateljima iz Pule u proljeće naredne godine. Tada će radnici „Knežopoljke“ posjetiti i Spomen područje Brione.

PANTALONE I HALJINE U IRAK

Na tržište Iraka do kraja januara naredne godine iz proizvodnih halja OOOUR-a „Konfekcija“ biće isporučeno 10.000 kvalitetnih pamučnih dječjih pantalone i 10.000 komada dječjih haljina. Proizvodi će biti od vlastite tkanine. Ovaj povoljan devizni i izvozni posao donijeće OOOUR-u „Konfekciju“ 125.000 američkih dolara.

MODNA REVIJU U BORIKU

Generalni pokrovitelj 31. izbora deset najboljih sportista Bosanske krajine je „Knežopoljka“. Ugovor o pokroviteljstvu je potpisani i pripremili za ovu tradicionalnu sportsku zabavnu manifestaciju su u toku. Održaće se i modna revija na kojoj će biti predstavljeni najnoviji sportski proizvodi OOOUR-a „Konfekcija“. Radnici „Konfekcije“ će velikom broju posjetilaca u „Boriku“ predstaviti najuspješnije modele hlača, trenerki i sportskih jakni za sezonu 1986. godina. Ovoj priredbi u banjalučkoj sportskoj dvorani „Borik“ prisustvovat će i veliki broj radnika „Knežopoljke“.

REAGOVANJA

NETAČNO

Nedavno se u javnosti pojavila dezinformacija o tome kako dubički tekstilci postižu dobre poslovne druge rezultate zahvaljujući cijenama. Ovo je demantovao predsjednik PO „Knežopoljke“ Ismet Ljubijanac, ističući da je rast cijena za devet mjeseci iznosio 83 odsto, a rast troškova proizvodnje 153 odsto. Opređeljenje je kolektiva da samo povećanjem produktivnosti i poduzimanjem kvaliteta proizvoda može optištati na tržištu. — rekao je Ljubijanac.

● Dva OOOUR-a „Predionica“ i „Tkanina“ zabilježila su dobre poslovne rezultate, dok je „Konfekcija“ dočekala kraj septembra sa gubitcima. ● Porodička odsustovanja i bolovanja do trideset dana veliki problem

SUSRET NA RADNOM MJESTU

Majstor Mirza



Mirza Čaušević

Dovoljno je u „Knežopoljki“ kazati Mirza Čaušević, i najveći broj zaposlenih radnika znaće o kome je riječ. Svi će reći to je onaj majstor sa drebanga iz radionice za održavanje. Nije ga bilo teško pronaći. Radi sa još 24 druga u lijepo uređenoj i savremeno opremljenoj radio-nici.

- Cijeli radni staž sam stekao u kolektivu. Počeo sam kao golobradi dječak, prije gotovo dvije decenije. Preživljavao sam sa kolektivom padove i uspone. U posljednjih nekoliko godina postali smo snažan i moderan jugoslavenski tekstilni kombinat. Imamo dobar rukovodni i stručni kadar. Istina, malo nas opterećuje to što ima oko 1.600 žena od ukupno 2.200 radnika u kolektivu: česta bolovanja i izostanci sa posla drugarica umanjuju produktivnost, ali uvođenjem normi i nagradivanja prema radu i rezultatima rada taj problem će se valjda ublažiti.

Zadatak Mirza Čauševića i njegovih drugova iz radionice je da održavaju cijelu fabriku. To je veliki posao, ali kvalifikovani visokokvalifikovani radnici su garancija za uspješan rad. Oni rade u jednoj smjeni, a ako posao zahtjeva spremni su da ostanu i u drugoj, pa čak i trećoj smjeni.

- Mnogo se radi, ali i dobro radi. U prosjeku ja primam mješevno oko 40.000 dinara.

Čaušević je i aktivni društveni i sportski radnik. Obavljao je dužnost predsjednika Radničkog savjeta u kolektivu, delegat je u organima samoupravljanja. Bario se i sportom godinama, je igrao u rukometnoj ekipi Partizana, a već nekoliko sezona je trener dubičkih rukometaša.

ni čist lični dohodak po radniku iznosi 33.527 dinara i za 61 odsto veći od prosjeka ličnog dohotka za devet mjeseci prešle godine.

Radnici „Tkanine“ ostvarili su dobre rezultate. Bilo je obezbjeđeno dovoljno prediva: za devet mjeseci nabavljeno je 1.499 tona ove sirovine, a utrošeno je 1.412 tona.

„Tkanina“ je za devet mjeseci prizvila 5.189.557 metara i tako prebacila plan za 0,5 odsto. U poređenju sa istim periodom prešle godine to je više za 11,6 procenata.

Zbog visokih troškova poslovanja rentabilnost ovog OOOUR-a se drastično smanjila. U poređenju sa prošlom godinom je manja čak za 64 odsto.

Pripremio: Emir TABAKOVIĆ

Radna organizacija za komunalne djelatnosti "Novi grad" Bosanska Gradiška na osnovu odluke Radničkog savjeta objavljuje

OGLAS

o prodaji prava zakupa nepokretnosti na gradskoj tržnici putem javnog nadmetanja

Predmet prodaje je ustupanje prava zakupa građevinskog zemljišta na gradskoj tržnici u Bosanskoj Gradišci za izgradnju poslovnih objekata i to:

- a) za izgradnju jednog kioska tipa „C“, površine 25,50 m² bruto i
- b) za izgradnju tri kioska tipa „D“, površine 32,26 m² bruto.

Kiosci su namijenjeni za obavljanje svih vrsta zanatskih i uslužnih djelatnosti, izuzev ugostiteljske i trgovačke djelatnosti.

Uslovi prodaje:

- početna okvirna prodajna cijena iznosi 25.000. - dinara po m² (u cijenu uračunati komunalni doprinosi),

- kaucija će se polagati na blagajni Radne organizacije za komunalne djelatnosti "Novi grad" Bos. Gradiška, odnosno na mjestu održavanja javne prodaje putem javnog nadmetanja, jedan sat prije početka javnog nadmetanja, a iznosi 10% od početne prodajne vrijednosti,

- plaćanje kupovne cijene vršiće se u ukupnom iznosu postignutom u javnom nadmetanju odmah po zaključivanju i potpisivanju kupoprodajnog ugovora,

- predaja uređenog građevinskog zemljišta u zakup na gradskoj tržnici izvršiće se u roku od osam dana od dana potписанog i zaključenog ugovora,

- na gradskoj tržnici obavezna je gradnja tipskih objekata prema urbanističkim saglasnostima i tipskim projektima OOUR-a „Inžinjer“ Bos. Gradiška, a izgradnja će se obavljati prema tipskim projektima koje obezbeđuje kupac na svoj trošak,

- kupci su dužni izgraditi poslovni prostor na gradskoj tržnici u roku od dvije godine računajući od dana sklopljenog i potписанog ugovora,

- građevinsko zemljište na gradskoj tržnici može se razgledati od 1. 11. do 7. 12. 1985. godine u vremenu od 8 do 12 sati kada će zainteresovana lica u prostorijama RO „Novi grad“ Bos. Gradiška moći dobiti sve informacije vezane za ovo javno nadmetanje,

- pravo učešća na javnom nadmetanju imaju samo fizička lica koja unaprijed uplate kauciju.

Usmeno javno nadmetanje održaće se dana 7.12.1985. godine (subota) u 9 sati u prostorijama uprave RO „Novi grad“ Bos. Gradiška.

„NOVI GRAD“

AIPK RO „DUBIČKI ROBNI MAGAZIN“
OOUR „MALOPRODAJA“
BOSANSKA DUBICA

Komisija za rad i radne odnose RO „Dubički robni magazin“ OOUR „Maloprodaja“ Bos. Dubica raspisuje

OGLAS

Za popunu radnih mesta

- 1. 4 (četiri) KV - trgovca - pripravnika.
- 2. 2 (dva) KV - trgovca na neodređeno vrijeme.

Uslovi: Kandidati pod rednim brojem 1. treba da imaju završenu trgovачku školu.

Zbog obavljanja poslova u skladu s tim prodavnica metala i manipulacijom robe od skladišta do prodavnice prednost imaju muškarci.

Kandidati pod rednim brojem 2. treba da imaju završenu trgovacku školu sa najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima robnog prometa.

Prednost ima jedan kandidat koji se nalazi na području Jasenovca za prodavnici „Jasenovac“.

Rad se udružuje na neodređeno vrijeme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji nisu sa područja Osnovne zajednice za zapošljavanje Bosanska Dubica dužni su uz molbu priložiti propisani obrazac za utvrđivanje prioriteta pri zapošljavanju od osnovne zajednice kod koje se vodi kao nezaposleno lice.

Prijave dostaviti putem pošte na adresu: RO „DUBIČKI ROBNI MAGAZIN“, OOUR „MALOPRODAJA“ BOSANSKA DUBICA, UI. m. Tita 10.

Rok trajanja oglasa je osam dana od prvog narednog dana od dana objavljanja u dnevnoj štampi „Glas“ Banjaluka.

RO KLINIČKO-MEDICINSKI CENTAR
BANJALUKA
OOUR DOM ZDRAVLJA ČELINAC
RADNIČKI SAVJET OOUR-a
Doma zdravja Čelinac

raspisuje

KONKURS

ZA IZBOR RUKOVODIOCA EKONOMSKO-
FINANSIJSKOG ODSJEKA (reizborno
radno mjesto na 4 godine).

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

1. EKONOMSKI FAKULTET ili VIŠA EKONOMSKA ŠKOLA,
2. 3 godine radnog iskustva,
3. da ne postoje smetnje za imenovanje iz člana 511. ZUR-a,
4. da posjeduje organizacione sposobnosti.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijave sa dokazima slati na adresu: RO KMC Banjaluka, OOUR Dom zdravja Čelinac, u roku od 15 dana od dana objavljanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

UJEDNO KOMISIJA ZA RADNE ODNOSE

raspisuje

OGLAS

ZA POPUNU UPRAŽNENIH RADNIH MJESTA

1. LJEKAR OPŠTE PRAKSE ZA TERENSKE AMBULANTE I HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKU SLUŽBU na neodređeno vrijeme - PONOVOVNI OGLAS
2. MEDICINSKI BIOHEMIČAR na neodređeno vrijeme - PONOVOVNI OGLAS

USLOVI: Pod 1. završen medicinski fakultet i položen stručni ispit

Pod 2. završen farmaceutski fakultet smjer biohemije i položen stručni ispit.

3. RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE U DOMU ZDRAVLJACELINAC na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolevanjem.

4. RADNICANA ODRŽAVANJU ČISTOĆE U AMBULANTI POPOVAC na pola radnog vremena, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolevanjem.

USLOVI: Pod 1.i2. završena osmogodišnja škola.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova oglasa.

Prijave sa dokazima slati na adresu: RO KMC BANJA LUKA, OOUR Dom zdravja Čelinac, u roku od 8 dana od dana objavljanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

AIPK Zemljoradnička zadruga „Laktaši“, OOUR „Trgovina“ Iz Laktaša Komisija za radne odnose objavljuje

OGLAS

za prijem u radni odnos i to:

1. Referent za obradu dokumentacije i statistiku na određeno vrijeme - 1 Izvršilac
2. Knjigovoda skladišta i poreza na određeno vrijeme - 1 Izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

Pod 1. da imaju završenu ekonomsku školu i 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Pod 2. da imaju završenu ekonomsku školu i 1 godinu radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Pod 1. i 2. radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog odsustva.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa slati na navedenu adresu u roku od 8 dana od prvog narednog dana od dana objavljanja oglasa.

SOUR „KRAINATURIST“ BANJALUKA
URO „SANA“ SANSKI MOST
Komisija za radne odnose

raspisuje

OGLAS

za popunu sljedećih poslova i radnih zadataka

1. Referent za obračun LD na određeno radno vrijeme, Izvršilac 1.
2. Transportni radnik na neodređeno rad. vrijeme - Izvršilac 1

3. Radnik na održavanju čistoće na neodređeno rad. vrijeme Izvršilac 1.

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

1. kandidati treba da imaju završenu SSS ekonomski smjer i radno iskustvo na poslovima ref. za obračun LD u trajanju od jedne godine.

2. i 3. kandidati treba da imaju završenu osmogodišnju školu.

Kandidati su dužni da uz prijave prilože i dokaze o ispunjenju uslova iz oglasa.

Lični dohodak prema Pravilniku o raspodjeli sredstava za lične dohotke, zajednički potrošnji i naknade radnicima na teret materijalnih troškova.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljanja, a prijave se podnose na adresu:

SOUR „KRAINATURIST“ BANJALUKA
URO „SANA“ SANSKI MOST
Banjalučka br. 11.
Komisiji za radne odnose

Izbor kandidata obaviće se u zakonskom roku. Podnosioci prijave biće pismeno obaviješteni o rezultatima oglasa u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

SOUR RUDARSKO-METALURŠKI
KOMBINAT
„RMK-ZENICA“ ZENICA
RO TVORNICA VIJAKA
„MRKONJIĆ—GRAD“
„MRKONJIĆ—GRAD“

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose raspisuje se

OGLAS

I POGON SVR

1. Vozač viljuškara - 1 Izvršilac

Kandidat je dužan pored opštih zakonskih uslova ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

Završena osnovna škola i položen ispit za vozača motornih vozila sa „B“ kategorijom i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima i zadacima.

Kandidati su dužni uz prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti i uvjerenje o:

- primjernom i kvalitetnom izvršavanju istih ili sličnih poslova i radnih zadataka,
- disciplinovanom odnosu prema radu i redovnom dolasku na posao.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima slati na gornju adresu.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljanja.

Komisija za radne odnose RZ Društveni standardi i zaštita SOUR-a „Jelšingrad“ Banjaluka na sjednici održanoj dana 23.10.1985. godine donijela je odluku da se raspisle

OGLAS

1. Konobar - 1 Izvršilac na lokaciji Kotor-Varoš

za obavljanje poslova i radnih zadataka

Pored opštih uslova predviđenih ZUR-om kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

- KV-konobar i radno iskustvo 6 mjeseci.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljanja. Prijave na oglas dostaviti: Kadrovski službi RZ Društveni standard i zaštita, Ulica braće Podgorčića br. 8, Banjaluka u oglasnom roku.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaz o stручnoj spremi i potvrdu o radnom iskustvu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

ljubljanska banka

OSNOVNA BANKA U SARAJEVU

ZAHTEV ZA PRENOS NAJKRAĆI PUT DO KAMATA

Obračun kamata od deviznih štednih uloga za 1985. godinu

Kako smo vas već obavijestili, poštovane štedište, način obračuna i pripisa kamata od deviznih štednih uloga izmjenio se u 1984. godini. Te izmjene proističu iz odluke SIV-a (objavljene u „Sl. listu SFRJ“, br. 16/84, 34/84, 68/84, 12/85), po kojoj se udinarima isplaćuju kamate od sredstava na deviznim računima i deviznim štednim knjižicama jugoslovenskih državljana, koji ne žive i ne rade u inostranstvu.

Kako će se obračunati kamate?

Kamate će se obračunati po kamatnim stopama koje važe za devizne štedne uloge:

7,5% za devizne štedne uloge po viđenju.

9% za uloge oročene iznad 1 godine.

11% za uloge oročene iznad 2 godine,

12,5% za uloge oročene iznad 3 godine.

Kamate, izračunate po ovim kamatnim stopama, preračunaće se posebno za svaku vrstu deviza u dinare, po srednjem kursu na dan obračuna, koji važi za pojedinu valutu, tj. 31. decembra 1985.

Zahjev za prenos kamata od deviznih uloga - najkraći i najjednostavniji put do kamata

Banka će voditi dinarske kamate od vaših deviznih ušteda kao ulog po videjnju, sve do datuma kada prima vaš nalog za isplatu ili za prenos kamata na dinarski račun. Propisani postupak je dosta komplikovan, pa će kod podizanja kamata odmah u januaru sigurno dolaziti do redova i čekanja pred šalterima.

Već danas možete, na mnogo jednostavniji način, uraditi sve u vezisa isplatom kamata.

Šta treba da uradite? Što prije, a najkasnije do 24. decembra ove godine, podnesite jedinicu banke koja vodi vaš devizni ulog ZAHTEV ZA PRENOS KAMATA po deviznim ulozima, obračunatih u dinarima. To je obrazac DRG-11, koji se može dobiti usvim jedinicama Ljubljanske banke. Na njemu navedite broj tekućeg računa ili dinarske štedne knjižice, na koje želite da primite kamate. Već 31. decembra 1985. kamate će se prenijeti na taj račun.

Međutim, to još nije sve. Zahjev za prenos kamata za 1985. godinu važiće i za automatski prenos kamata u narednim godinama. Već od 1. januara dalje iznos obračunatih kamata ukazuće se po važećoj kamatnoj stope. To je posebno važno za štediše koje žele da prenesu kamate na štedni ulog oročen iznad 1 ili 2 godine.

Ukoliko budete zahtijevali prenos kamata na tekući račun, tada uopšte nije potreban upis kamata u banci. Kamatama možete da raspolažete već od 1. januara a banka će vas o novom stanju obavijestiti prvim redovnim izvodom.

Za štediše, koji su već prošle godine podnijeli banci zahtjev za prenos kamata, automatski ćemo na traženi račun prenijeti kamate za 1985. godinu. Novi zahtjev podnosite banci samo u slučaju da je u međuvremenu došlo do promjene, npr. ukidanja dinarskog računa ili otvaranja nove devizne štedne knjižice.

Ako kod Ljubljanske banke nemate ni tekući račun ni dinarsku štednu knjižicu, neće biti poteškoća. Ujednici naše banke, koja vam najviše odgovara, možete da otvorite dinarski štedni ulog i broj tog uloga unesete u zahtjev.

Kako da postignete bolji pregled nad uštedenim sredstvima

Zašto da, istovremeno sa prenosom kamata, ne uredite i problem suvišnih deviznih uloga. Naime, veći broj štediša imaju nekoliko deviznih štednih uloga sa malim iznosima. Ako ste vlasnik više deviznih računa ili deviznih štednih knjižica, sredstva možete da prenesete na jedan ili dva devizna uloga sa kojima redovno poslujete. Tako ćete imati bolji pregled na uštedenim sredstvima. Najbolje je da u banku

donesete sve knjižice, odnosno brojeve deviznih računa (na izvodu, kartončiću i slično) koje želite da zatvorite.

Ovim obaveštenjem željeli smo da vam prikažemo najkraći i najjednostavniji put do kamata.

Ako iz određenih razloga ne možete lično doći u banku popunite priloženi zahtjev i pošaljite ga poštom. Molimo da tačno popunite zahtjev, jer banka ne može da uvaži zahtjeve sa greškama zbog postupka računarske obrade.

ZAHTEV ZA PRENOS KAMATA PO DEVIZnim ŠTEDnim ULozIMA, KOJE SU OBRAČUNATE UDINARIMA

(ime i prezime vlasnika deviznog računa ili devizne štedne knjižice)

(adresa vlasnika deviznog računa ili devizne štedne knjižice)

Molim da kamate koje ste obračunali po računu (broj deviznog računa ili knjižice)

preneste na dinarski račun br. (broj štedne knjižice ili tekućeg računa)

u banci (naziv banke i jedinice banke)

na ime (ime vlasnika štedne knjižice ili tekućeg računa)

Zahjev važi sve dok nam pismeno ne javite promjene.

Mjesto i datum

Potpis vlasnika deviznog računa ili devizne štedne knjižice, odnosno ovlašćenog lica

Zahjev pošaljite jedinici banke kod koje imate devizni račun ili deviznu štednu knjižicu.



VESELINA MASLEŠE 13

RADNO VRIJEME:
OD 7.00 do 15.00

PRODAJA AUTOMOBILI

PRODAJEM automobil „moskvič“, godina proizvodnje 1979. ugraden plin, registrovan do 12.6.1986. godine, telefon broj 850-158, Marinko Krminac, Čelinac.

056224

PRODAJEM jeftino automobil „škoda“ S-100, godina proizvodnje 1974. s rezervnim dijelovima, u Bihaćkoj ulici broj 21, telefon broj 39-928, V. Stajčić, Banjaluka.

056235

PRODAJEM automobil „zastava 101“, godina prizvodnje 1974, registrovan do mjeseca maja 1986. godine, sve informacije na telefon broj 56-199 svaki dan od 17 do 19 sati, Banjaluka.

056220

KUĆE

PRODAJEM hitno vikendicu s najlepšim pogledom panorame Banjaluke, nalazi se ispod brda Šehitluci, sa svim komunalnjama, na sprat, vrlo jeftino, informacije fotograf Nedžo Tatić, kod Kastela, Banjaluka.

1-1
056174

PRODAJEM manju nedovršenu vikendicu sedam kilometara udaljenu od Banjaluke, telefon broj 40-756, Banjaluka.

056242

RAZNO

PRODAJEM zemljište za gradnju kuće 812 kvadratnih metara u Rovinama kod restorana „Dva srca“. Zainteresovani javite se na telefon broj 041/711-956, Mušović, Zagreb.

1-1
056145

PRODAJEM jelovu lamperiju različite dužine i širine po 1.400 novih dinara kvadratni metar u Česmi. Ulica sestara Olića broj 4, Banjaluka.

1-1
056175

PRODAJEM ugostiteljsku radnju aperitiv-bar „Lovčen“ u Banjaluci, idealna prilika za povratnike, prodaja nije uslovljena, strogi centar, u Ulici Veselin

PRODAJEM video-rekorder „philips“ 2000, cijena povoljna, telefon broj 34-215, Banjaluka.

056237

PRODAJEM hitno garsonjeru u naselju Petra Preradovića, pitati na telefon broj 43-999 od 16 do 17 sati, Banjaluka.

056244

PRODAJEM „hitachi“ hi-fi liniju, telefon broj 56-197, Banjaluka.

056240

SOBE (PONUDE)

IZDAJEM namještenu sobu s kupatilom i centralnim grijanjem, u Kozarskoj ulici broj 23, Banjaluka.

056223

IZDAJEM namještenu dvokrevetnu sobu s centralnim grijanjem, telefon broj 43-556, Banjaluka.

056230

IZDAJEM namještenu sobu djevojci, u Ulici bulevar revolucije broj 8/35/IV Banjaluka.

056236

IZDAJEM namještenu sobu s jednim ležajem, u Ulici maršala Tita, telefon broj 51-401, Banjaluka.

056245

IZDAJEM namještenu sobu jednokrevetnu s grijanjem za učenicu ili radnicu u Ulici Drage Langa broj 3, ogranak Rudarske ulice, Banjaluka.

056246

STANOVI (POTRAŽNJA)

Mladi bračni par traži jednosoban stan ili garsonjeru, po mogućnosti s central-

nim grijanjem, javiti na telefon broj 46-063, Banjaluka.

RADNA MJESTA

Frizerski salon „ISMA“, vlasništvo Isme Mušić, u Ulici Kasima Hadžića, Banjaluka, traži ženskog frizeru s iskustvom u stalni radni odnos, oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta, Banjaluka.

056231

Samostalna krojačka radnja „Modni salon“, vlasništvo Nikole Spasojevića, u Ulici Veselina Masleša broj 15, Banjaluka. Zanatski centar, traži 1 NK-radnicu ili radnicu na neodređeno vrijeme, oglas ostaje otvoren do popune radnog mjeseta, Banjaluka.

056232

Samostalna ugostiteljska radnja caffe „Gem“, vlasništvo Neboje Gazića, u Ulici Želje Barića broj 18, Banjaluka prima u radni odnos na neodređeno vrijeme 2 KV-konobara, oglas ostaje otvoren do popune, radnog mjeseta, Banjaluka.

056218

RADNA ORGANIZACIJA ZA VRŠENJE HOTELSKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA PRIJEDOR HOTEL „PRIJEDOR“ Partizanska bb

Na osnovu odluke Radničkog savjeta od 4.11. 1985. god. Komisija za radne odnose raspisuje

OGLAS

za popunu upražnjenih poslova i radnih zadataka na sljedeća radna mjesta:

1. KV-kuhar - 2 izvršiloca na neodređeno vrijeme
2. KV-kuhar - 2 izvršiloca na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodilijskog bolovanja
3. KV-konobar - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
4. KV-konobar - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodilijskog bolovanja.
5. KV majstor za kuglanu - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, smjer električar.

Za upražnjena radna mjesta pod 1. i 3. vrišće se prethodno provjeravaju radnih i stručnih sposobnosti radnika prema Pravilniku o radnim odnosima.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju tražnih uslova sa radnom biografijom i podacima o kretanju u službi.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljuvanja a o navedenom provjeravanju kandidati će biti pismeno obaviješteni.

ZAHVALNICA

Mnogo zahvaljujem šefu NKO Banjalučke bolnice dr sci. Nedimu Hadžikariću na svesrdnom i izuzetnom zlaganju u mom postoperativnom liječenju. Takođe zahvaljujem saradnicima i osoblju istog odjela, koji su mi sa velikom pažnjom pomogli da se poboljša moje zdravstveno stanje.

mr Hamdija Kadunić
docent u penziji
056195



Dana 21. novembra 1985. godine navršava se godina tuge i bola od smrti našeg dragog supruga, oca, đedea, tasta i svekra

ILIKE (LUKE) VEKIĆA

Dana 16. novembra (subota) 1985. godine u 11 sati posjetiće nam njegovu vječnu kuću na Novom groblju u Banjaluci, zaliti suzama, otkriti spomenik i okititi cvijećem. Pozivamo rodbinu, prijatelje, komšije i poznanike da nam se pridruže.

Ožalošćeni: Supruga, sinovi, kćeri, zetovi, snahe, unučadi i ostala mnogobrojna rodbina.

056162

Obavještavamo svu rodbinu i prijatelje, da je 3. novembra 1985. godine poslijeteške bolesti preminula naša draga, plemenita i nikad neprežaljena majka i supruga

MILICA /rođ. PEĆANAC/ LAKIĆ

Sahrana će se obaviti u petak, na Srpsko-pravoslavnom groblju u Banjaluci /Borik/, 15. novembra 1985. godine u 14,30 sati.

OŽALOŠĆENI: kćerka Ljiljana i suprug Ljubomir i ostala rodbina.

Juče 14. novembra 1985. godine navršilo se četrdeset dana od smrti naše drage kćerke, majke, sestre, i punice

ZILHE (SALAME) EMINOVSKA

Njen plemeniti lik vječno ćemo pamti.

Ožalošćeni: roditelji, djeca, brat i sestra
074721

Dana 22. novembra 1985. godine navršava se godina dana od smrti naše drage supruge, majke i bake

MARE ULETILOVIĆ

U nedjelju 17. novembra 1985. godine u 10,00 sati otkrićemo spomen-ploču i položiti cvijeće.

OŽALOŠĆENI: suprug PETAR s djecom i bližom rodbinom
056247



Dana 15. novembra 1985. godine navršava se pet tužnih godina od tragične smrti naše drage kćerke, majke i sestre

VERE BARAKOVIĆ rođene DAVIDOVIĆ

Obavještavamo rodbinu i prijatelje da ćemo dana 17. novembra 1985. godine u 11,00 sati obići njen grob.

OŽALOŠĆENA PORODICA

056219



Dana 15. novembra 1985. godine navršavaju se tri godine od smrti našeg dragog i voljenog oca i supruga i sina

GOJKA /PETRA/ LUKAJIĆA

Nemilosrdna bolest u cvijetu mladosti otržete te od tvojih najmilijih u trenutku kada bi trebalo da se raduješ, kada si savladao sve životne nedaće.

TVOJI: supruga SLOBODANKA, kćerke: BILJANA I ĐURĐANA, otac PETAR, majka ĐURĐIJA i ostala mnogobrojna rodbina

056222



Dana 15. novembra 1985. godine navršava se godina dana od smrti naše drage majke, punice i bake

OTILIJE KLEMENČIĆ

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na njen dragi lik. U subotu 16. novembra 1985. godine u 11,00 sati posjetiće njen grob i položiti cvijeće na Novom groblju u Banjaluci.

OŽALOŠĆENA PORODICA
056228



JOVANA CVETKOVIĆA

Dana 17. novembra 1985. godine posjetiće njegov grob u 10,00 sati te pozivamo prijatelje i poznanike.

OŽALOŠĆENA PORODICA
056248



ŠAVE BOGDANOVIĆ

Zahvaljujemo se svim građanima koji nam izjavile sačeće i komšijama selja Brotinje koji je ispratiće do vječne kuće.

PORODICA:
MILANA I ĐURE
BOGDANOVIĆA
056229



Dana 17. novembra 1985. godine navršava se deset tužnih godina od smrti našeg supruga, oca i đeda

KOSTE GLAMOČANINA

Toga dana ćemo posjetiti njegovu vječnu kuću na groblju u Drakuliću u 11,00 sati.

OŽALOŠĆENA
PORODICA
056225

SOUR KPK „KRAJŠNIK“ BANJALUKA

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radnim odnosima Osnovne organizacije udruženog grada Fabrike samoljepljivih traka „FAST“ Kotor—Varoš, Komisija za radne odnose OOUP-a „FAST“

objavljuje

OGLAS

za vršenje poslova i radnih zadataka

1. Tehnolog u pogonu, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
2. smjenovoda, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
3. rukovalac pripreme ljeplila, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme,
4. pomoćnik na proizvodnji pp filma, pripreme i nanošenja ljeplila, 6 izvršilaca, na neodređeno vrijeme.

Pored oštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

Pod 1.

— VII stepen stručne spreme (hemijsko-tehnološki i 2 godine radnog iskustva)

Pod 2.

— VI, V, IV stepen stručne spreme, hemijska, mašinska i elektro, i 1 godina radnog iskustva,

Pod 3.

— III stepen stručne spreme, hemijska, gumarška škola i 1 godina radnog iskustva, isključivo muškarac

Pod 4.

— II, I stepen stručne spreme, proizvodno, osnovna škola i 6 mjeseci radnog iskustva isključivo muškarac.

Uz prijavu na oglas dostaviti:

- diplomu o završenoj školi,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o radnom iskustvu.

Prijave dostaviti Komisiji za radne odnose OOUP „FAST“ Kotor—Varoš. Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljanja. Nepotpune i neblagovremeno prijave neće se uzimati u razmatranje.

SOUR „KRAJINATURIST“ BANJALUKA HOTELSKO—UGOSTITELJSKA RADNA ORGANIZACIJA

„KONTINENTAL“ RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI BANJALUKA

Na osnovu odluke Komisije za radne odnose Radne zajednice zajedničkih službi oddana 11.11. 1985. godine raspisuje se ponovni

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

NA NEODREĐENO VRIJEME:

1. STRUČNI SARADNIK ZA MARKSISTIČKO OBRAZOVANJE I INFORMISANJE — 1 izvršilac

Pored zakonom predviđenih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove: Traži se završen fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet sa 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima marksističkog obrazovanja i informisanja, te moralno-politička podobnost završenje navedenih poslova.

Uz molbu priložiti:

1. Original ili ovjerenu foto—kopiju svjedočanstva o završenoj školskoj, odnosno stručnoj spremi,
2. Uvjerenje o radnom iskustvu.

Molbe slati na adresu:

HURO „KONTINENTAL“, Radna zajednica zajedničkih službi, Banjaluka, Ul. Svetozara Markovića bb, u roku od 8 dana od dana objavljuvanja u listu „Glas“.

Nepotpune i neblagovremeno podnesene molbe neće se uzeti u razmatranje.

OBAVJEŠTENJE

Samoupravna interesna zajednica za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti Banjaluka objavila je konkurs o ustupanju zemljišta na privremeno korištenje, radi poljoprivredne obrade.

Tekst konkursa sa svim podacima može se pročitati na oglasnim pločama Zavoda za izgradnju Banjaluka u Ulici Marije Bursać b. 4 i Akifa Šeremeta „D“ (Paskolina ciglana) u Banjaluci.

Konkurs je otvoren od 15.11.1985. godine do 30.11.1985. godine.

USTAVNI SUD BiH OSPORIO ZAKONITOST
ODREDBE SAMOUPRAVNOG SPORAZUMA O USLOVIMA VRŠENJA RIBARSTVA NA PODRUČJU „SANA-UNA II“

Nezakonite odluke sporazuma

Nedavno smo pisali o upornosti sportskog ribolova iz Banjaluke Pere Halica koji je na Ustavnom sudu BiH pokrenuo inicijativu za utvrđivanje nezakonitosti nekih odredbi Samoupravnog sporazuma o utvrđivanju jedinstvenih uslova korištenja riblje fonda i drugih uslova vršenja ribarstva na ribolovnom području „Sana-Una II“ kojeg su prošle godine zaključila udruženja sportskih ribolovaca iz Ključa, Sanskog Mosta, Prijedora, Bosanskog Novog i Bosanske Dubice.

Prema tom sporazumu, po mišljenju Pere Halice, sportskim ribolovcima Bosanske Krajine su uskraćena prava koja uživaju kao članovi udruženja sportskih ribolovaca prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana. Nakon inicijative Pere Halice Ustavni sud BiH je pokrenuo postupak, a 26. 9. ove godine i zvanično utvrdio nezakonitost nekih odredbi ovog sporazuma. Prema odluci Ustavnog suda BiH ukidaju se:

odredbe člana 6. Samoupravnog sporazuma o utvrđivanju jedinstvenih uslova korištenja riblje fonda i drugih uslova vršenja ribarstva na ribolovnom području „Sana-Una II“ koji su zaključila navedena udruženja.

- Odluka Predsjedništva Udrženja sportskih ribolovaca Prijedor broj 87/83 od 17.5.1983. godine.

Rješenjem ustavnog suda od 23.5.1985. godine pokrenut je postupak za ocjenjivanje zakonitosti odredbe člana 6. navedenog samoupravnog sporazuma kojim je utvrđeno da udruženje sportskih ribolovaca - članice udruženja mogu godišnje dozvole izdavati samo građanima koji imaju stalno ili privremeno boračište na području opštine svoga udruženja, kao i odluke Predsjedništva Udrženja sportskih ribolovaca Prijedor kojom se zabranjuje sportski ribolov na području ovog udruženja za članove Udrženja sportskih ribolovaca Bosanski Novi, koji žive i rade u Prijedoru, Banjaluci, ili drugim mjestima tim da mogu loviti na vodama na području opštine Prijedor, samo na osnovu dnevne dozvole.

Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, između ostalog, propisano je da ribolov na ribolovnim vodama mogu vršiti sva lica koja ispunjavaju uslove određene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, da Skupština opštine daje pravo korištenja riblje fonda organizacija sportskih ribolovaca kao društvenim organizacijama, organizacijama udruženog rada i drugim samouprav-

nim organizacijama, i zajednicama. Ako na istom ribolovnom području imaju pravo korištenja riblje fonda dvije ili više organizacija, one su dužne da sporazum utvrde uslove korištenja i unapređenje riblje fonda, te druge uslove vršenja ribarstva na njihovom području i da za ribolov na cijelom tom području utvrde za sve članove jedinstvene uslove.

S obzirom na navedene zakonske odredbe, svaki radni čovjek i građanin može biti član udruženja pod uslovom utvrđenim statutom udruženja, i da su dvije ili više organizacija koje imaju pravo korištenja riblje fonda na istom ribolovnom području, između ostalog, dužne da zasvoje članove utvrde za ribolov na cijelom području jedinstvene uslove u pogledu broja izlazaka na ribolov i vodu, dozvoljeni maksimalni ulov, kao i vrstu i visinu naknade za vršenje sportskog ribolova. Stoga su po ocjeni ustavnog suda u suprotnosti sa zakonskim odredbama člana 6. Samoupravnog sporazuma i odlukom Predsjedništva Udrženja sportskih ribolovaca Prijedor, kojim se u istom udruženju, u pogledu prava, jednim članovima utvrđuje pravo na godišnje dozvole, a drugim se uslovljava mjesto boračišta.

M. MLAĐENOVIC

Pronadena bijesna lisica

U Dobrini (Manjača) čobani su nedavno pronašli mrštu lisicu i jedan od lovacu je istu donio na ispitivanje u Veterinarski zavod u Banjaluci. Nalazi su pokazali da je lisica bila bijesna.

Opštinski veterinarski inspektor dr Šefik Kadić je odmah odredio mjeru koju treba poduzeti da bi se sprječilo širenje ove dosad najteže bolesti, koja se, na sreću čovječanstva, siri jedino direktnim dodirom i ugrizom virusom hjesnila zaražene životinje. Naš list će čitaocu opširnije upoznati sa hjesnilom, „misterijom medicine“, a na ovom prostoru želimo upoznati uglavnom lovece sa onim što im je činiti.

Na području gdje je pronađena bijesna lisica pojačati odstrel lisica i jazavaca, a svaku odstreljenu životinju bez obzira na to da li pokazuje znake oboljenja poslati u Veterinarski zavod u Banjaluci na ispitivanje.

U koliko se skida koža sa divljih životinja (ne samo na ovom području, nego i šire) to se mora činiti uz krajnji oprez i u zaštitnim rukavicama, koje se poslije upotrebe spale.

Kožu ne obradivati i prodavati dok se ne dobiju nalazi iz Zavoda. Mr S. Popović iz Veterinarske stanice i dr Kubela iz Veterinarskog zavoda posebno upozoravaju da su najveći virusi divje životinje i to po pravilu psi-

skinice i lovački nevakcinisani psi. Taj lanac se može prekinuti jedino vakcinacijom pasa i uništavanjem pasa skinica.

Lovci bi trebalo da povedu računa da lovački psi budu redovno vakcinisani i to najmanje 15 dana prije odlaska u lovštinu, a ujedno da pse skinice, kojih nije mali broj, uništavaju. Nije naodmet da napomenemo da su loveci najugroženija kategorija i da je među zaraženima ovim virusom dosad bilo najviše lovac. Borbu protiv hjesnila Veterinarska služba vodi radi ljudi, a ne radi životinja. To nije ekonomski, nego zdravstvena, humana kategorija i to je razlog više da im se pomogne u nastojanjima da se hjesnilo suzbije.

Sve čitaoce našeg lista upozoravamo da ukoliko nekog ugrize pas, pas ne treba likvidirati, nego privesti na kliničko ispitivanje, jer postoji mogućnost da je pas zaražen virusom hjesnila, ali je u fazifikaciji negativan, a onda se može zavarati. Od toga zavisi i dalja obrada pacijenta u humanoj medicini. Veoma je važno ranu nastalu ugrizom što bolje isprati i dezinfikovati.

Bjesnila ima svudje u Evropi, nema mjesta panici. Ovo je jedan od načina da se ozbiljnije odnosimo prema potencijalnoj opasnosti i prekinemo lanac širenja.

N.S.



RIBARSKI KALENDAR

Loše vrijeme nikad nije moglo sprječiti sportske ribolovce, pa će i ove sedmice otići na neku od voda da pokušaju doći do vrijednog trofeja. Lipen, i to krupan, vrlo često „padne“ na neku od veštačkih mušica. O ulovu štakosmo vas već obavještavali, a sad se očekuju pravi rezultati u ulovu mladice.

Naš saradnik iz Bihaća Firzel Prošić je obavijestio da članovi Udrženja sportskih ribolovaca „Una“ iz Bihaća postižu zapažene rezultate u ulovu mladice. Istočje ulov Senada Četlića i Ekrema Mačkoča, koji su na Uni kod Srbljana ulovili mladice teške 12 i 7 kilograma.

Kamerom kroz lovišta

Bilo bi lijepo da što češće imamo priliku objaviti fotografije koje pokazuju da su lovišta puna divljači. Snimljeno na otvaranju lova na zecu u Lovačkom društvu „Fazan“ iz Čelinca, sekциja „Zmajevac“.

Snimio: N. STEGIĆ

Pripremio: Nebojša STEGIĆ

Ako niste znali

53

NARODNI heroj Branko Kršmanović rođen je 3. oktobra 1915. godine u selu Donja Mutnica, kod Paraćina. Učestvovao je u španskom građanskom ratu, a studirao je u Pragu. U Španiji je bio politički komesar poznate jugoslovenske protivtenkovske baterije i sekretar komiteta u 129. interbrigadi, a u NOP-u član Vojnog komiteta i član Glavnog štaba NOP-a za Srbiju.

VAVILONCI su 164. i 87. godine prije nove ere pratili Halejevu kometu. To se može zaključiti na osnovu tekstova pisanih klinastim pismom, analaze se u Britanskom muzeju.

PRVU utakmicu poslije drugog svjetskog rata reprezentacija Jugoslavije odigrala je 9. maja 1946. godine u Pragu i porazila izabrani tim Čehoslovačke sa 20 (0.0). golovima Tomaševića i Mitića. Naša selekcija igrala je u sastavu: Monsider, Kokeza, Stanković, Pleše, Horvat, Simonovski, Tomašević, Mitić, Bobek, F. Matić i Kacijan Inače. Prvureprezentativu utakmicu uopšte Jugoslavija je odigrala upravo na Čehoslovačkom i doživjela poraz od 0 (0.3), 28. avgusta 1920. na Olimpijskim igrama u Antversu.

DRUŠTVO Crvenog krsta Crne Gore osnovano je 3. avgusta 1875. godine, pa je to najstariji ogrank ove humanitarne organizacije osnovan na tlu današnje Jugoslavije. Inače, u početku su se ove organizacije zvala Društvo (odbor, komitet) za pomoć ranjenicima i bolesnim vojnicima. Tek od polovine 1876. godine počinje da se upotrebljava termin Crveni krst.

PRVI broj lista „Narodna ar-mija“ pojavio se u prodaji 2. oktobra 1945. godine, a bio je organ Ministarstva narodne odbrane DFJ (Demokratske Federativne Jugoslavije). Uvodnik za taj broj napisao je vrhovni komandant JNA maršal Josip Broz Tito.

ALKOHOLIZAM
U MAĐARSKOJ

Suzbiti napast!

BUDIMPEŠTA, 13. novembra (Tanjug) - U Mađarskoj javnosti, suočenoj sa sve nepovoljnijim podacima o potrošnji alkohola, učestalo se javljaju energični zahtjevi i apeli da se preduzmu efikasne mјere u suzbijanju te napasti. Mađarska danas sa potrošnjom od preko deset litara šestokih pića po stanovniku pripada u sam vrh svjetskog liste, a potrošnja i ostalih pića je u porastu. Partiski „Nepabadšag“ saopštava danas da u ukupnoj potrošnji mađarskog građanina dio novca datog za alkoholizmos više od deset odsto, dok na svakih sto forinti potrošenih za prehrambene proizvode rezaci za alkoholna pića čine više od trideset forinti.

Statistika pokazuje da je alkohol u visokom procentu uzročnik kriminalnih djela, razvoda brakova i samoubistva, u čemu Mađarska takođe drži jedno od vodećih mјesta u svijetu.

SATIRIKON

- Ljeto najspremnije dočekaju oni u hladovini!
 - Što je manje banketa, na rodno veselje je veće!
 - Uz debelu kožu ide skupocjeno krvno!
 - Da bi bio u tonu, farbao je društvo!
 - Više je mučaka među ljudima, nego među jajima!
 - Izlazak s platom najviše košta!
 - Mlaćenje prazne slame ne uvećava prinose!
 - Žena u izlogu vidi robu, muškarac ciljene!
 - Bolji život traži od nas više nego što mu možemo pružiti!
- B. MITROVIĆ

DIO TIJELA, SLABINE	DIO MOTORA	OWANO	VAL	B. FUDBALER "BORCA"	GRAD U JAPANU	PROVINCIJA KOJI NE VJEĆAJU DONOSI U HRVATSKOM	ST. GRAD U AFU-LIJI	PLJESEN PO RIJEKAMA IZ ARGENTINSKE	RUMUNIJA	ZEMLJISTE KOJE PRIPADA DRŽAVI	ZAOKA	KRATICA ZA NUMERO	RODNO MJESTO MIHAJLA PUPINA	FLUOR	MORSKA PIRAT, ENGLIJUN	GLUMAC OLIVIJE	STRUČNA OSOBA NA MARAZI
VILJ KRÄCER VERSMENSIKOG	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
MAĐATNJE, ROMANTIZAM																	
BEograd, GLUMAC																	
POKAZNA ZAŠTETICA				PJEVACICA HALILOVIĆ ENERGILJA				CICA CRNOG RUNA RADIJUS				ALAT					
GRČKI BOG RATA			V		POVOD, RAZLOG	>					RADNIK NA CARINII						Z. GIGOVIC
LEŠEŠI BIBLIJE (POPOVIĆ) JEZERU U SJEVREMENI																	
SUMPOR INICIJALI SLIKABA KONA																	

Rješenje iz prošlog broja (vodoravno): Višegrad, fudbaleri, obadvojica, ramazan, angina pektoris, TI, a, tada, ontogeneza, spor, altimetar, ro.

IZJAVITE ZA ŠTAMPU

BOSANSKA DUBICA: KAKVA JE RADNA DISCIPLINA U RO TEKSTILNA INDUSTRIJA „KNEŽOPOLJKA“?

MOGLO BI I BOLJE

Husein Hergić, referent zaštite od požara:

— Naš kolektiv je mlađ, mislim na projekat starosti. Disciplina je dobra, ali mogla bi biti i bolja. Stimulativni dio od 2.400 dinara za redovno dočlanjenje na posao, neodlazak na bolovanje, po meni, mnogo znači za sve radnike kolektiva. Ovaj radnik koji redovno dolazi na posao, a ne bude nijedan dan na bolovanju, u toku mjeseca uz lični dohodak dobije 2.400 dinara.

MLADI VIŠE IZOSTAJU

Dejanko Petraković, šankista:

— Starija sam radnica. Mislim da stariji radnici ne kasne na posao, a manje idu i kod lejkera radi bolovanja. Mladi su skloni kašnjenju, česti su „gosti“ lejkera, a nije rijedak slučaj i da odbijaju radne zadatke, pa se protivisti vodi i disciplinski postupak. Mladi radnici svojim odnosom prema poslu i radnim zadacima trebalo bi da služe za primjer starijim radnicima u kolektivu.



ČVRŠĆA DISCIPLINA

Hazim Hašić, radnik:

— Radna disciplina u kolektivu mogla bi biti i bolja. Po mom mišljenju najdisciplinovljiji su radnici u OOZR-u Preddionica, a najlošija je disciplina u najmladom OOZR-u Konfekcija. Nije iznenadenje kada se u toku vođenja disciplinskog postupka utvrdi činjenično stanje i radnik dobije najteže disciplinsku kaznu — prestanak radnog odnosa. Lično mislim da bi se i produktivnost u Konfekciji uveliko poboljšala kada bi disciplina bila jača, kada bi radnici redovnije izvršavali radne i druge zadatke, manje neopravdano izostajali.



STIMULACIJA SMANJILA IZOSTANKE

Gojko Trubarac, inž. zaštite na rudu:

— Stimulativni dio koji dobiva svaki radnik za redovno dočlanjenje na posao imao je, po meni, velikog uticaja na radnu disciplinu. Ima divnih i dobrih radnika u kolektivu. Ali ima, istina mnogo manje, i onih koji redovito idu na bolovanje, zakašnjavaju na posao, izbjegavaju radne obaveze i često su prijavljeni disciplinskim organima. Čvrsta i jaka radna disciplina mogu i moraju dati veću produktivnost, a to je zacrtano i u našem programu ekonomske stabilizacije.

SNIMIO: Davorin REIĆ

ZANIMLJIVOSTI

Kavez za ludake

U nedjelju, 4. novembra ove godine u Njujorku održana je spektakularna predstava, koncert i šou — program, čiji je ukupan prihod bio namijenjen fondu za borbu protiv „side“. Za razliku od drugih sličnih manifestacija, ovanjujorška gala predstava organizovana je, kakojavila britanska novinska agencija Rojter, u znaku priznavanja jednog od glavnih uzročnika ove opasne bolesti — muške homoseksualnosti.

Sou-program je određan u sali njujorške Metropolitan opere, a na sceni se pojavio čitav niz poznatih imena zabavljачkog biznisa — od pop i rok-pjevača do baleta, glume i komedije.

Ukupan prihod iznosi je milion i 200 hiljada dolara, a predstavu je kako ističe Rojter, organizovala američka industrija zabave šokirana nedavnom smrću popularnog filmskog glumca Roka Hadsona.

Gotovo kompletan program je bio u znaku homoseksualaca. Jedna od najzapaženijih tačaka bio je nastup „Hora homoekualaca grada Njujorka“, a silan aplauz je dobio i ansambl brodvejske predstave „Kavez za ludake“ — priče o travestitim i njihovim muškim ljubavnim — koji je izveo novi horski aranžman pjesme „Ja sam ono što jesam“, poznate kao himne homoseksualaca.

RADIO-PROGRAM

PETAK, 15. novembra

BANJALUKA

Program emituje na ST 280 metara (1071 kHz) i UKT 95,9 MHz
Od 5,00 do 9,00 — JUTARNJI PROGRAM RADIO — BANJALUKA
5,30 — Vijesti
6,00 — Jutarnji dnevnik RS
7,30 — JUTARNJA HRONIKA
8,00 — IZ TURIZMA
8,30 — Vijesti
Od 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO — STANICA BiH
14,00 — Početak programa
14,05 — MUZIKOM NA VIKEND
14,30 — Vijesti
15,00 — Oglasni i obavještenja
15,30 — Dnevnik
15,45 — Intermece
16,00 — Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva
16,30 — Magazin sedam
17,00 — OMLADINSKI STUDIO
17,30 — Vijesti
17,35 — Za trenutke odmora
18,00 — Završetak programa
Od 18,00 do 07,00 — PRVI PROGRAM RADIO — SARAJEVA

BOSANSKA GRADIŠKA

5,00 — 7,00 — JUTARNJI PROGRAM (Vijesti 5,30 i 6,30)
12,00 — 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO — STANICA BiH
(Susret na talasu)
14,00 — Početak i najava popodnevnog programa
14,05 — Muzika — Informacije — muzika
14,50 — Oglasni i obavještenja
15,00 — Muzika za vaš popodnevni odmor
15,30 — IZ UDRIŽENOG RADA I MLESNIH ZAJEDNICA, informativno-politička emisija
15,45 — Zaigranjmo-zapjevajmo
16,00 — Dnevnik Prvog programa Radio-Sarajeva
16,30 — PREDSTAVITE SE I POŽELJITE — muzička kontakt-emisija (u 17,00 — VIJESTI)
18,00 — Odjava popodnevnog programa

PRNJAVOR

Program emituje na srednjim talasima 1341 kiloherc i UKT 98,3 megaherca
12,00 — Zajednički program
14,00 — Najava programa i vijesti
14,05 — „Na 33 i 45 obrta“ — emisija zabavne muzike
14,30 — Reklamne poruke radnih kolektiva, oglasi i obavještenja
15,00 — Revija Izvođača narodne muzike
15,30 — Hronika opštine Prnjavor — aktuelno-informativna emisija
15,50 — Deset minuta sa... (muzička emisija)
16,00 — Odjava programa

SRBAC

12,00 — Zajednički program radio-stanica BiH
14,00 — Danas na talasima Radio-Srpska
14,05 — Magazin 85 (Vijesti u 14,30)
15,30 — Hronika srbačke komune
15,45 — Za prijatan vikend
16,00 — Odjava i završetak emitovanja

BOSANSKA DUBICA

11,00 — Najava i pregled programa
11,05 — Prijevodne magazin — kultura
12,00 — Susret na talasu
14,00 — U veselom ritmu
14,30 — Vijesti
14,33 — Muzički kolaž
15,00 — Emisija iz zdravstva
15,15 — Muzički intermece
15,30 — Hronika komune i udruženog rada
15,50 — Obavještenja i oglasi
16,00 — Odjava programa

JAJCE

Od 12,00 do 14,00 — ZAJEDNIČKI PROGRAM RADIO — STANICA BiH
14,00 — Najava programa
14,10 — Vijesti
14,15 — Jugotonov ekspres
14,45 — Na današnji dan
14,50 — EPP
15,00 — Kulturna panorama
15,15 — Muzički magazin
15,30 — Hronika komune
15,45 — Zabavljiva vas...
16,00 — Odjava programa i preuzimanje Dnevnička Prvog programa Radio-Sarajeva.

BOSANSKI NOVI

12,00 — Zajednički program RS BiH
14,00 — I danas smo zajedno (najava, vijesti i melodija dana)
14,10 — Vrijeme muzike
14,30 — Talasno kretanje (tematski kontakt-program i vikend-program). — U sklopu emisije Novosti dana (15,30)
16,00 — Dnevni RSA 1. i odjava programa

PRIJEDOR

12,00 — Zajednički talas
13,00 — Najava programa
13,02 — Vijesti
13,05 — Čestitke, želite, pozdrav...
14,00 — Mikrofonom kroz mjesnu zajednicu
14,45 — Poljoprivredne teme
15,15 — Muzika i EPP
15,30 — Muzičke varijacije
16,00 — Odjava programa

INFORMATOR

BANJALUKA

KOZARA — Indiana Džons (američki) u 11, 16, 18 i 20 sati.

VRBAS — Priča o ljetopisima (filipinsko-američki, crnogorski) u 10, 16, 18 i 20 sati.

PALAS — velika sala — Ja sam porota (američki) u 10, 16, 18 i 20 sati.

Hiljadu i jedna crnogorska noć Šeherzade (malu sala — Tito izbliza (domaći dokumentarni) u 16, 30, 18, 30 i 20, 30, a u 10 sati Tajna starog tavana (djecički domaći, naučno-fantastični).

DOM KULTURE

Izložba Ljubomira Stahova, u malom salonom u 19 sati otvorene izložbe Jagode Šestić, u 20 sati koncert Siluete.

DJEĆE LI POZOVIŠTE

Nema predstave.

NARODNO POZOVIŠTE

U 19,30 sati predstava Veliki brilljanti vinski valcer (za učenike Gimnazije).

UMJETNICKA GALERIJA

Stalna postavka.

STALNA POSTAVKA SPOMEN-ZBIRKE DRAGINJE I VOJE TEREZIĆ nalazi se u Ulici Vladimira Nazora 19

MUZEJ BOSANSKE KRAJINE

Stalna izložbenost postavka Muzeja je otvorena svakog dana sem ponedjeljika od 9 do 15 sati. Subotom, nedjeljom i praznikom od 9 do 13 sati.

BIBLIOTEKA

Odjeljenja u Domu radničke solidarnosti rade svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7,30 do 19 sati.

Odjeljenje u Mejdunu radi svaki dan, osim subote i nedjelje, od 7,30 do 19 sati.

Odjeljenje u Budžaku radi ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19, srijedom, četvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.

DEŽURNI APOTEKA

Noćno dežurstvo ima Centralna apoteka u Ulici Veselin Masleša 18, telefon 35-306.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

U izložbenom prostoru — „42 godine narodne vlasti“ — „U susret 13. kongresu“

DEŽURNA APOTEKA

Noćno dežurstvo ima Centralna apoteka u Ulici Veselin Masleša 18, telefon 35-306.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

U izložbenom prostoru — „42 godine narodne vlasti“ — „U susret 13. kongresu“

DEŽURNA APOTEKA

Noćno dežurstvo ima Centralna apoteka u Ulici Veselin Masleša 18, telefon 35-306.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DEŽURNA APOTEKA

Noćno dežurstvo ima Centralna apoteka u Ulici Veselin Masleša 18, telefon 35-306.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

Izložbe — Izbor dokumenata i fotografija.

DOM JNA

ДЕЖУРНА СТРАНА

ПРЕДСЈЕДНИШТВО ВИЈЕЋА
ССЈ О КУПОВИНИ РАДНИХ
МЈЕСТА

БЕЗ ЗЕЛЕНОГ СВЈЕТЛА

БЕОГРАД, 14. новембра (Танјуг) — Најчрт популарно названог закона о куповини радних мјеста није добио зелено свјетло на данашњој сједници Предсједништва Вијећа ССЈ. Уз оцену да понуђени најчрт није добар, Предсједништво је закључило да би предлагач требало да издаје са новим текстом.

Сама идеја да се прикупљањем средстава од грађана финансира привредни развој није osporena. Међутим, понуђена рješenja, по оцени Предсједништва, не одговарају тој замисли. Суштина примједби је у томе да би због непрецизности поједина rješenja могла да изазову нежељeno пољedje — уvođenje приватно - сопственичког односа у удруженом раду и стварање две категории грађана, како при запошљавању тако и у удруженом раду.

ОПШТИ ШТРАЈК У ГРЧКОЈ

ВЛАДА ОПТУЖУЈЕ КОМУНИСТЕ

АТИНА, 14. новембра (Танјуг) — У Грчкој се данас одржава генерални штрајк више стотина хиљада синдикално организованих радника и службеника у знак протеста због нових економских мјера штедње социјалистичке владе, која не одустаје од њиховог спровођења у живот. Влада премијера Папандреуа оптужила је десничарску партију Нова демократија и обје комунистичке партије Грчке да су коловођегенералног штрајка који је организован „из политичких мотива“.

ЉУБЉАНА

ОСУЈЕЋЕНА КРАЂА ПОШТЕ

ЉУБЉАНА, 14. новембра (Танјуг) — Свега неколико минута требало је љубљанским милиционерима да ноћас нешто поспије један сат спрече крађу у пошти на Пољанском 20. у близини центра града.

Пропалници, малолjetnik P.M. и Исмет Дачић из општине Рожаја рођен 1966. године, објвица без запослења, насиљно су ушли у просторије поште.

Захваљујући изузетном брзом реаговању милиције, провала је одмах откријена, након чега су починиоци покушали да побегну. Зауставили су се тек послије три упозоравајућа пуњња испаљена у ваздух.

БОСАНСКИ БРОД

НАФТЕ ЗАСАД ДОВОЉНО

БОСАНСКИ БРОД, 14. новембра (Танјуг) — Снабдевање тржишта нафтним дериватима почело је да се побољшава. „Енергoinвестова“ рафинерија нафте у Босанском Броду од јуче, након изјаве паузе, отпочела је с нормалним радом и дневном прерадом 6.000 тона нафте. Очекује се у току дана брз са 38.000 тона нафте, а до 18. новембра треба да стигне још један са 95.000 тона, што ће обезбеđити нормалан рад у рафинерији до 12. децембра, а тиме и редовну снабдевеност потрошача у Босни и Херцеговини.

ПОТО

са 7 погодака нема добитака
са 6+1 погодак 11 добитака по 3.457.016 динара.
са 6 погодака 770 добитака по 65.848 динара.
са 5 погодака 41.060 добитака по 1.544 динара.
са 4 погодака очекује се добитак у износу од око 150 динара.

ВРИЈЕМЕ

ОБЛАЧНО

ЗА БОСАНСКУ КРАЈИНУ: Претежно облачно са слабом кишом и дневном температуром од 2 до 6 степени.

ЗА ЉУБЉАЛУКУ: Облачно и прохладно, а могућа је и киша.

ЗА НАРЕДНА ДВА—ТРИ ДАНА: Већи дио периода преовладаваће суho и нешто хладније vrijeme.

ВОДОСТАЈ: Una - Бихаћ 12 cm, бистра, температура воде 9 степени. Сане - Сански Мост 135 cm, бистра, температура воде 9 степени. Врбас- Љубљалука 66 cm, бистар, температура воде 10 степени. Водостај на свим ријекама у порасту.


ЗАВРШЕНА ЗГРАДА Ф-1 НА СТАРЧЕВИЦИ СТАНОВИ ЗА УСЕЉЕЊЕ

БАЊАЛУКА, 14. новембра — Већутра будући станари стамбене зграде Ф-1 у насељу Старчевици могу почети усељавати у нове станове. Биће то велика радост за 63 породице које су жељно чекале овај дан.

Инвестиција у изградњу овог објекта износила је 130 милиона динара. За извођење грађевинских радова били су ангажовани грађевинци РО „Крајина“ ОУУР-а „Стандард“ из Љубљалука.

Август Водник, управник градилишта, истиче да је било проблема око завршетка радова на овом објекту.

— Кад смо били у фази завршетка радова, изненада је дошло до несташице паркета, починчаног лима, па смо чекали пунатрије мјесеца на испоруку. Ништа мањи про-



блем није био ни због несташице паркета, што је у сваком случају помјерило рокове завршетка радова и усељење.

М.С.

НАСТАВЉЕНО СУЂЕЊЕ ВЕТЕ-

РИНАРУ ИЗ БОСАНСКЕ
ДУБИЦЕ

ОПТУЖЕНИ

ЧЕКА

ВЈЕШТАКА

БАЊАЛУКА, 14. новембра—Пред Великим вијећем Окружног суда у Љубљалуци, којем предсједава судија Драгомир Милјевић, данас је настављено маратонско суђење Милију Бокану (43), ветеринару из Босанске Дубице. Њега оптужници тврдју да је радио као руководилац Радне јединице „Босанска Дубица“, ОУУР „Кооперација са селом“ из Зденчиће (општина Јастребарско), током 1984. и 1985. године пљачком преваром, злоупотребом службеног положаја и фалсификованим службеним исправама присвојио око 21 милион динара.

Током данашњег претреса саслушано је 13 свједока, које је на суђењу октобра ове године предложио бранапац оправдјавајући. Остало је још да се саслуша неколико свједока и финансиски вјештац од чијег свједочења Бокан очекује доказе невинosti.

Иначе, оптужени је на готово све исказане свједоке имао примједбе анарочите на исак љубици Штадијарах, благајнице ОУУР — „Кооперација са селом“, која је тврдила даје исплату вршила скривено на основу прописаних и уредно потписаних документа. Након тога је са возачем, који је преузимао тепад, и Милом Боканом сравњивала рачуне и да је увијек било у реду.

Претрес се наставља сутра, а изјавно је да неће бити и окончан.

М.Д.

ИЗВРШНО ВИЈЕЋЕ СКУПШТИНЕ СР БИХ

УТВРЂЕНИ

ПЛАНСКИ

ДОКУМЕНТИ

САРАЈЕВО, 14. новембра (Танјуг) — Извршно вијеће Скупштине СР Босне и Херцеговине, утврдило је на данашњој сједници Најчрт резолуције о политици остваривања друштвеног плана Босне и Херцеговине за 1986. годину.

Најчртом резолуције, како је саопштено, тежиште активности треба да буде на постизању и стабилизацији такве динамике и структуре производње и развоја других дјелатности која омогућује боље кориштење капацитета и јачање материјалне основе рада.

БИШЋАНИ ЈОШ НИСУ РИЈЕШИЛИ ПИТАЊЕ ШЕФА СТРУЧНОГШТАБА

БРАТИЋ ИПАК НЕ ДОЛАЗИ

БИХАЋ, 14. новембра — Када је изгледало да је Предсједништво ФК Јединство нашло заједнички језик са Благојем Братићем да пређе на кормило бихаћког друголигаша, ипак, изгледа од договора неће бити ништа. Из породичних разлога Братић је одбио да буде шеф стручног штаба Јединства. У Бихаћу због тога сви желеју да су ујерени да ће ипак са својим искуством и знањем помогну Бишћанима да се спасу од испадања из друголигашког друштва.

ТВ

ПЕТАК, 15. новембра

ПРВИ ПРОГРАМ

- 17,20 — Преглед програма
- 17,25 — Вијести
- 17,30 — Хроника заједнице општина Модрича
- 17,45 — Приче из Непричаве — програм за децу
- 18,15 — Игодине ове... образовни програми
- 18,45 — Комунисти ИНЕ о развоју
- 19,15 — Цртани филм
- 19,30 — Дневник 2
- 19,55 — ТВ спот
- 20,00 — Путкотворка — америчка играна серија
- 20,55 — Формула 1 — забавно-музичка емисија
- 21,40 — Сајам намјештаја — ЕП репортажа
- 21,50 — Дневник 3
- 22,05 — Петком у 22 — културни магазин
- 23,35 — Преглед програма за суботу

ДРУГИ ПРОГРАМ

- 17,25 — Преглед програма
- 17,30 — Сарајевска хроника
- 19,00 — Водне акумулације у БиХ
- право на живот — образовна емисија
- 19,30 — ТВ Дневник
- 20,00 — Најава програма
- 20,02 — Новинарски клуб — унутрашња политика
- 20,40 — Икуко Ендо — озбиљна музика
- 20,55 — Разбарушена азбука — образовна серија
- 21,25 — Посlijератне приče — документарна емисија
- 22,00 — Спортски интермеци
- 22,05 — Слободно падање, ТВ филм
- 23,05 — Стерео Зеница — забавно-музичка емисија
- 23,55 — ТВ експеримент — видео амбијент — ослобођење
- 00,15 — ТВ ОМНИБУС — колажна емисија
- 01,25 — Одјава програма

2 ПРОГРАМ — 22,10 САТИ

ТВ филм

„Слободно падање“ је премијерна драма ТВ Скопље, сценаристе и редитеља Богдана Поп-Ђорђева.

Ово је још једно дјело које третира нашу сувременост, ово је драма професионалним, моралним и људским диплемама младог инжењера Борјана. Радња се одвија у фабричком кругу, а у средишту фабуле су ликови младог ентузијасте и његовог старијег колеге. Гледаoci ће пак опрепознатим штоситуација које срећу у свакодневном животу, на радном мјесту...

Међу protagonistima срећемо групу познатих македонских глумца — Ацу Ивановског и друге, а дебитује Елизабета Кочовска.

КУРС У ДИНАРИМА					
Земље	Валута	Куповни за ефективу	Куповни за девизе	Продајни за девизе	Куповни за девизе
Аустрија	100 шиллинга	1570,27	1612,14	1616,98	
Белгија	100 франака	539,39	554,64	556,31	
Данска	100 круна	3040,04	3126,00	3135,39	
Француска	100 франака	3601,78	3714,74	3725,90	
Холандија	100 флорина	9772,29	10048,62	10078,81	
Италија	100 лира	16,35	16,77	16,82	
Норвешка	100 круна	366,89	3773,66	3785,00	
СР Јемачка	100 марака	11049,17	11332,48	11366,53	
Швајцарска	100 франака	13461,95	13807,13	13848,61	
Шведска	100 круна	3655,81	3770,46	3781,79	
Јапан	100 јена	136,21	144,86	145,30	
В. Британија	1 фунта	414,03	422,36	423,63	
Канада	1 долар	205,37	215,69	216,34	
САД	1 долар	287,00</			